



IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOJ REVIZIJI

JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA BIH“ D.D. SARAJEVO

2024.

Broj: 01-02-09-11-4-3157-8/24



Sarajevo, septembar 2025.





SADRŽAJ

I.	IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA	1
1.	IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	1
2.	IZVJEŠTAJ O REVIZIJI USKLAĐENOSTI.....	4
II.	REZIME DATIH PREPORUKA.....	6
III.	KRITERIJI ZA FINANSIJSKU REVIZIJU.....	7
IV.	IZVJEŠTAJ O REVIZIJI.....	8
1.	UVOD	8
2.	PREDMET, CILJ I OBIM REVIZIJE	9
3.	PRAĆENJE PRIMJENE PREPORUKA I ANALIZA PREDUZETIH MJERA.....	9
4.	SISTEM INTERNIH KONTROLA	10
5.	OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI	15
6.	PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE	17
6.1	Izrada i donošenje plana poslovanja.....	17
6.2	Izvještavanje.....	18
7.	FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI	18
7.1	BILANS USPJEHA – IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD	18
7.1.1	Prihodi.....	18
7.1.1.1	Prihodi iz ugovora sa kupcima	18
7.1.1.2	Ostali prihodi i dobiti.....	20
7.1.2	Rashodi.....	21
7.1.2.1	Poslovni rashodi	21
7.1.2.2	Nabavna vrijednost prodate robe	21
7.1.2.3	Troškovi sirovina i materijala	21
7.1.2.4	Troškovi energije i goriva.....	22
7.1.2.5	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	22
7.1.2.6	Amortizacija	24
7.1.2.7	Troškovi primljenih usluga.....	24
7.1.2.8	Ostali poslovni rashodi i troškovi	25
7.1.2.9	Ostali rashodi i gubici.....	25
7.1.3	Finansijski rezultat	26
7.2	BILANS STANJA – IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA.....	26
7.2.1	Dugoročna imovina	26
7.2.1.1	Nekretnine, postrojenja i oprema	27
7.2.1.2	Imovina s pravom korištenja	32
7.2.1.3	Nematerijalna imovina.....	32
7.2.1.4	Ulaganja u zavisne subjekte.....	33
7.2.1.5	Ulaganja u pridružene subjekte.....	34
7.2.1.6	Finansijska imovina po amortizovanom trošku	34
7.2.1.7	Ostala dugoročna imovina i potraživanja.....	35
7.2.2	Odložena porezna imovina.....	36
7.2.3	Kratkoročna imovina	36
7.2.3.1	Zalihe.....	36
7.2.3.2	Potraživanja od kupaca	37
7.2.3.3	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku	38
7.2.3.4	Novac i novčani ekvivalenti	39
7.2.3.5	Akontacije poreza na dobit.....	40
7.2.3.6	Ostala kratkoročna imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja	40
7.2.4	Kapital	40
7.2.5	Obaveze	41
7.2.5.1	Dugoročne obaveze	41
7.2.5.2	Kratkoročne obaveze	44
7.2.6	Popis imovine i obaveza	44
7.3	IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA.....	45
7.4	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU	45
7.5	BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE.....	45
8.	VANBILANSNA EVIDENCIJA	45
9.	JAVNE NABAVKE	46
10.	SUDSKI SPOROVI.....	53
11.	KOMENTARI NA NACRT IZVJEŠTAJA.....	54
V.	PRILOZI	57
1.	FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI	57
2.	IZJAVA RUKOVODSTVA.....	57



I. IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Izvještaj nezavisnog revizora daje se na osnovu provedene finansijske revizije, koja obuhvata reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

1. IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja **Javnog preduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: Društvo)**, koji obuhvataju: Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju na 31. 12. 2024. godine, Bilans uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za period od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024. godine, Izvještaj o tokovima gotovine – Izvještaj o gotovinskim tokovima na 31. 12. 2024. godine, Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji završava na 31. 12. 2024. godine, te Bilješke uz finansijske izvještaje.

Prema našem mišljenju, finansijski izvještaji istinito i fer prikazuju, u svim materijalnim aspektima, finansijski položaj Društva na 31. 12. 2024. godine, finansijsku uspješnost, novčane tokove i promjene na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, u skladu s prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

Osnova za mišljenje

Reviziju finansijskih izvještaja obavili smo u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i INTOSAI Okvirom profesionalnih objava.¹ Primijenjeni standardi su ISSAI 100 – Osnovni principi revizije javnog sektora, ISSAI 140 – Kontrola kvaliteta za vrhovne revizijske institucije, ISSAI 200 – Principi finansijske revizije i ISSAI 2000–2899 – standardi finansijske revizije. Naše odgovornosti prema INTOSAI Okviru profesionalnih objava detaljnije su opisane u odjeljku *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja*.

Nezavisni smo od Društva u skladu s ISSAI-jem 130 – Etički kodeks, te u skladu s etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju, i ispunili smo ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima.

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Isticanje pitanja

Skrećemo pažnju na sljedeća pitanja:

- **Društvo je na 31. 12. 2024. godine izvršilo rezervisanja za sudske sporove u iznosu od 49.181.148 KM, a vrijednost sudskih sporova koji se vode protiv Društva je 210.906.518 KM. Najznačajniji sporovi protiv Društva su tužbe koje su pokrenuli: Jadran Kapital d.d. Split, Hrvatska i ostali – vrijednost spora 125.000.000 KM (po kojem je Općinski sud u Sarajevu donio presudu 10. 2. 2023. godine kojom se odbija tužbeni zahtjev, a žalbeni postupak tužitelja je u toku), konzorcij Strabag AG Austria i Končar d.d. Zagreb na realizaciji projekta HE Vranduk – vrijednost spora 20.076.947 EUR (tačka 10. Izvještaja);**
- **Nadzorni odbor Društva je 2. 4. 2024. godine donio Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog odluke o privremenoj obustavi rudarskih radova u pogonu „Raspotočje“ Rudnika mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. Zenica, a 11. 3. 2025. godine Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog odluke o potpunoj i trajnoj obustavi rudarskih radova u pogonu „Raspotočje“ Rudnika mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. Zenica (tačka 4. Izvještaja);**

¹ Odluka o usvajanju i objavi INTOSAI Okvira profesionalnih objava („Sl. novine FBiH“, broj 17/25). INTOSAI Okvir profesionalnih objava (engl. IFPP) čini tri nivoa objava: INTOSAI principi (INTOSAI-P), međunarodni standardi vrhovnih revizijskih institucija (ISSAI) i INTOSAI smjernice (GUID).



- **Zavisnim društvima – rudnicima uglja su na osnovu zaključenih ugovora u periodu od 2021. do 2024. godine isplaćene dugoročne pozajmice u ukupnom iznosu od 200.000.000 KM za finansiranje podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu, zaostalih obaveza za doprinose, troškova prekvalifikacije radnika i ostalih troškova poslovanja iz prethodnih perioda, koje su na datum bilansa iskazane u neto iznosu od 100.771.772 KM (tačka 7.2.1.6 Izvještaja).**

Naše mišljenje nije modificovano u vezi s navedenim pitanjima.

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja revizije su ona koja su, po našoj profesionalnoj procjeni, od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Tim pitanjima bavili smo se u kontekstu naše revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju mišljenja, i ne dajemo posebno mišljenje o njima. Utvrdili smo da su sljedeća pitanja ključna, koja treba objaviti u našem izvještaju.

Priznavanje prihoda

Društvo je za tekuću godinu iskazalo prihode od ugovora sa kupcima u iznosu od 1.227.023.371 KM, od kojih su prihodi od prodaje električne energije u zemlji i inostranstvu 1.184.274.328 KM, a prihodi od usluga i sporednih djelatnosti 42.749.043 KM. Prihodi od prodaje isporučene električne energije na domaćem tržištu prvenstveno se ostvaruju prodajom električne energije u okviru javne, tržišne i rezervne usluge snabdijevanja i trgovanjem električnom energijom.

Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama utvrđeno je da se prihodi priznaju u bilansu uspjeha kada je vjerovatno da će ekonomske koristi priticati Društvu i kada se mogu pouzdano izmjeriti, i kada su rizici i koristi od vlasništva preneseni na kupca. Usmjerali smo pažnju na ovo područje zbog činjenice da su prihodi važna mjera u procjeni uspješnosti poslovanja Društva.

Provjerili smo priznavanje prihoda i njihovo evidentiranje testiranjem na bazi uzorka. Cilj je bio uvjeriti se da li se priznaju u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Naše revizijske procedure, između ostalog, uključivale su:

- ispitivanje i ocjenjivanje, odnosno razmatranje usklađenosti računovodstvene politike Društva primijenjene u priznavanju prihoda sa MSFI-jem 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima;
- testiranje priznavanja prihoda u odgovarajućem periodu;
- testiranje tačnosti obračuna izlaznih računa u skladu sa zaključenim ugovorima sa kupcima, i evidentiranih transakcija na tom osnovu na bazi uzorka izlaznih računa;
- provjeru ima li evidentiranih prihoda koji ne zadovoljavaju zahtjev za priznavanje;
- testiranje usaglašenosti konfirmacija kupaca sa evidencijama Društva;
- procjenu adekvatnosti, potpunosti i tačnosti objava koje se odnose na prihode, u skladu sa zahtjevima sadržanim u MSFI-ju 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima.

Na osnovu prikupljenih dokaza, smatramo da je priznavanje prihoda vršeno u skladu sa zahtjevima Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima (tačka 7.1.1.1 Izvještaja).

Ostala pitanja

Finansijske izvještaje Društva za godinu završenu 31. 12. 2023. revidirao je „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka, koji je izrazio nemodifikovano mišljenje o tim finansijskim izvještajima 15. 7. 2024. godine.



Odgovornost rukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje

Uprava je odgovorna za izradu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, u skladu s prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ova odgovornost podrazumijeva i kreiranje, primjenu i održavanje internih kontrola, relevantnih za pripremu i prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze usljed prevare ili greške, odgovarajuća objelodanjivanja relevantnih informacija u napomenama uz finansijske izvještaje, kao i odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvenih procjena koje su razumne u datim okolnostima.

U sastavljanju finansijskih izvještaja Uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove zasnovane na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako Uprava ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje odgovorni su za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja koje je ustanovilo Društvo.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome da li su finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza usljed prevare ili greške, kao i izdati izvještaj nezavisnog revizora koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je visok nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija, obavljena u skladu s INTOSAI Okvirom profesionalnih objava, uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati usljed prevare ili greške i smatraju se značajnim ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili zbirno, utiču na ekonomske odluke korisnika donesene na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao dio revizije, u skladu s INTOSAI Okvirom profesionalnih objava, stvaramo profesionalne procjene i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja, zbog prevare ili greške, oblikujemo i obavljam revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja, nastalog usljed prevare, veći je od rizika nastalog usljed greške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno izostavljanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola;
- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o uspješnosti internih kontrola Društva;
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena, kao i povezanih objava rukovodstva;
- zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove zasnovane na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi rukovodstvo, zasnovano na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem izvještaju nezavisnog revizora na povezane objave u finansijskim izvještajima, ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo mišljenje. Naši zaključci zasnivaju se na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma izvještaja nezavisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju;



- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s rukovodstvom, između ostalih pitanja, i u vezi s planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i one u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama, koji su otkriveni tokom revizije.

Između pitanja o kojima se komunicira s rukovodstvom, mi određujemo ona koja su od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg razdoblja, i to su ključna revizijska pitanja. Opisujemo ih u izvještaju, osim ako zakon ili regulativa sprečava njihovo objavljivanje, ili kada odlučimo, u izuzetno rijetkim okolnostima, da ih ne treba objaviti jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice izvještavanja nadmašile dobrobiti javnog interesa od takvog izvještavanja.

2. IZVJEŠTAJ O REVIZIJI USKLAĐENOSTI

Mišljenje s rezervom

Uz reviziju finansijskih izvještaja **Javnog preduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo za 2024. godinu** izvršili smo i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Prema našem mišljenju, osim za navedeno u odjeljku *Osnova za mišljenje s rezervom*, aktivnosti, finansijske transakcije i informacije Društva za 2024. godinu u skladu su, u svim materijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima koji su definisani kao kriteriji za datu reviziju.

Osnova za mišljenje s rezervom

Kao što je navedeno u Izvještaju:

- 1. Nabavke roba i usluga nisu vršene u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama u dijelu donošenja plana javnih nabavki, definisanja tehničkih specifikacija, poštovanja rokova i drugih uslova propisanih tenderskom dokumentacijom i zaključenim ugovorima. Također, nabavke mjernih instrumenata (lot 4), te teretnog i putničkog vozila u iznosu od 520.447 KM, izvršene su na način da nije omogućen dovoljan stepen aktivne konkurencije i nije osigurana transparentnost, a time ni efikasno trošenje javnih sredstava (tačka 9. Izvještaja).**

Reviziju usklađenosti izvršili smo u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i INTOSAI Okvirom profesionalnih objava. Primijenjeni standardi su ISSAI 100 – Osnovni principi revizije javnog sektora, ISSAI 140 – Kontrola kvaliteta za vrhovne revizijske institucije, ISSAI 400 – Principi revizije usklađenosti i ISSAI 4000 – Standard za reviziju usklađenosti. Naše odgovornosti prema INTOSAI Okviru profesionalnih objava detaljnije su opisane u odjeljku *Odgovornost revizora za reviziju usklađenosti*.

Nezavisni smo od Društva u skladu s ISSAI-jem 130 – Etički kodeks, kao i u skladu s etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju, i ispunili smo ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima.

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da osiguraju osnovu za naše mišljenje s rezervom.



Isticanje pitanja

Skrećemo pažnju na sljedeće pitanje:

- Društvo u prethodnim godinama nije realizovalo nabavke autohtone riblje mlađi/ribe za poribljavanje ribolovnih zona voda sliva rijeke Neretve, zbog čega nije moglo izvršiti obavezu poribljavanja u skladu sa članom 35. Zakona o slatkovodnom ribarstvu. Zbog navedenog su, zaključno sa 2023. godinom, potpisani sporazumi sa udruženjima ribolovaca za isplatu finansijskih sredstava za naknadu štete i kako bi se izbjegli dodatni troškovi (kamate i sudski troškovi). Društvo ovu nabavku nije uspjelo provesti ni za 2024. godinu zbog nedostatka saglasnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na Godišnji program unapređenja ribarstva određenih korisnika ribolovnog prava. U svrhu rješavanja ovog problema Društvo se u decembru 2023. i martu 2025. godine obratilo zahtjevima Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u cilju realizacije svoje zakonske obaveze (tačka 9. Izvještaja).

Naše mišljenje nije modificovano u vezi s navedenim pitanjem.

Odgovornost rukovodstva i onih koji su zaduženi za upravljanje za usklađenost

Pored odgovornosti za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, Uprava je odgovorna da osigura da aktivnosti, finansijske transakcije i informacije budu u skladu s propisima kojima su regulisane i potvrdi da je tokom fiskalne godine obezbijedila namjensko, svrsishodno i zakonito korištenje raspoloživih sredstava za ostvarivanje utvrđenih ciljeva, te ekonomično, efikasno i efektivno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Oni koji su zaduženi za upravljanje odgovorni su za nadziranje usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa zakonima i drugim propisima.

Odgovornost revizora za reviziju usklađenosti

Pored odgovornosti da izrazimo mišljenje o finansijskim izvještajima, naša odgovornost podrazumijeva i izražavanje mišljenja o tome da li su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije, u svim materijalnim aspektima, u skladu sa zakonima i drugim propisima kojima su regulisane. Razumno uvjerenje je visok nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija, obavljena u skladu s INTOSAI Okvirom profesionalnih objava, uvijek otkriti značajnu neusklađenost kada ona postoji. Odgovornost revizora uključuje obavljanje procedura kako bi pribavili revizijske dokaze o tome da li se sredstva koriste za odgovarajuće namjene i da li je poslovanje Društva, prema definisanim kriterijima, usklađeno sa zakonima i drugim propisima. Procedure podrazumijevaju procjenu rizika od značajnih neusklađenosti sa zakonima i propisima koji regulišu poslovanje subjekta revizije. Također, naša odgovornost podrazumijeva i ocjenu finansijskog upravljanja, funkcije interne revizije i sistema internih kontrola.

Sarajevo, 17. 9. 2025. godine

ZAMJENICA GENERALNOG REVIZORA

Nina Džidić, s. r.

GENERALNI REVIZOR

Mirza Kudić, s. r.



II. REZIME DATIH PREPORUKA

REDNI BROJ	PREPORUKA	POGLAVLJE/TAČKA
1.	Uskladiti interne akte sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH u dijelu razdvajanja dužnosti na aktivnostima praćenja dospelosti obaveza, sačinjavanja prijedloga za plaćanje, te njihove kontrole i odobravanja.	4.
2.*	Razmotriti plan poslovanja te ga, u slučaju potrebe, revidirati i prilagoditi kretanjima na komercijalnom tržištu, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH i Statutom.	6.1
3.	Analizom vrijednosne i starosne strukture investicija u toku na datum bilansa zasebno dokumentovati procjenu vrijednosti izvršenih ulaganja u investicioni projekt Blok 7 TE Tuzla.	7.2.1.1
4.	Izvršiti detaljnu analizu svih započetih ulaganja u ostalu materijalnu imovinu s ciljem utvrđivanja njenog statusa, a identifikovana umanjjenja vrijednosti evidentirati na datum bilansa u skladu s MRS-om 36 – Umanjenje vrijednosti imovine.	7.2.1.1
5.	Vršiti objavu prirode i iznosa promjena računovodstvenih procjena u finansijskim izvještajima koja ima uticaj na tekući period ili se očekuje da će uticati na buduće periode u skladu sa paragrafom 39. MRS-a 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške.	7.2.1.1
6.*	Nastaviti aktivnosti vezane za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za cjelokupnu imovinu, obezbijediti valjanu dokumentaciju i izvršiti usklađivanje knjigovodstvenih evidencija sa zemljišnim knjigama.	7.2.1.1
7.	Za potraživanja od RMU „Zenica“ d.o.o Zenica koja se odnose na isporučenu električnu energiju izvršiti umanjjenje vrijednosti potraživanja u skladu sa zahtjevima MSFI-ja 9 – Finansijski instrumenti.	7.2.3.2
8.	Internim aktom Uprave definisati kriterije držanja i sigurnosti novčanih sredstava u skladu sa Pravilnikom o finansijskom poslovanju.	7.2.3.4
9.	Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji sistematizovati radno mjesto službenika za javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.	9.
10.*	Plan javnih nabavki donositi u skladu sa stvarnim potrebama i raspoloživim sredstvima, kako bi se osigurala njegova dosljedna i efikasna realizacija, te uspostaviti adekvatnu evidenciju praćenja realizacije plana na razini Društva.	9.
11.*	U potpunosti primjenjivati odredbe Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata prilikom provođenja postupaka javnih nabavki u dijelu minimalnih zahtjeva sposobnosti ponuđača, poštovanja utvrđenih rokova tenderskom dokumentacijom, definisanja tehničkih specifikacija kako bi se omogućio jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju, te osigurati dosljednu primjenu odredbi zaključenih ugovora sa dobavljačima kako nalaže Zakon o obligacionim odnosima.	9.

* nerealizovane preporuke iz prethodnog perioda (4)



III. KRITERIJI ZA FINANSIJSKU REVIZIJU

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u okviru finansijske revizije provodi reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti. Revizija finansijskih izvještaja i revizija usklađenosti podrazumijevaju proces objektivnog prikupljanja i procjenjivanja dokaza kako bi se utvrdilo da li su predmeti revizije, tj. finansijski izvještaji, kao i aktivnosti, finansijske transakcije i informacije, usklađeni s odgovarajućim kriterijima koji su sadržani u zakonima i drugim propisima. Kriteriji predstavljaju poredbene parametre koji se koriste kako bi se dala ocjena predmeta revizije.

Za obavljanje finansijske revizije korišteni su sljedeći kriteriji:

- Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH;
 - Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva;
 - Međunarodni računovodstveni standardi;
 - Konceptualni okvir za finansijsko izvještavanje;
 - Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja;
 - Zakon o privrednim društvima;
 - Zakon o javnim preduzećima u FBiH;
 - Zakon o obligacionim odnosima (član 17);
 - Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH;
 - Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH;
 - Zakon o finansijskom poslovanju;
 - Zakon o radu (članovi 20a, 36, 43. i 75);
 - Zakon o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH;
 - Zakon o porezu na dobit;
 - Zakon o porezu na dohodak (član 9);
 - Zakon o doprinosima (članovi 10. i 10a);
 - Zakon o javnim nabavkama;
 - Zakon o električnoj energiji (članovi 2, 9, 47, 106. i 167);
 - Zakon o slatkovodnom ribarstvu FBiH;
 - Granski kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti u FBiH;
 - Statut;
- kao i drugi podzakonski akti navedenih zakona.



IV. IZVJEŠTAJ O REVIZIJI

1. UVOD

Javno preduzeće „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo osnovano je radi obavljanja elektroprivredne djelatnosti od posebnog društvenog interesa i upravljanja elektroenergetskim sistemom. Djelatnost Društva je proizvodnja i distribucija električne energije, snabdijevanje električnom energijom, trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu električne energije, izvoz i uvoz električne energije.

Vlasnici dioničkog kapitala su Federacija BiH u visini od 90,3691% i ostali dioničari 9,6309% osnovnog kapitala, koji su vlasništvo stekli po osnovu djelimične privatizacije izvršene putem javnog upisa dionica, nakon koje je preduzeće registrovano kao dioničko društvo.² Osnivačka prava u ime osnivača državnog kapitala vrši Vlada Federacije BiH. Resorno ministarstvo Društva je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Dionice Društva kotiraju na Sarajevskoj berzi.

Društvo u svom sastavu ima devet podružnica u okviru jedne ili više elektroprivrednih djelatnosti, i to: „Termoelektrana Kakanj“ Kakanj, „Termoelektrana Tuzla“ Tuzla, „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica, „Elektrodistribucija“ Bihać, „Elektrodistribucija“ Mostar, „Elektrodistribucija“ Sarajevo, „Elektrodistribucija“ Travnik, „Elektrodistribucija“ Tuzla i „Elektrodistribucija“ Zenica.

Radi obavljanja zajedničkih funkcija, u sjedištu Društva organizovana je Direkcija, koju čine sektori i samostalne službe.

U 2009. godini Vlada FBiH donijela je Odluku o prijenosu udjela Federacije BiH u rudnicima uglja u Federaciji BiH na JP Elektroprivreda BiH d. d. Sarajevo („Sl. novine FBiH“ broj: 4/09). Skupština Društva je u istoj godini, donijela Odluku o preuzimanju udjela Federacije BiH u privrednim društvima rudnicima uglja u Federaciji BiH, te je Društvo preuzelo kontrolu i steklo vlasništvo u rudnicima, ukupne procijenjene vrijednosti udjela od 81.804.238 KM, od čega u: RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik – Bila (762.313 KM), RMU „Breza“ d.o.o. Breza (12.490.360 KM), RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik (5.107.789 KM), RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje (5.065.082 KM), RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj (19.719.853 KM), RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla (37.144.754 KM) i RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica (1.514.087 KM).

Za preuzete udjele u rudnicima izvršene su odgovarajuće promjene u kapitalu Društva.

Društvo ima većinske udjele u pravnim licima:

Naziv pravnog lica	Djelatnost	Udio (%)
„Iskraemeco“ d.o.o. Sarajevo	Proizvodnja i održavanje mjernih uređaja	57,51
„Eldis Tehnika“ d.o.o. Sarajevo	Proizvodnja opreme za distribuciju energije, promet proizvodima i uslugama	100
„Hotel ELBIH“ d.d. Makarska, Hrvatska	Ugostiteljstvo i turizam	100
TTU „Energetik“ d.o.o. Tuzla	Proizvodnja transportnih uređaja	80
„GEOLP“ d.o.o. Kakanj	Geološka istraživanja i projektovanje	100
„MiOD“ d.o.o. Tuzla	Usluge održavanja i pomoćne mehanizacije rudnicima koncerna EPBiH	100

U pravnom licu „ETI“ d.o.o. Sarajevo - društvo za proizvodnju elektro osigurača, Društvo ima 49% vlasništva u udjelima.

Unutrašnja organizacija i način rada Društva utvrđeni su Pravilnikom o organizaciji JP „Elektroprivreda BiH“ d.d., Sistematizacijom radnih mjesta i vrednovanjem složenosti radnih mjesta.

Statutom Društva, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o organizaciji radnih mjesta i Sistematizacijom radnih mjesta Društva uređen je način rada i rukovođenja Društvom, te opis radnih mjesta.

² Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu broj: UF/I-392/04 od 20. 5. 2004. godine



Na 31. 12. 2024. godine u Društvu je bilo 3.755 zaposlenika, od čega 3.733 na neodređeno vrijeme i jedan na određeno, sedam zaposlenika sa statusom mirovanja ili na neplaćenom odsustvu i 14 pripravnika.

Sjedište Društva je u Sarajevu, Vilsonovo šetalište 15.

2. PREDMET, CILJ I OBIM REVIZIJE

Predmet revizije su finansijski izvještaji Društva za 2024. godinu i usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Cilj je da se izrazi mišljenje o tome jesu li finansijski izvještaji pouzdani i da li bilansi u potpunosti odražavaju rezultate poslovanja. Revizijom će se procijeniti primjenjuje li rukovodstvo zakone i propise i koristi li sredstva za odgovarajuće namjene, te ocijeniti finansijsko upravljanje, sistem internih kontrola i funkcija interne revizije.

Revizija je obavljena u skladu s internim planskim dokumentima, s prekidima u periodu od novembra 2024. do juna 2025. godine.

S obzirom na to da se revizija obavlja ispitivanjem na bazi uzorka i da postoje inherentna ograničenja u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola, pojedine materijalno značajne greške mogu ostati neotkrivene.

3. PRAĆENJE PRIMJENE PREPORUKA I ANALIZA PREDUZETIH MJERA

Ured za reviziju institucija u FBiH (u daljnjem tekstu: Ured za reviziju) izvršio je finansijsku reviziju Društva za 2022. godinu, sačinio Izvještaj o izvršenoj reviziji i dao mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima i mišljenje s rezervom o usklađenosti poslovanja sa zakonskim i ostalim propisima. U Izvještaju su date preporuke s ciljem otklanjanja uočenih propusta i nedostataka.

Društvo je postupilo u skladu s članom 16. tačka 3. Zakona o reviziji institucija u FBiH i obavijestilo o preduzetim radnjama s ciljem prevazilaženja nepravilnosti identifikovanih u revizorskom izvještaju.

Revizijom je konstatovano da su preduzete određene mjere, u skladu s planiranim aktivnostima.

Uvidom u preduzete aktivnosti i analizom realizacije datih preporuka utvrdili smo sljedeće:

Realizovane preporuke	
1.	Društvo je za usvojene interne akte osiguralo implementaciju u cilju uspostave funkcionalnog sistema internih kontrola.
2.	Organi upravljanja Društva su poduzimali aktivnosti na rješavanju statusa ulaganja u Blok 7 – TE Tuzla, s ciljem zaštite interesa Društva i realizacije ulaganja, što je detaljnije pojašnjeno u tački 7.2.1.1 Izvještaja.
3.	Izvršena je ocjena da li postoje bilo kakvi pokazatelji da je vrijednost ostalih nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi umanjena, odnosno procjena nadoknadive vrijednosti ove imovine, u skladu sa zahtjevom MRS-a 36 – Umanjenje vrijednosti imovine.
4.	Društvo je angažovalo nezavisnog procjenitelja u cilju procjene vrijednosti ulaganja u rudnike uglja, u skladu sa zahtjevom MRS-a 36 – Umanjenje vrijednosti imovine, s ciljem fer i istinite prezentacije finansijskih izvještaja.
5.	Poduzete su dodatne aktivnosti kako bi se nabavke riblje mlađi/ribe mogle realizovati i kako bi se izvršilo poribljavanje u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu, te kako bi se izbjegle eventualne tužbe protiv Društva.



Djelimično realizovane preporuke	
1.	Uprava je razmatrala plan poslovanja. Međutim, iako su konstatovana značajna odstupanja u realizaciji, nije izvršeno revidiranje i prilagođavanje kretanjima na komercijalnom tržištu u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH.
2.	Poduzimaju se aktivnosti vezane za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za cjelokupnu imovinu. Međutim, aktivnosti na obezbjeđenju dokumentacije i usklađivanju knjigovodstvenih evidencija sa zemljišnim knjigama nisu okončane.
3.	Društvo poštuje odredbe Zakona o javnim nabavkama u dijelu koji se odnosi na zaključivanje ugovora i procjenjivanja vrijednosti. Međutim, nisu u potpunosti ispoštovane odredbe Zakona u dijelu provođenja postupaka javnih nabavki.
Nerealizovane preporuke	
1.	U slučaju značajnog odstupanja između planiranih i realizovanih javnih nabavki, blagovremeno sačinjavati izmjene i dopune plana javnih nabavki, te uspostaviti adekvatnu evidenciju praćenja realizacije ugovora.
2.	Poštovati rokove i druge uslove propisane tenderskom dokumentacijom i zaključenim ugovorima, čime će se osigurati dosljedna primjena opštih načela nabavki propisanih Zakonom o javnim nabavkama.

Nakon izvršene revizije za 2024. godinu dato je ukupno 11 preporuka, od čega je sedam novih i četiri preporuke koje su već date u Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2022. godinu (dvije nerealizovane i tri djelimično realizovane).³

Postupanje po Pismu menadžmentu

U toku obavljene prethodne revizije konstatovano je da postoje određene slabosti sistema internih kontrola, koje mogu uticati na finansijske izvještaje i usklađenost poslovanja. Putem pisma menadžmentu koje je dostavljeno nakon obavljene prethodne revizije obavijestili smo o slabostima i dali odgovarajuće preporuke, kako bi se preduzele aktivnosti s ciljem njihovog otklanjanja prije sačinjavanja godišnjih finansijskih izvještaja za 2024. godinu, i kako se one ne bi ponovile u izvještaju o finansijskoj reviziji za 2024. godinu.

U pismu menadžmentu date su četiri preporuke, od kojih je jedna implementirana do dana sačinjavanja izvještaja o finansijskoj reviziji, dok su tri djelimično implementirane. Preporuke koje nisu u potpunosti implementirane do dana sačinjavanja izvještaja o finansijskoj reviziji ponovit će se u Izvještaju. Uprava je poduzela određene aktivnosti na njihovoj implementaciji i pokazala spremnost za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i uspostavljanje sistema internih kontrola.

4. SISTEM INTERNIH KONTROLA

Cilj sistema internih kontrola je da osigura razumno uvjerenje da Društvo u poslovanju upravlja javnim sredstvima zakonito, transparentno, ekonomično, efikasno i efektivno, odnosno da interne kontrole funkcionišu u skladu s važećom regulativom.

Finansijsko upravljanje i kontrola

Finansijsko upravljanje i kontrola je sveobuhvatan sistem internih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni rukovodioci korisnika javnih sredstava, a kojim se upravljajući rizicima osigurava razumno uvjerenje da će se u ostvarivanju ciljeva sredstva koristiti pravilno, ekonomično, efikasno i efektivno. Sistem internih kontrola uspostavlja se donošenjem internih propisa i akata, u skladu s važećom regulativom.

³ Preporuke date u izvještaju o finansijskoj reviziji Društva za 2022. godinu pod rednim brojevima 8. i 9. su spojene u jednu, koja je u ovom Izvještaju prezentovana u rezimeu datih preporuka pod rednim brojem 11.



Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH,⁴ Pravilnik o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH⁵ i Standardi interne kontrole u javnom sektoru u FBiH⁶ nalažu uspostavljanje, vođenje i procjenu sistema internih kontrola na osnovu COSO modela.⁷

Uprava je odgovorna za uspostavljanje sistema internih kontrola, radi ostvarenja programskih ciljeva rada. Organizacija Društva utvrđena je Statutom iz 2021. godine koji je usvojila Skupština Društva. Statut je osnovni opći akt, kojim se uređuje: sjedište, djelatnost, zastupanje i predstavljanje, visina osnovnog kapitala, broj, klasa i nominalna vrijednost dionica, način povećanja i smanjivanja osnovnog kapitala, raspodjela dobiti i isplata dividende, način formiranja i korištenja fonda rezervi, način pokrića gubitaka, upravljanje, statusne promjene, postupak nabavke, opći akti, nedopuštene i ograničene aktivnosti, organizovanje radnika i druga pitanja u vezi s poslovanjem Društva.

Pravilnikom o organizaciji Društva iz 2021. godine, uz izmjene i dopune u 2022, 2023. i 2024. godini, uređeni su osnovni principi unutrašnje organizacije Društva, organizacione jedinice, podjela poslova i razgraničenje nadležnosti između organizacionih jedinica, rukovođenje i druga pitanja, na osnovu kojeg je donesena Sistematizacija radnih mjesta i to: samostalnih organizacionih jedinica uz Upravu; djelatnosti proizvodnje električne energije; djelatnosti distribucije električne energije; djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom; ekonomskih poslova u Direkciji; pravnih, kadrovskih i poslova iz oblasti ljudskih resursa i općih poslova u Direkciji; kapitalnih investicija; poslova razvoja; poslova u povezanim i zavisnim društvima; Ureda sekretara i Odjela za internu reviziju. Tokom 2024. godine Društvo je napustilo 256 zaposlenika, dok su primljena 183 zaposlenika.

Zapošljavanje u Društvu je regulisano Pravilnikom o radu, Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH,⁸ Odlukom o utvrđivanju načina realizacije zapošljavanja novih radnika i pripravnika i Odlukom o načinu izbora, postupku i kriterijima za izbor novih radnika i pripravnika. Prijem zaposlenika se vršio u skladu sa planom ljudskih resursa i to na osnovu provedenih konkursnih procedura (2023. i 2024. godina) i neposredno u skladu sa Pravilnikom o radu i Uredbom. U toku 2024. godine radni odnos zasnovala su 183 zaposlenika, od čega 155 na neodređeno vrijeme i 28 na određeno vrijeme (od čega 25 pripravnika). Prijem jednog zaposlenika (1) u radni odnos izvršen je putem Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH na određeno vrijeme do šest mjeseci, bez provođenja postupka javnog oglašavanja. U Društvu je radni odnos prestao za 256 zaposlenika, i to po sili zakona-mirovina (189), istekom ugovora na određeno (2), istekom pripravičkog staža (31), sporazumnim raskidom (8), smrću radnika (20), otkazom poslodavca (2) i otkazom zaposlenika (4).

Društvo je, u skladu sa zahtjevima Zakona i Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH, donijelo mape poslovnih procesa i registar rizika i izvršilo njihov unos u aplikaciju PIFC – Modul za finansijsko upravljanje i kontrolu.

Društvo je usvojilo značajan broj internih akata i procedura s ciljem uspostavljanja kontrolnih aktivnosti kao jedne od komponenti sistema internih kontrola. Tokom obavljanja konačne revizije konstatovano je da **pojedini interni akti nisu usklađeni** sa Granskim kolektivnim ugovorom elektroprivredne djelatnosti u FBiH⁹ kao što su: Pravilnik o zaštiti na radu, Metodologija vrednovanja radnih mjesta, Uputstvo o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na stipendiju i drugi. Društvo je uz komentar na nacrt izvještaja dostavilo interne kate koji su usklađeni sa Granskim kolektivnim ugovorom, a koji su usvojeni nakon obavljene konačne revizije.

⁴ „Sl. novine FBiH“, broj 38/16

⁵ „Sl. novine FBiH“, broj 6/17, 3/19 i 37/24

⁶ „Sl. novine FBiH“, broj 75/16

⁷ COSO je općeprihvaćeni međunarodni model za uspostavljanje, vođenje i procjenu sistema internih kontrola koji čini pet međusobno povezanih komponenti: kontrolno okruženje, procjena rizika, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacije, praćenje i procjena. On definiše internu kontrolu kao postupke koje poduzima rukovodstvo sa radnicima institucije koja je osmišljena da osigura razumno uvjerenje da se postizanje ciljeva poslovanja odvija putem efikasnih i efektivnih procesa, da je osigurana pouzdanost finansijskog izvještavanja, kao i usklađenost sa važećom regulativom.

⁸ „Sl. novine FBiH“, br. 13/19, 9/21 i 53/21

⁹ „Sl. novine FBiH“, br. 64/24

Također, uvidom u interne akte kojima se propisuje plaćanje obaveza **konstatovano je da nije detaljno propisano razdvajanje dužnosti na aktivnostima praćenja dospelosti obaveza, sačinjavanja prijedloga za plaćanje, njihova kontrola i odobravanje, što nije u skladu sa članom 8. stav 3. tačka d. Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH.**

Konstatovano je da je Društvo 16. 9. 2024. godine donijelo Rješenje o formiranju tima za kreiranje Business continuity plana. Rješenjem je određen rok za kreiranje plana na period od godine dana i aktivnosti na njegovoj pripremi su u toku. Nakon njegovog donošenja potrebno je donijeti Disaster recovery plan (plan oporavka od neželjenih događaja) kojim se propisuju aktivnosti na brzom oporavku operacija Društva u slučaju neželjenih događaja.

Izmjenama Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH, koji je stupio na snagu 23. 5. 2024. godine, propisano da korisnici javnih sredstava planiranje uspostavljanja i razvoja finansijskog upravljanja i kontrole dokumentuju sačinjavanjem plana za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole, a realizaciju planiranih aktivnosti dokumentuju u izvještaju o realizaciji plana za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole. Društvo je, u skladu sa preporukom datom u Pismu menadžmentu od 18. 11. 2024. donijelo 28. 1. 2025. plan za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole za 2025. godinu. Plan za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole za 2024. godinu je donesen 18. 12. 2024, a izvještaj o njegovoj realizaciji Uprava je usvojila Odlukom od 28. 1. 2025. godine.

Društvo je 2018. godine donijelo Uputstvo za provođenje finansijskog upravljanja i kontrole. Rješenjem Generalnog direktora od 18. 3. 2024. godine, uz izmjene i dopune tokom 2024. godine,¹⁰ formiran je tim za praćenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kojim koordinira koordinator za finansijsko upravljanje i kontrolu. Rješenjem su definisani zadaci tima koji između ostalog uključuju: praćenje provođenja i razvoja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u svim poslovnim procesima i organizacionim jedinicama sa krajnjim ciljem da se poslovni procesi u Društvu odvijaju u skladu sa zakonom, internim aktima i Standardima interne kontrole u javnom sektoru u FBiH i da se sredstvima upravlja na ekonomičan, efikasan i efektivan način; saradnja sa samostalnim organizacionim jedinicama uz Upravu; koordinacija aktivnosti sa podružnicama u cilju harmonizacije akata; kontinuirano preispitivanje sistema internih kontrola i predlaganje mjera i aktivnosti u cilju njihovog unapređenja i drugo.

Koordinator za finansijsko upravljanje i kontrolu je sačinio Godišnji izvještaj o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole za 2024. i dostavio ga resornom ministarstvu, u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH i Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH. U Izvještaju su navedene mjere koje se planiraju poduzeti za daljnji razvoj finansijskog upravljanja i kontrole po COSO komponentama.

S obzirom na navedeno, uspostavljeni sistem internih kontrola nije adekvatno implementiran u dijelu kontrolnih aktivnosti s obzirom na to da interni akti koji se odnose na Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH nisu usklađeni sa zakonskim propisima koji su na snazi.

Preporuka:

- ***uskладити interne акте са Законом о финансијском управљању и контроли у јавном сектору у FBiH у дијелу раздвајања дужности на активностима праћења дospelости обавеза, саčinјаванја приједлога за плаћање, те њихове контроле и одобравања.***

Organi Društva

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH, Zakonom o javnim preduzećima u FBiH i Statutom Društva, organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava kao organi upravljanja i Odbor za reviziju.

¹⁰ Izmjene i dopune Rješenja od 22. 8. 2024. i 27. 12. 2024. godine



Skupštinu Društva čine dioničari Društva. Osnivač i većinski vlasnik Društva je Vlada FBiH, koja posjeduje 90,3691% od ukupnog broja dionica. Punomoćnici Vlade FBiH za rad i odlučivanje u Skupštini Društva tokom 2024. godine su bili Jasmina Pašić i Stipo Buljan. Skupština je u 2024. godini održala sedam sjednica na kojima su se tokom 2024. godine donosile odluke o: Trogodišnjem Planu poslovanja za period 2024–2026. i za period 2025–2027. godine, razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, izmjenama i dopunama Odluka o dokapitalizaciji – ulaganja u zavisna društva rudnici uglja i ostale akte iz nadležnosti Skupštine. Na sjednici održanoj 26. 8. 2024. godine usvojen je Godišnji izvještaj o poslovanju za 2023. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaj eksternog revizora, izvještaje o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i donijela Odluku o pokriću gubitka za 2023. godinu.

Članom 236. Zakona o privrednim društvima FBiH je propisano da je Skupština dužna najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine odlučiti o godišnjem izvještaju koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te o rasporedu dobiti ili načinu pokrića gubitka za tu poslovnu godinu. Skupština Društva je na sjednici koja je održana 26. 8. 2024. godine razmatrala i donijela Odluku o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2023. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaj eksternog revizora, izvještaje o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i donijela Odluku o pokriću gubitka za 2023. godinu. **Napominjemo da je, u skladu sa članom 236. Zakona o privrednim društvima FBiH, rok za usvajanje navedenih izvještaja šest mjeseci od završetka poslovne godine.**

Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova, a tokom 2024. godine je održano 40 sjednica. Nadzorni odbor u revidiranoj godini su do 24. 2. 2024. godine činili vršioci dužnosti: Ženja Ljubuškić – predsjednik, Vedran Kaser – član, Milenko Obad – član, Edin Hamzić – član, Damir Okanović – član, Idham Kruško – član i Ivan Gržić – član. Odlukom Skupštine Društva od 23. 2. 2024. godine, a uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH, za članove Nadzornog odbora ispred državnog kapitala počevši od 25. 2. 2024. godine na period do okončanja konkursne procedure, a najviše na vremenski period do tri mjeseca, imenovani su vršioci dužnosti: Ženja Ljubuškić – predsjednik i Vedran Kaser, Milenko Obad, Edin Hamzić, Damir Kurjaković i Eldar Aganović – članovi, dok je Ivan Gržić – član Nadzornog odbora imenovan Odlukom Skupštine od 22. 8. 2023. godine ispred grupe dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa. Odlukom Skupštine od 29. 4. 2024. godine član Nadzornog odbora Ženja Ljubuškić je razriješen dužnosti, a imenovan je Amel Kosovac. Nadzorni odbor od 30. 4. 2024. godine čine vršioci dužnosti: Vedran Kaser – predsjednik i Amel Kosovac, Milenko Obad, Edin Hamzić, Damir Kurjaković, Eldar Aganović i Ivan Gržić – članovi. Navedeni vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora su Odlukom Skupštine Društva od 26. 8. 2024. godine, a po prethodnoj saglasnosti Vlade FBiH, imenovani za članove Nadzornog odbora na period do isteka četverogodišnjeg mandata člana Nadzornog odbora koji nije razriješen, što je u skladu sa članom 247. tačka 6. Zakona o privrednim društvima FBiH i članom 72. Statuta. Na sjednicama Nadzornog odbora su, u skladu sa nadležnostima određenim Statutom, između ostalog, razmatrani i usvojeni: Odluke o razrješenju i imenovanju organa upravljanja zavisnih društava – rudnika uglja, Izvještaji o radu Odbora za reviziju, Odluke o prestanku funkcije i imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora i izvršnih direktora, Odluka o usvajanju elaborata o izvršenom popisu sredstava, potraživanja i obaveza, Odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju, Odluka o utvrđivanju prijedloga Odluke o pokriću gubitka za 2023. godinu, Odluka o utvrđivanju prijedloga Plana poslovanja Društva za period 2024–2026. godine i drugi akti iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Na sjednici održanoj 2. 4. 2024. godine Nadzorni odbor je donio Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog odluke o privremenoj obustavi rudarskih radova u pogonu „Raspotočje“ Rudnika mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. Zenica (u daljnjem tekstu: RMU „Zenica“), koji je donesen na osnovu Elaborata o tehno-ekonomskoj opravdanosti dalje eksploatacije uglja u RMU „Zenica“. U Elaboratu je konstatovano da RMU „Zenica“ u narednim periodima ne može poslovati samoodrživo, s obzirom na to da projekcije prihoda i troškova ukazuju da će Društvo ostvarivati mjesečne gubitke od 1.062.760 KM, uzimajući u obzir i blokade računa koje onemogućavaju servisiranje obaveza.



Vlada FBiH je 2. 4. 2024. godine donijela Odluku o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva RMU „Zenica“,¹¹ koja ne može trajati duže od 31. 12. 2027. godine, a kojom se obuhvata izmirenje dugova privrednog društva koji su nastali zaključno do 31. 12. 2021. u iznosu od 124.792.242 KM, a odnose se na poreze, doprinose za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, vodu, električnu energiju i obaveze prema dobavljačima. Na osnovu Odluke Nadzornog odbora od 11. 3. 2025. godine o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog odluke o potpunoj i trajnoj obustavi rudarskih radova u pogonu „Raspotočje“ RMU „Zenica“, Skupština RMU Zenica je 14. 3. 2025. godine donijela Odluku o zatvaranju pogona „Raspotočje“ RMU „Zenica“, prema kojoj potpuno i trajno prestaje eksploatacija koja će se izvršiti u skladu sa rudarskim projektima zatvaranja i dozvolama za izvođenje radova po rudarskim projektima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Upravu Društva čine generalni direktor i šest izvršnih direktora, i to: Sanel Buljubašić – generalni direktor, Fahrudin Tanović – izvršni direktor za proizvodnju, Edisej Sjerotanović – izvršni direktor za distribuciju, Nevad Ikanović – izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu, Sanela Jurišić – izvršna direktorica za ekonomske poslove, Amra Ohranović – izvršna direktorica za pravne poslove i ljudske resurse, i Harun Gadžo – izvršni direktor za kapitalne investicije. Uprava je imenovana nakon provedene konkursne procedure i Odluke Vlade FBiH od 14. 5. 2024. godine o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje članova Uprave, a Nadzorni odbor je 16. 5. 2024. godine donio Odluku o imenovanju članova Uprave na mandatni period od četiri godine počev od 17. 5. 2024. godine. Do 16. 5. 2024. godine navedeni članovi Uprave su imenovani za vršiocje dužnosti članova Uprave, u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH,¹² na određeno vrijeme, do okončanja konkursne procedure.

Odbor za reviziju se sastoji od tri člana i to: Mevledin Bećirević – predsjednik, Namik Smajović – član, i Suljo Kasapović – član. Skupština Društva je 21. 6. 2024. godine, na osnovu provedenog javnog konkursa, imenovala članove odbora za reviziju na mandatni period od četiri godine od dana imenovanja. Odbor za reviziju do 28. 5. 2024. godine su činili Almira Zulić - predsjednica, Mustafa Šakić – član, i Ismeta Jakupović Divković – članica. Odbor za reviziju je u 2024. godini održao 32 sjednice na kojima je razmatrao i usvajao: Strategiju rizika za 2024. i 2025. godinu, Strateški plan Odjela za period 2024–2026. i 2025–2027. godine, Operativni Plan rada za 2024. godinu, godišnji izvještaj i izvještaje Odjela za internu reviziju, izvještaje o aktivnostima direktora Odjela i druge akte iz nadležnosti Odbora.

Interna revizija

Odjel za internu reviziju, prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, ima osam sistematizovanih radnih mjesta, te direktora Odjela koji nije zaposlenik Društva. Na 31. 12. 2024. godine je popunjeno sedam radnih mjesta. Direktor Odjela od 1. 6. 2022. godine je Hajrudin Hadžović, koji je imenovan na mandatni period od četiri godine odlukom Ureda za reviziju institucija u FBiH od 25. 5. 2022. godine. Odjel je sačinio Strategiju rizika za 2024. godinu i Strateški plan Odjela za period 2024–2026. godine, te na tom osnovu i operativni Plan rada za 2024. godinu. U skladu sa navedenim Planom rada, Odjel je izvršio ukupno 23 revizije, od ukupno 24 planirane za 2024. godinu. Revizije koje su izvršene se odnose na reviziju finansijskih izvještaja po polugodišnjem i godišnjem obračunu za vladajuće društvo i revizije po godišnjem obračunu za zavisna društva, kao i revizije javnih nabavki za 2023. godinu u vladajućem društvu i zavisnim društvima – rudnicima uglja, i druge Planom predviđene revizije. Također, Odjel je u skladu sa Planom rada izvršio revizije postupanja po datim preporukama interne revizije (Follow Up revizije) iz ranijih perioda – Izvještaji o praćenju postignutog napretka u realizaciji preporuka interne revizije u kojima je konstatovan stepen realizacije po pojedinim preporukama.

U izvještajima interne revizije su konstatovane nepravilnosti, te su date preporuke i rokovi za njihovu realizaciju. Odjel za internu reviziju prati realizaciju datih preporuka o čemu se sačinjavaju posebni periodični izvještaji. U godišnjem izvještaju o radu Odjela, konstatovano je da su poduzete određene aktivnosti na realizaciji dijela preporuka, da i dalje postoji značajan broj onih koje se ponavljaju, a aktivnosti na realizaciji preporuka tokom 2024. godine su ocijenjene zadovoljavajućim.

¹¹ „Sl. novine FBiH“, br. 26/24

¹² „Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 13/19, 19/21 i 53/21

Sačinjen je Godišnji izvještaj interne revizije za 2024. koji je dostavljen Federalnom ministarstvu finansija – Centralnoj harmonizacijskoj jedinici.

S obzirom na navedeno, a na osnovu uvida u relevantnu dokumentaciju, konstatujemo da je dinamika planiranih i izvršenih internih revizija na zadovoljavajućem nivou, te da su nalazi i preporuke date u izvještajima adekvatne, te shodno tome smatramo da se možemo pouzdati u izvještaje Odjela za internu reviziju.

Prevenција korupcije

Vlada FBiH je u novembru 2021. godine usvojila novi Akcioni plan za borbu protiv korupcije za period od 2021. do donošenja nove strategije za borbu protiv korupcije u FBiH u kojem je, u skladu s ciljevima i mjerama, utvrđena obaveza donošenja, odnosno ažuriranja plana integriteta u roku od šest mjeseci od dana usvajanja Akcionog plana. Društvo je sačinilo Plan integriteta u skladu sa Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Transparentnost rada

U skladu s članom 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH, Društvo je obavezno objavljivati informacije o svojoj organizacionoj strukturi i finansijskom poslovanju putem internet-stranice kako bi ih učinilo dostupnim javnosti. Uvidom u dostupne informacije na internet-stranici Društva utvrđeno je da su objavljene informacije propisane Zakonom.

5. OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI

Zakonom o električnoj energiji FBiH¹³ koji je stupio na snagu 17. 8. 2023. godine uređeni su elektroenergetska politika i planiranje, elektroenergetske djelatnosti, dozvola za obavljanje elektroenergetske djelatnosti, regulisanje elektroenergetskih djelatnosti, proizvodnja električne energije, izgradnja elektrana, distribucija električne energije, snabdijevanje električnom energijom, trgovina električnom energijom, skladištenje energije, krajnji kupci, agregacija distribuiranih resursa, elektromobilnost, sigurnost snabdijevanja, izgradnja, rekonstrukcija, korištenje i održavanje elektroenergetskih objekata, upravni nadzor i regulatorno nadgledanje, kao i druga pitanja od značaja za uređivanje sektora električne energije u FBiH.

U skladu sa članom 9. naprijed navedenog Zakona, elektroenergetske djelatnosti su: proizvodnja električne energije, distribucija električne energije, distribucija električne energije u zatvorenom distributivnom sistemu, snabdijevanje električnom energijom, trgovina električnom energijom, skladištenje energije, agregacija distribuiranih resursa i djelatnosti energetske zajednice građana. Navedene elektroenergetske djelatnosti se obavljaju kao javna usluga i/ili kao tržišna usluga. One elektroenergetske djelatnosti koje Zakonom ili odlukom Vlade FBiH nisu utvrđene kao javna usluga obavljaju se kao tržišne djelatnosti.

Djelatnost Društva je proizvodnja i distribucija električne energije, snabdijevanje električnom energijom, trgovina električnom energijom, uključujući planiranje, dispečiranje i optimizaciju kapaciteta i obavljanje funkcije balansno odgovorne strane u elektroenergetskom sistemu Bosne i Hercegovine, zastupanje i posredovanje na tržištu električne energije i druge djelatnosti.

Društvo pruža javnu uslugu u okviru djelatnosti distribucije i snabdijevanja električnom energijom, kao i druge djelatnosti na osnovu Zakona i pribavljenih dozvola za obavljanje elektroenergetske djelatnosti Regulatorne komisije za energiju u FBiH. Vlada FBiH je, na osnovu člana 106. stav 4. Zakona, na sjednici od 27. 3. 2025. godine Odlukom¹⁴ imenovala Društvo za javnog snabdjevača, na period od pet godina počevši od dana donošenja odluke. U skladu sa Odlukom, Društvo je dužno podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za rad za snabdijevanje i trgovinu električnom energijom Regulatornoj komisiji za energiju u FBiH u roku od tri mjeseca od dana imenovanja.

¹³ „Sl. novine FBiH“, broj 60/23

¹⁴ „Sl. novine FBiH“, broj 25/25

Članom 2. Zakona je definisano da je jedan od osnovnih ciljeva ostvarivanja elektroenergetske politike obezbjeđenje efikasnog razdvajanja operatora distributivnog sistema i obezbjeđenje njegove nezavisnosti od drugih elektroenergetskih djelatnosti. Također, članom 47. definisano je da ako je operator distributivnog sistema dio vertikalno integrisanog subjekta, dužan je da bude nezavisan u odnosu na druge djelatnosti koje nisu povezane sa distribucijom, najmanje u smislu svog pravnog oblika, organizacije i donošenja odluka. Nezavisnost operatora distributivnog sistema obezbjeđuje se minimalno na sljedeći način:

- a) licima odgovornim za rukovođenje operatorom distributivnog sistema nije dozvoljeno da učestvuju u radu organa vertikalno integrisanog subjekta, koji su direktno ili indirektno odgovorni za svakodnevni rad proizvodnje električne energije i snabdijevanja električnom energijom,
- b) operator distributivnog sistema poduzima odgovarajuće mjere koje će obezbijediti da lica odgovorna za rukovođenje operatorom distributivnog sistema postupaju profesionalno i na način koji im omogućava nezavisnost u radu,
- c) operator distributivnog sistema donosi odluke o sredstvima potrebnim za pogon, održavanje i razvoj mreže nezavisno od vertikalno integrisanog subjekta,
- d) operator distributivnog sistema mora imati na raspolaganju odgovarajuće finansijske, tehničke, materijalne i ljudske resurse za obavljanje djelatnosti,
- e) operator distributivnog sistema donosi program usklađenosti koji predviđa mjere kojima se eliminiše diskriminatorno ponašanje i osigurava praćenje njegove primjene.

Članom 167. Zakona o električnoj energiji FBiH propisano je da su elektroenergetski subjekti dužni da usklade svoju unutrašnju organizaciju, rad i poslovanje sa odredbama ovog zakona, uključujući i odredbe o razdvajanju operatora distributivnog sistema u roku od dvije godine od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno do 17. 8. 2025. godine. S tim u vezi, a na osnovu usvojenih programa usklađenosti zemalja u regiji USAID u BiH je organizovao obuku na ovu temu, te je Društvo uvažavajući odredbe Zakona o električnoj energiji u FBiH, pripremilo prijedlog Programa usklađenosti. Međutim, da bi se navedeni Program usklađenosti poslao na saglasnost FERK-u, prethodno je potrebno riješiti na koji način će biti organizovan Operator distributivnog sistema kao i odnose sa Vladajućim Društvom. S obzirom na navedeno, Društvo poduzima aktivnosti na usklađenju poslovanja sa Zakonom, te je u martu 2025. godine zaključilo ugovor sa **grupom ponuđača PriceWaterhouseCoopers Tax and Advisory d.o.o. Sarajevo i PriceWaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. Zagreb** za nabavku usluga tehničke asistencije za osnivanje i početak rada Operatora distributivnog sistema. U Društvu očekuju da će uz pomoć konsultanta uskoro riješiti sva sporna pitanja oko organizacije i poslati FERK-u Program usklađenosti na saglasnost.

Međutim, bitno je naglasiti da se radi o transformacijskom procesu koji obuhvaća sve ključne segmente poslovanja Društva, s ciljem prilagođavanja tržišnim, regulatornim i tehnološkim izazovima. Također, u narednom periodu poseban naglasak je na finansijskim, računovodstvenim i poreznim implikacijama izdvajanja ODS-a u okviru potencijalno novog zakonodavnog okvira. S tim u vezi, ova problematika je komunicirana putem zajedničkog dopisa sa JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar upućenog Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (FMERI) u kojem je naglašena potreba za prilagođavanjem zakonodavnog okvira. Kao rezultat ovih aktivnosti, FMERI je, uz tehničku podršku EPA projekta, formiralo radnu grupu s ciljem pripreme i donošenja posebnog zakona (lex specialis), kojim bi se omogućilo usklađeno i zakonito provođenje izdvajanja ODS-a. Predstavnici oba društva aktivno učestvuju u radu ove radne grupe, kako bi se riješile ključne regulatorne prepreke za daljnji nastavak i dovršetak projekta restrukturiranja, a dalji tok i dinamika restrukturiranja ovise i o aktivnostima nadležnih institucija. Društvo nije uskladilo svoje poslovanje sa odredbama Zakona o električnoj energiji FBiH u dijelu koji se odnosi na razdvajanje operatora distributivnog sistema u roku od dvije godine od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno do 17. 8. 2025. godine.

6. PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE

6.1 Izrada i donošenje plana poslovanja

U skladu sa Statutom, Zakonom o javnim preduzećima u FBiH¹⁵ i Pravilnikom o planiranju, Društvo je donijelo Trogodišnji plan poslovanja za period 2024–2026, koji je Skupština usvojila 26. 3. 2024. godine i dostavila Uredu za reviziju institucija u FBiH.

Osnova za izradu Plana bile su Smjernice za izradu trogodišnjeg plana poslovanja za period 2024–2026, Elektroenergetski bilans za planski period, Program prestrukturisanja elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine,¹⁶ Okvirna energetska strategija Bosne i Hercegovine do 2035. godine,¹⁷ ugovori o vođenju poslova između vladajućeg i zavisnih društava, tarifni stavovi za snabdijevanje korisnika, rješenja i odluke regulatornih komisija, odluke i zaključci Vlade FBiH za organizaciju i poslovanje elektroenergetskog sektora, finansijski i revizorski izvještaji zavisnih društava - rudnika uglja i ostalih zavisnih društava u vlasništvu Društva iz prethodnog perioda, te rješenja, relevantni pravilnici i drugi akti elektroenergetskog sektora.

Godišnji plan poslovanja za 2024. dio je trogodišnjeg plana, a sadrži: osnovne podatke, ključne pokazatelje, strateške planove i ciljeve, elektroenergetski bilans, finansijski plan, plan ljudskih resursa, te plan ulaganja i nabavki.

Planirani i ostvareni pokazatelji finansijskog poslovanja dati su u tabeli:

KM

Red. br.	Pozicija	Ostvareno u 2023. god.	Plan za 2024. god.	Ostvareno u 2024. god.	Indeks (5/3)x100	Indeks (5/4)x100
1	2	3	4	5	6	7
I	Prihodi	1.179.821.567	1.275.307.842	1.280.924.872	109	100
II	Rashodi	1.507.401.720	1.274.414.353	1.338.887.752	89	105
III	Dobit/(gubitak) prije poreza (I-II)	(327.580.153)	893.489	(57.962.880)	18	6.487

Društvo je iskazalo gubitak iz redovnog poslovanja prije poreza u iznosu od 57.962.880 KM, dok je planirani finansijski rezultat za 2024. bila dobit u iznosu od 893.489 KM. Značajna odstupanja u odnosu na Plan utvrđena su kod većih troškova nabavke električne energije zbog nedovoljne isporuke uglja zavisnih društava koja nisu ispunila planove isporuke prema termoelektranama, dok se ostala odstupanja odnose na prihode od ukidanja rezervisanja i rashode po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja.

Članom 24. Zakona o javnim preduzećima u FBiH i članom 47. Statuta Društva propisano je da će Uprava u slučaju potrebe na godišnjem nivou, a u skladu sa poslovnim ciljevima, revidirati i usaglasiti plan poslovanja radi njegovog prilagođavanja kretanjima na komercijalnom tržištu. Na osnovu prezentovane dokumentacije utvrđena su značajna odstupanja ostvarenog u odnosu na planirano, s obzirom na to da je Društvo ostvarilo gubitak prije poreza od 57.962.880 KM, dok je planirana dobit od 893.489 KM. Uprava je na sjednici održanoj 12. 11. 2024. godine razmatrala rezultat poslovanja za prvih devet mjeseci 2024. godine (neto gubitak od 38.388.667 KM), te konstatovala da se kontinuirano razmatraju elektroenergetske prilike i smatraju da neće doći do bitnih promjena u tehničko-tehnološkim parametrima (proizvodnja, distribucija, snabdijevanje i trgovina) koji bi mogli uticati na planirani poslovni rezultat, zbog čega nije izvršila revidiranje plana za 2024. godinu.

Međutim, zbog nedovoljne isporuke uglja od zavisnih društava, većih troškova nabavke električne energije, nepovoljne hidrologije, te većih rashoda po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja nastala su značajna odstupanja ostvarenog od planiranog, na šta smo ukazali i u Pismu menadžmentu od 18. 11. 2024. godine. Uprava nije usaglasila niti izvršila potrebne izmjene Plana radi njegovog prilagođavanja kretanjima na komercijalnom tržištu u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH i Statutom Društva.

¹⁵ „Sl. novine FBiH“, br. 8/05

¹⁶ „Sl. novine FBiH“, br. 2/20

¹⁷ „Sl. glasnik BiH“, br. 70/18



Preporuka:

- **razmotriti plan poslovanja te ga, u slučaju potrebe, revidirati i prilagoditi kretanjima na komercijalnom tržištu, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH i Statutom.**

6.2 Izvještavanje

Izvještaj o poslovanju Društva za 2024. godinu razmatrao je i usvojio Nadzorni odbor 27. 2. 2025. godine, a Skupština 26. 6. 2025. godine.

7. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Godišnje finansijske izvještaje za 2024. Društvo je sačinilo i dostavilo nadležnim organima i institucijama u skladu s važećim propisima i u utvrđenom roku. Direktor je odobrio finansijske izvještaje 27. 2. 2025. godine, koji su dostavljeni nadležnim organima 28. 2. 2025. godine.

Reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu obavilo je društvo „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka, koje je izrazilo nemodifikovano mišljenje o tim finansijskim izvještajima 15. 5. 2025. godine.

7.1 BILANS USPJEHA – IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD

7.1.1 Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi u 2024. godini iskazani su u iznosu 1.280.924.872 KM i veći su za 9,87% ili 115.036.699 KM u odnosu na prihode ostvarene u 2023. godini.

Struktura ostvarenih prihoda u obračunskom periodu iskazana je kako slijedi:

KM

	1. 1.-31. 12. 2024.	1. 1.-31. 12. 2023.
PRIHODI	1.280.924.872	1.165.888.173
Prihodi iz ugovora s kupcima	1.227.023.371	1.139.628.124
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama	19.597.851	16.871.365
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama na domaćem tržištu	1.194.617.230	1.097.697.866
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama na inostranom tržištu	12.808.290	25.058.893
Ostali prihodi i dobici	53.901.501	26.260.049

Priznavanje prihoda uređeno je Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama. Društvo priznaje prihode u skladu sa sljedećim principima: identificiranje ugovora sa kupcima, utvrđivanje zasebne obaveze prema ugovoru, određivanje cijene odnosno naknade transakcije, dodjeljivanje cijene transakcije na obaveze izvršenja u ugovoru i priznavanje prihoda kada ili kako subjekt izvršava obaveze izvršenja. Prihodi se priznaju i na osnovu sljedećih elemenata: usluga je izvršena i fakturisana kupcu, nad izvršenom uslugom nije zadržano pravo vlasništva niti kontrole već je to pravo preneseno na kupca, iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti, postoji vjerovatnoća odnosno potpuna izvjesnost da će ekonomske koristi vezane za transakciju priticati u Društvo i kada se troškovi koji su nastali ili će nastati u vezi sa transakcijom mogu pouzdano izmjeriti.

Prihodi se ostvaruju prodajom električne energije u okviru usluge javnog, tržišnog i rezervnog snabdijevanja u Bosni i Hercegovini, kao i ostalim kupcima na domaćem i inostranom tržištu. Društvo ostvaruje prihode i od pomoćnih usluga i sporednih djelatnosti kao što su prodaja tehnološke pare, toplotne energije i sl.

7.1.1.1 Prihodi iz ugovora sa kupcima

Prihodi iz ugovora sa kupcima iskazani su iznosu od 1.227.023.371 KM i čine 95,79% ukupnih prihoda. Prihodi se priznaju mjesečno nakon isporuke električne energije.

Cijene za kupce na javnoj usluzi snabdijevanja određuje FERK, a ostala prodaja se vrši putem zaključenih ugovora.

Struktura fakturisane električne energije po kategorijama kupaca daje se u tabeli:

	Naponski nivo	I-XII 2023. godine			I-XII 2024. godine		
		Fakturisano MWh	Fakturisano KM	Cijena el. energije pf/KWh	Fakturisano MWh	Fakturisano KM	Cijena el. energije pf/KWh
1	110 kV	504.165	81.610.303	16,19	507.293	93.136.365	18,36
2	35 kV	326.065	56.692.653	17,39	309.289	59.202.994	19,14
3	10 kV	919.098	172.877.330	18,81	936.028	198.649.703	21,22
4	Domaćinstva - 0,4 kV	2.339.134	338.021.678	14,45	2.463.990	368.027.592	14,94
5	Ostala potrošnja- 0,4 kV	954.446	181.812.007	19,05	1.000.499	198.452.014	19,84
6	Javna rasvjeta- 0,4 kV	81.491	17.955.548	22,03	79.675	19.696.006	24,72
	Opskrba el. energijom	5.124.399	848.969.519	16,57	5.296.774	937.164.674	17,69

U 2024. godini ukupno je proizvedeno 5.317.700 MWh, što je za 602.900 MWh ili 10,2% manje od planirane proizvodnje i za 15.800 MWh ili 0,3% manje od ostvarene proizvodnje u 2023. godini. Plan proizvodnje za 2024. nije ostvaren u svim segmentima poslovanja, odnosno u termoelektranama je ostvarena proizvodnja manja za 460.500 MWh ili 10,4%, u hidroelektranama za 121.100 MWh ili 8,8% i vjetroelektranama za 20.400 MWh ili 16,2% u odnosu na plan.

Ukupno prodana energija iznosi 6.431.500 MWh i odnosi se na: prodaju krajnjim kupcima kroz djelatnost snabdijevanja i tržišnu prodaju.

Razlika između proizvedene i prodane količine se javlja zbog kupovine energije i distributivnih gubitaka. Distributivni gubici ostvareni su u iznosu 396.600 MWh, odnosno 7,62% u odnosu na bruto distributivnu potrošnju, te su nešto viši od planiranog procenta od 7,50%. Povećanje u odnosu na planirane veličine se odnosi na povećanje udjela potrošnje kod kategorije Domaćinstva u ukupnoj potrošnji, obzirom da se tu bilježe najveći tehnički gubici. U odnosu na prethodnu godinu distributivni gubici su veći za 44.640 MWh ili 12,68%.

Prihodi od prodaje električne energije povezanim stranama (kupci na 10 kV) iskazani su u iznosu od 19.429.627 KM i najvećim dijelom se odnose na Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla (10.041.348 KM), RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik (2.987.759 KM), RMU „Breza“ d.o.o. Breza (1.863.243 KM), RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj (1.700.652 KM) i RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica (1.633.890 KM), dok su prihodi od pruženih usluga povezanim licima u iznosu od 168.224 KM. Prodaja električne energije povezanim pravnim licima se vrši na osnovu zaključenih ugovora o snabdijevanju električnom energijom za tržišno snabdijevanje. Ugovaranje tržišnog snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu, kako za povezana tako i za nepovezana lica, provedeno je uz primjenu Odluke Vlade Federacije BiH o uvođenju posebnih mjera kontrole cijena snabdijevanja.

Prihodi od prodaje električne energije i pruženih usluga na domaćem tržištu iskazani su u iznosu od 1.194.617.230 KM. **Prihodi od prodaje električne energije nepovezanim stranama na domaćem tržištu** su iskazani u iznosu od 919.131.387 KM, a njihovu strukturu čine:

- Domaćinstva – kupci na 0,4 kV – 368.895.611 KM;
- Kupci na 0,4 kV – ostala potrošnja – 198.456.204 KM;
- Kupci na 0,4 kV – javna rasvjeta – 19.695.938 KM;
- Kupci 10 kV – tržišno i rezervno snabdijevanje – 179.504.375 KM;
- Kupci 110 kV – tržišno snabdijevanje – 93.136.365 KM;
- Kupci 35 kV – tržišno i rezervno snabdijevanje – 59.202.994 KM; i
- Neovlaštena potrošnja – 239.900 KM.

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda iz ugovora sa kupcima iznos od 309.638.821 KM se odnosi na prihode po osnovu mrežarina.

Prihodi od pruženih usluga se odnose na pomoćne usluge (primarna, sekundarna i tercijarna regulacija i sl.), priključke i ostale usluge (elektroenergetske saglasnosti i sl.), dok su prihodi od sporednih djelatnosti odnose na isporučenu toplotnu energiju, tehnološku paru i sl.

Ukupan prihod po osnovu isporučene električne energije krajnjim kupcima - snabdijevanje kupaca ostvaren je na osnovu potrošnje krajnjih kupaca koja je u 2024. godini iznosila 5.296.800 MWh. Broj kupaca na kraju 2024. godine iznosio je 816.498 i u odnosu na prethodnu godinu povećan je za 10.781.

Na osnovu prijedloga Odluke Društva od 24. 5. 2024. godine o utvrđivanju cijena javne usluge snabdijevanja krajnjih kupaca, FERK je 28. 6. 2024. godine donio Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog cijena Društva kojom su prosječne ukupne cijene uvećane za 9,3% odnosno posmatrajući po kategorijama i grupama, prosječna cijena za domaćinstva je povećana za 10,04%, dok je prosječna cijena za ostalu potrošnju povećana za 7,29% uz primjenu od 1. 8. 2024. godine. Na prethodni prijedlog Odluke Društva od 8. 4. 2024. godine o utvrđivanju cijena javne usluge snabdijevanja krajnjih kupaca, FERK nije dao saglasnost, a prema projekcijama Društva zbog odgode primjene uvećanja cijena električne energije usluge javnog snabdijevanja ostvareni su manji prihodi za 7,5 miliona KM u odnosu na plan.

Trgovina električnom energijom predstavlja djelatnost kupovine i prodaje i provode je subjekti koji posjeduju dozvolu za obavljanje trgovine električnom energijom i koji slobodno ugovaraju količine, cijene i uslove kupoprodaje zaključivanjem bilateralnih ugovora na osnovu kojih se vrše dugoročne i kratkoročne transakcije. Kratkoročna trgovina obuhvata prodaju i kupovinu energije u periodu od 1 sata do mjesec dana, a dugoročna se odnosi na kupovinu u periodu dužem od mjesec dana.

Prihod po osnovu isporučene električne energije iz vlastite proizvodnje kroz djelatnost trgovine **po osnovu dugoročnih aranžmana** su ostvareni u iznosu od 11.055.756 KM (53.534 MWh uz prosječnu godišnju prodajnu cijenu od 206,52 KM/MWh) i **kratkoročnih aranžmana** realizovanih kroz djelatnost trgovine u iznosu od 37.004.855 KM (162.317 MWh uz prosječnu godišnju prodajnu cijenu od 227,98 KM/MWh). Najveći promet ostvaren sa kupcima na domaćem tržištu se odnosi na: GEN-I d.o.o. Sarajevo (80.049.559 KM), AXPO BH d.o.o. Mostar (22.995.545 KM), HSE BH d.o.o. Sarajevo (19.179.840 KM) i JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar (11.792.499 KM), dok je najveći promet ostvaren sa kupcima na ino tržištu: MVM Partner Zrt. Budimpešta (10.012.373 KM) i D.Trading d.o.o. Zagreb, Hrvatska (2.738.351 KM).

Ukupan prihod od prodaje **električne energije nepovezanim stranama na inostranom tržištu** realizovan kroz djelatnost trgovine je iskazan u iznosu od 12.808.290 KM.

Prema Godišnjem izvještaju za djelatnost trgovine električnom energijom za 2024. godinu po osnovu vezane trgovine, Društvo je na tržištu kupilo 594.406 MWh po prosječnoj cijeni 161,31 KM/MWh ukupne vrijednosti 95.882.831 KM, a prodalo istu količinu po prosječnoj cijeni 208,50 KM/MWh ukupne vrijednosti 123.936.342 KM čime je ostvarena zarada od 28.053.511 KM.

Na osnovu odabranog uzorka i prikupljenih dokaza, te provedenih revizijskih postupaka, kojima je obuhvaćeno testiranje prihoda uvidom u ugovore, izlazne fakture i pripadajuće analitičke kartice, odnosno testiranje priznavanja prihoda u odgovarajućem periodu, kao i potpunost i tačnost objava povezanih s prihodima, konstatovano je da Društvo priznaje prihode u skladu sa zahtjevima sadržanim u MSFI-ju 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima, i internim aktima koji ih uređuju.

7.1.1.2 Ostali prihodi i dobici

Ostali prihodi i dobici iskazani su u iznosu od 53.901.501 KM i najvećim dijelom odnose se na prihode od: ukidanja odloženog prihoda po osnovu donacija u visini amortizacije (5.841.375 KM), usklađenja vrijednosti zaliha (5.495.015 KM), ukidanja rezervisanja po sudskim sporovima (5.163.632 KM), naplaćenih otpisanih potraživanja (2.127.327 KM), zakupnina od kablovskih operatera i nekretnina (1.659.734 KM) i finansijske prihode (11.150.802 KM).

Za primljene donacije i imovinu bez naknade Društvo primjenjuje prihodovni pristup u skladu sa zahtjevima standarda.

7.1.2 Rashodi

Struktura ostvarenih rashoda iskazana u finansijskim izvještajima je sljedeća: KM

	1. 1. – 31. 12. 2024.	1. 1. – 31. 12. 2023.
RASHODI	1.338.887.752	1.493.468.326
Poslovni rashodi	1.306.910.856	1.217.523.074
Nabavna vrijednost prodate robe	268.038.109	197.110.324
Troškovi sirovina i materijala	503.762.200	469.084.470
Troškovi energije i goriva	11.717.349	10.698.099
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	198.043.746	193.039.069
Amortizacija	144.675.073	169.062.138
Troškovi primljenih usluga	115.009.870	113.296.519
Ostali poslovni rashodi i troškovi	65.664.509	65.232.455
Ostali rashodi i gubici	31.976.896	275.945.252
Gubici od dugoročne nefinansijske imovine	808.648	123.666.273
Gubici od finansijske imovine	599.397	88.891.710
Troškovi rezervisanja, neto	8.526.336	16.614.136
Manjkovi i ostala neto usklađivanja zaliha	6.209.083	6.119.173
Finansijski rashodi	4.129.885	36.031.938
Ostali rashodi i gubici	11.703.547	4.622.022

7.1.2.1 Poslovni rashodi

Poslovni rashodi u odnosu na prethodnu godinu su povećani za 89.387.782 KM, a u direktnoj su vezi sa ostvarenim prihodima po osnovu obavljanja osnovne djelatnosti.

7.1.2.2 Nabavna vrijednost prodate robe

Nabavna vrijednost prodate robe se najvećim dijelom odnosi na troškove nabavke električne energije i pomoćnih usluga. Uvidom u prezentovanu dokumentaciju utvrđeno je da su ukupni troškovi po ovom osnovu za 2024. godinu iskazani u iznosu od 255.756.987 KM,¹⁸ što je u odnosu na planirani trošak od 151.480.181 KM više za 104.276.806 KM ili 69%. Kupovini električne energije se pristupilo zbog: kupovine koja se odnosi na vezanu trgovinu - od nezavisnih proizvođača u BiH i od trgovaca za dalju prodaju (95.882.831 KM), deficita u energetske resursima (91.096.372 KM), sanacije ispada u proizvodnji (31.246.793 KM), kupovine pomoćnih usluga (20.748.969 KM) i kupovine električne energije po ugovorima o poslovno tehničkoj saradnji sa JP EP HZHB (16.386.426 KM) i sanacije satnih deficita (395.596 KM). Tokom revidirane godine ostvarena je veća kupovina električne energije u odnosu na planiranu, zbog čestih ispada termo blokova u proizvodnji, uz deficit u energetske resursima i kupovine za vezanu trgovinu.

7.1.2.3 Troškovi sirovina i materijala

Troškovi sirovina i materijala se odnose na utrošene sirovine i materijal u proizvodnji (496.458.064 KM), rezervne dijelove – za održavanje stalnih sredstava i vozila (5.792.072 KM) i otpis sitnog inventara i alata, HTZ opreme i auto guma u upotrebi (1.512.065 KM).

Utrošene sirovine i materijal najvećim dijelom odnose se na troškove nabavke uglja za proizvodnju električne energije i tehnološke pare (427.310.557 KM), troškove prevoza uglja (42.324.287 KM), te utrošene industrijske vode (2.544.256 KM).

Troškovi nabavke uglja za proizvodnju električne energije i tehnološke pare se odnose na utrošak uglja u TE Kakanj i TE Tuzla i predstavljaju najznačajniju stavku u okviru ovih troškova. Nabavka uglja se vrši od zavisnih društava rudnika uglja i drugih dobavljača po osnovu ugovora zaključenih nakon provedenih postupaka nabavki.

¹⁸ Prema prezentovanim podacima, Društva ukupna prosječna kupovna cijena električne energije za 2024. godinu iznosila je 194,46 KM/MWh. Pojedinačne prosječne cijene kupovine električne zbog sanacije ispada u proizvodnji su u iznosu od 273,73 KM/MWh, zbog deficita u energetske resursima 221,06 KM/MWh, kupovine za vezanu trgovinu 161,31 KM/MWh, zbog sanacije satnih deficita 109,28 KM/MWh i po ugovorima o poslovno tehničkoj saradnji 91,70 KM/MWh.

Društvo je zaključilo ugovore sa: RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica, RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje, RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla, RMU „Breza“ d.o.o. Breza, RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik, RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj, RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik – Bila, RMU „Banovići“ d.d. Banovići, i „Lager“ d.o.o. Posušje. Fakturisanje uglja se vrši mjesečno, a vrijednost isporučenog uglja se utvrđuje na bazi stvarno isporučenih mjesečnih količina uglja iskazanih u tonama pomnoženih sa utvrđenom toplotnom vrijednošću uglja i ugovorenom cijenom. Prema prezentovanim podacima, za potrebe rada termoelektrana, tokom 2024. godine nabavljeno je 4.197.426 tona uglja, u vrijednosti od 436.847.088 KM. Uvidom u realizaciju uzorkom odabranih ugovora utvrđeno je da je za nabavku uglja od RMU „Banovići“ d.d. Banovići i „Lager“ d.o.o. Posušje došlo do realizacije ugovorenih količina. Međutim, zbog nedostatka uglja provedena su tri nova postupka i zaključeni ugovori za dodatnih 460.000 tona. Svi rudnici tokom 2024. godine, osim prethodno navedenih koji su po pojedinim ugovorima realizovali ugovorene količine, isporučili su manje količine od ugovorenih, od kojih se najznačajnija odstupanja odnose na zaključene ugovore sa RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj, RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik - Bila i RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica.

Troškovi prevoza uglja nastaju prevozom željeznicom i kamionima, a na osnovu isporučenih faktura i zaključenih ugovora nakon provedenih postupaka javne nabavke.

7.1.2.4 Troškovi energije i goriva

Troškovi energije i goriva najvećim dijelom odnose se na utrošeno gorivo i mazivo (lož ulje i mazut) za potrebe termoelektrana u proizvodnji električne energije (8.825.886 KM) i troškove goriva za mehanizaciju i službena vozila (2.405.734 KM). Nabavka goriva i maziva za proizvodnju električne energije vrši se centralizovano, dok svaka podružnica zasebno provodi postupke javnih nabavki za svoje potrebe (vozila) u skladu s Planom nabavki. Korištenje službenih vozila definisano je Odlukom o korištenju službenih vozila, a utrošak goriva prati se mjesečno, po vozilima. Društvo je nakon provedenih postupaka javnih nabavki zaključilo većinu ugovora sa dobavljačem „Hifa Petrol“ d.o.o. Sarajevo, „Hifa Oil“ d.o.o. Tešanj.

7.1.2.5 Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja iskazani su u iznosu od 198.043.746 KM sa sljedećom strukturom:

	KM
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	198.043.746
Bruto plaće zaposlenih	146.649.137
Ostale naknade zaposlenih	50.546.174
Troškovi ostalih angažovanih fizičkih lica, uključujući članove odbora	848.435

Bruto plaće zaposlenih iskazane su u iznosu od 146.649.137 KM, a odnose se na troškove neto plaća iz redovnog rada (84.637.687 KM) i poreza i doprinosa (62.011.450 KM).

Obračun plaća radnika uređen je Granskim kolektivnom ugovorom elektroprivredne djelatnosti u FBiH¹⁹ (u daljem tekstu Granski kolektivni ugovor), Pravilnikom o radu iz 2016. godine uz izmjene i dopune,²⁰ i Metodologijom i vrednovanjem radnih mjesta.²¹

Granskim kolektivnim ugovorom definirani su koeficijenti iz platnih razreda koji se primjenjuju na najnižu osnovnu plaću. Članom 105. ovog ugovora propisano je da je poslodavac dužan uskladiti opće akte sa njegovim odredbama u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu. Metodologijom i vrednovanjem radnih mjesta propisani su kriteriji na osnovu kojih se određuju podgrupe složenosti i koeficijenti složenosti, način vrednovanja dodatnih znanja koja nisu utvrđena kao uslov i način vrednovanja otežanih i posebno teških uslova rada.

¹⁹ „Sl. novine FBiH“, br. 64/24

²⁰ Izmjene i dopune Pravilnika iz 2022. i 2025. godine

²¹ Prema Pravilniku o radu, plaća radnika sastoji se od osnovne plaće, dodatka na plaću i stimulativnog dijela plaće – dijela plaće po osnovu radnog učinka. Osnovna plaća se utvrđuje kao umnožak najniže neto satnice, koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koje radnik obavlja i ostvarenog fonda sati. Pravilnikom o radu je propisano da bruto satnica do 30. 6. 2025. godine ne može biti manja od 5 KM, te da od 1. 7. 2025. ne može biti manja od 5,25 KM. U toku 2024. godine nakon izvršenih usklađivanja neto satnica se kretala u rasponu od 3,23 KM do 3,45 KM. Uprava Društva na mjesečnom nivou donosi Uputstvo za obračun plaće i toplog obroka.

Obračun plaća do augusta 2024. vršio se po koeficijentima iz prethodnog Granskog kolektivnog ugovora s kojim su Pravilnik o radu i Metodologija bili usklađeni. Međutim, od augusta 2024. godine vršio se prema novom Granskom kolektivnom ugovoru, s kojim je Pravilnik o radu usklađen i plaće isplaćivane. **Međutim, koeficijenti po grupama propisani Metodologijom vrednovanja radnih mjesta od juna 2022. godine nisu usklađeni sa članom 105. važećeg Granskog kolektivnog ugovora i Pravilnikom o radu iz marta 2025. godine, za šta je data preporuka u tački 4. Izvještaja.**

Evidencije radnika o prisustvu na radu vode se u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu.²²

Najniža neto plaća isplaćena u Društvu u 2024. godini iznosila je 688 KM, najviša u iznosu od 7.904 KM, dok je prosječna plaća na nivou Društva iznosila 2.116 KM, odnosno sa porezom 2.297 KM.

Revizijom su obuhvaćene plaće za januar, august i decembar 2024. godine te je konstatovano da se obračun plata vrši u skladu sa zakonskim propisima.

Ostale naknade zaposlenih iskazane su u iznosu od 50.546.174 KM a odnose se na troškove naknada plaća (18.837.597 KM), službenih putovanja zaposlenih (281.050 KM) i ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih (31.427.527 KM).

Troškovi naknada plaća odnose se na naknade za godišnje odmore (11.892.585 KM), bolovanja (4.248.679 KM), za vrijeme državnih i vjerskih praznika (1.518.842 KM) i plaćenog dopusta (1.177.491 KM).

Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih odnose se na troškove naknada za ishranu u toku rada (20.940.045 KM), prijevoza na posao i sa posla (3.245.084 KM), regresa za godišnji odmor (2.547.727 KM), izdaci za ostale nagrade zaposlenicima (1.519.200 KM), ostale naknade radnicima (1.904.000 KM) i pomoći zaposlenim u slučaju smrti (751.609 KM).

Troškovi naknada za ishranu u toku rada iskazani su u iznosu od 20.940.045 KM, a odnose se na neoporezivi iznos toplog obroka (10.522.529 KM) i oporezivi iznos (10.417.516 KM). Visina naknade za ishranu u toku rada utvrđena je Granskim kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu kojim je utvrđena obaveza poslodavca da tromjesečno vrši usklađivanje naknade (13,60 KM) sa kretanjem prosječne neto plaće u FBiH, prema službeno objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku. Kvartalnim Odlukama o visini naknade za topli obrok u toku 2024. godine visina toplog obroka se kretala u rasponu od 20,69 KM (prvi kvartal) do 22,27 KM (posljednji kvartal u godini). Na oporezivi iznos toplog obroka obračunavaju se i isplaćuju pripadajući porezi i doprinosi.

Pravo na naknadu troškova prijevoza radnika na posao i sa posla uređen je Pravilnikom o radu prema kojem radnik ima pravo na prijevoz na posao i sa posla ukoliko nema obezbijeđen prevoz i ako je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta rada preko 2 km do 120 km u visini troškova prijevoza javnim odnosno gradskim saobraćajem.

Prema Pravilniku o radu radniku pripada pravo na regres za godišnji odmor u iznosu od najmanje 50% prosječne neto plaće isplaćene u FBiH, prema posljednjim objavljenim statističkim podacima. Odlukom Uprave Društva od 23. 4. 2024. godine radnicima koji su stekli pravo na korištenje godišnjeg odmora utvrđena je visina regresa u iznosu od 658 KM, što predstavlja 50 % prosječne neto plaće isplaćene u FBiH prema posljednjim statističkim podacima.

Troškovi ostalih angažovanih fizičkih lica, uključujući članove odbora (848.435 KM), odnose se na troškove naknada članovima nadzornog odbora (251.747 KM), odbora za reviziju (78.520 KM) i ostalim fizičkim licima (518.168 KM).

Zaključenim ugovorima predsjednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu kao i naknadu troškova službenih putovanja. Za predsjednika Nadzornog odbora utvrđena je mjesečna naknada u visini od dvije prosječne isplaćene mjesečne plaće u FBiH u posljednja tri mjeseca prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku, dok je za članove utvrđena u iznosu od 80% od dvije prosječne isplaćene mjesečne plaće u FBiH u posljednja tri mjeseca prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.

²² „Sl. novine FBiH“, br. 92/16

Zaključenim ugovorima sa predsjednikom i članovima Odbora za reviziju utvrđene su mjesečne naknade i to za predsjednika je utvrđena u visini od 1,5 prosječne isplaćene mjesečne plaće u FBiH u posljednja tri mjeseca prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku, dok je za članove utvrđena u iznosu od 80% od naknade utvrđene predsjedniku.

Troškovi naknada ostalim fizičkim licima odnose se na troškove naknada po ugovorima o djelu i privremenim i povremenim poslovima (75.398 KM), isplata stipendija (168.678 KM), naknada pripravnici (32.024 KM) i ostalih intelektualnih usluga (236.662 KM) i drugih naknada (5.403 KM).

7.1.2.6 Amortizacija

Od iskazanih **troškova amortizacije** najznačajniji su troškovi amortizacije nekretnina postrojenja i opreme kako slijedi: građevinskih objekata (73.288.701 KM), postrojenja i opreme (65.791.079 KM) i ostalih nekretnina, postrojenja i opreme (1.919.684 KM), a iskazana amortizacija građevinskih objekata i postrojenja i opreme uključuje troškove amortizacije za donirana sredstva u ukupnom iznosu od 5.572.239 KM. Obračun i evidentiranje amortizacije vrši se mjesečno, a po isteku poslovne godine se sačinjava i evidentira konačan obračun amortizacije, što je šire pojašnjeno u tački 7.2.1.1 Izvještaja.

7.1.2.7 Troškovi primljenih usluga

Troškovi primljenih usluga odnose se na troškove proizvodnih usluga (111.649.045 KM) i troškove ostalih usluga (3.360.824 KM).

Troškovi proizvodnih usluga najvećim dijelom odnose se na troškove usluga prenosa električne energije (47.274.299 KM), usluga održavanja stalnih sredstava (32.465.912 KM), troškove pomoćnih usluga u elektro energetsom sistemu (25.588.140 KM) i troškove korištenja mreže radi isporuke krajnjim kupcima (5.099.663 KM).

Troškovi usluga prenosa električne energije predstavljaju troškove prenosa električne energije u zemlji tarifnim kupcima na distributivnoj mreži u iznosu od 42.390.963 KM i tarifnim kupcima na prenosnoj mreži u iznosu od 4.883.336 KM. Ovi troškovi evidentirani su na osnovu mjesečnih faktura i zaključenog Ugovora sa Kompanijom za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini „Elektroprenos – Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka²³ na osnovu kojeg je Društvo dužno plaćati naknadu za korištenje mreže za usluge prenosa električne energije (mrežarina) za preuzetu električnu energiju, u skladu sa Odlukom DERK-a,²⁴ kojom je utvrđena tarifa za usluge prenosa električne energije. Obračun troškova vrši se mjesečno, na osnovu količine električne energije i vršne snage, a u skladu sa Ugovorom i utvrđenom tarifom.

Troškovi pomoćnih usluga u EES-u odnose se na troškove sistemskih usluga, nastalih na osnovu podataka o isporučenoj električnoj energiji i vršnih opterećenja sa mreže prenosa i mjesečnih faktura od Nezavisnog operatora sistema u BiH (NOS). Njima se podmiruju troškovi usluga regulacije i pokrića prenosnih gubitaka u elektroenergetskom sistemu BiH, a uglavnom se odnose na djelatnost distribucije pri isporuci krajnjim kupcima sa distributivne mreže. Tarife za sistemsku i pomoćne usluge su određene Odlukom DERK-a o tarifama za sistemske i pomoćne usluge.²⁵

Troškovi usluga održavanja najvećim dijelom odnose se na troškove usluga redovnog održavanja građevina, opreme i inventara (14.273.537 KM), investicionog održavanja građevina i opreme (5.959.724 KM), održavanja softvera i hardvera (2.686.334 KM) i održavanja prostorija (1.657.882 KM), nastalih na osnovu ugovora zaključenih nakon provedenih postupaka javnih nabavki i primljenih faktura.

²³ Ugovor broj: 01-05-11313/17 od 4. 4. 2017. godine i šest aneksa Ugovora od 24. 6. 2019, 4. 2. 2021, 6. 5. 2021, 14. 9. 2022, 18. 7. 2024. i 23. 8. 2024. godine

²⁴ „Sl. glasnik u BiH“, br. 28/17

²⁵ „Sl. glasnik u BiH“, br. 87/23

Troškovi ostalih usluga odnose se najvećim dijelom na ostale neproizvodne troškove poslovanja (1.125.439 KM), advokatske i notarske usluge i pravno savjetovanje (464.591 KM), vodovoda i kanalizacije (390.369 KM), odvoza otpada (344.522 KM), registracije motornih vozila (234.850 KM), računovodstvene i revizijske usluge (37.430 KM), te usluge poribljavanja (84.528 KM). Usluge poribljavanja vršene su na osnovu Okvirnog sporazuma potpisanog 2023. godine nakon provedenog postupka javne nabavke i pojedinačnih ugovora zaključenih za 2024. godinu sa „Laks Export-Import“ d.o.o. Sarajevo za poribljavanje hidroakumulacije Sniježnica i dobavljača „Eko zona Ugarski brzaci“ d.o.o. Kneževo za područje Bihaća.

7.1.2.8 Ostali poslovni rashodi i troškovi

Ostali poslovni rashodi i troškovi odnose se na troškove poreza, naknada, taksi i drugih dažbina (40.345.591 KM), članskih doprinosa i sličnih obaveza (9.095.244 KM), poštanskih i telekomunikacijskih usluga (8.755.534 KM), platnog prometa (4.489.241 KM), premija osiguranja (2.455.829 KM), ostale nematerijalne troškove (403.998 KM) i reprezentaciju (119.072 KM).

Troškovi poreza, naknada, taksi i drugih dažbina odnose se najvećim dijelom na troškove doprinosa za hidroakumulaciju (22.103.526 KM), naknade o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda ostvarenim radom termoelektrane²⁶ (6.275.695 KM), naknada za zagađenje zraka (3.932.427 KM), te komunalne naknade i koncesije (2.821.969 KM).

Troškovi doprinosa za hidroakumulaciju odnose se na troškove vodnog doprinosa, naknada za zaštitu voda, doprinosa za korištenje hidroakumulacionih objekata, opštu vodoprivrednu naknadu, te troškove kantonalne naknade od posebnog značaja za Hercegovačko-neretvanski Kanton. Naknade su većinom varijabilnog karaktera i ovise od ostvarene proizvodnje, od čega se najveći dio odnosi na troškove doprinosa za korištenje hidroakumulacijskih objekata od 13.497.856 KM i troškove vodne naknade od posebnog značaja za Hercegovačko-neretvanski Kanton od 5.994.172 KM. U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata²⁷ iz juna 2024. godine uvećana je naknada za HE na Neretvi sa 0,01 KM/kWh na 0,012 KM/kWh proizvedene električne energije.

Troškovi članskih doprinosa i sličnih obaveza najvećim dijelom se odnose na naknade za NOS (6.131.821 KM), FERK (1.637.133 KM) i DERK (30.000 KM).

Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga odnose se najvećim dijelom na troškove otpreme pošte (7.162.078 KM), telefona (400.255 KM) i ostale poštanske i telekomunikacijske usluge (939.986 KM).

7.1.2.9 Ostali rashodi i gubici

Ostali rashodi i gubici odnose se najvećim dijelom na: rashode po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja (11.193.250 KM), troškove rezervisanja neto (8.526.336 KM), manjkove i ostala usklađivanja na zalihama materijala i robe (6.209.083 KM), finansijske rashode (4.129.885 KM), neto gubitke po osnovu umanjenja vrijednosti imovine-građevinskih objekata, nekretnine postrojenja i opreme (808.648 KM), te naknadno utvrđene rashode iz ranijih perioda (501.321 KM).

Značajniji troškovi rezervisanja se odnose na neto rezervisanja za sudske sporove i štetne ugovore (3.157.743 KM), za neiskorišteni godišnji odmor (515.315 KM), troškove tekućeg rada – aktuarski obračun (2.236.142 KM) i ostala rezervisanja za rizike i troškove (2.529.134 KM). Rezerviranja po osnovu MRS 19 – Primanja zaposlenih, kao i rezervisanja za sudske sporove šire pojašnjena u tački 7.2.5.1 Izvještaja.

²⁶ Naknade u skladu sa Zakonom o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda ostvarenog radom termoelektrana

²⁷ „Sl. novine FBiH“ broj: 47/24



Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja najvećim dijelom se odnosi na otpis potraživanja po osnovu pozajmice RMU „Zenica“ u iznosu od 7.848.324 KM.

Finansijski rashodi odnose se najvećim dijelom na rashode kamata po kreditima banaka (2.472.442 KM) i kamate po osnovu aktuarskog obračuna (1.497.542 KM).

7.1.3 Finansijski rezultat

U finansijskim izvještajima Društva za 2024. godinu ukupan sveobuhvatni gubitak perioda iskazan je u iznosu od 60.953.664 KM (od čega se na gubitke utvrđene direktno na kapitalu odnosi 3.395.010 KM i porez na dobit 404.226 KM) i u odnosu na prethodnu godinu je manji za 272.879.742 KM. Ostvareni gubitak u 2024. godini je u prvom redu rezultat nedovoljne isporuke uglja od zavisnih društava – rudnika uglja, koji nisu ispunili planove isporuke prema termoelektranama, što je dovelo do smanjenja proizvodnje i posljedično kupovine električne energije koja se realizovala po višim cijenama, te drugih okolnosti kao što su nepovoljna hidrologija, značajna umanjenja vrijednosti potraživanja od rudnika po osnovu datih pozajmica, negativni efekti rasta distributivne potrošnje koji su ostvareni u većem obimu u odnosu na plan, značajna rezervisanja za sudske sporove i sl.

Odluku o prijedlogu za pokriće gubitka za 2024. godinu Društvo je pripremilo i dostavilo ovlaštenoj instituciji (Finansijsko-informatička agencija) 28. 2. 2025. sa prijedlogom da se gubitak 2024. godine pokrije iz rezervi. Skupština do okončanja revizije nije donijela Odluku o pokriću gubitka.

7.2 BILANS STANJA – IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA

7.2.1 Dugoročna imovina

Struktura dugoročne imovine na datum bilansa iskazana je u tabeli:

KM

	31. 12. 2024.	31. 12. 2023.
DUGOROČNA IMOVINA	2.550.522.078	2.801.424.746
Nekretnine, postrojenja i oprema	2.129.684.968	2.398.180.955
Imovina s pravom korištenja	1.056.502	1.473.453
Nematerijalna imovina	10.488.177	9.323.319
Biološka imovina	49.504	49.504
Ulaganja u zavisne subjekte	304.928.233	292.480.099
Ulaganja u pridružene subjekte	1.950.186	1.950.186
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	5.060	5.060
Finansijska imovina po amortizovanom trošku	94.143.005	89.556.037
Ostala dugoročna imovina i potraživanja	8.216.443	8.406.133



7.2.1.1 Nekretnine, postrojenja i oprema

Struktura i promjene na nekretninama, postrojenjima i opremi daju se u tabeli:

KM

Opis	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Alati, pog. i kancel. namještaj	Transportna sredstva	Ostala materij. imovina	Materijalna imovina u pripremi	Avansi za materijalnu imovinu	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nabavna vrijednost									
na 1. 1. 2024.	85.011.033	4.329.819.992	3.470.838.140	32.413.896	55.618.559	1.752.451	250.148.398	237.593.014	8.463.195.483
Direktna povećanja u 2024.	0	0	0	0	0	0	110.811.489	0	109.422.415
Prenos sa pripreme	268.330	45.063.116	92.389.813	557.192	2.845.016	5.995	(141.129.462)	0	0
Otuđenje i rashodovanje	0	(17.055.339)	(23.667.076)	(2.176.143)	(1.246.969)	0	0	0	(44.145.527)
Ostalo	0	0	0	0	0	0	(5.194.565)	(226.015.834)	(231.210.399)
na 31. 12. 2024.	85.279.363	4.357.827.769	3.539.560.877	30.794.945	57.216.606	1.758.446	214.635.860	11.577.180	8.298.651.046
Akumulirana amortizacija									
na 1. 1. 2024.	0	3.078.957.158	2.871.469.523	29.865.363	52.147.618	822.373	31.752.493	0	6.065.014.528
Amortizacija za 2024.	0	73.288.701	65.791.079	554.160	1.333.760	31.764	0	0	140.999.464
Otuđenje i rashodovanje	0	(14.353.624)	(18.527.673)	(2.166.458)	(1.246.968)	0	0	0	(36.294.723)
Ostalo	0	(19.244)	(733.947)	0	0	0	0	0	(753.191)
na 31. 12. 2024.	0	3.137.872.991	2.917.998.982	28.253.065	52.234.410	854.137	31.752.493	0	6.168.966.078
Neto knjigovodstvena vrijednost									
na 1. 1. 2024.	85.011.033	1.250.862.834	599.368.617	2.548.533	3.470.941	930.078	218.395.905	237.593.014	2.398.180.955
na 31. 12. 2024.	85.279.363	1.219.954.778	621.561.895	2.541.880	4.982.196	904.309	182.883.367	11.577.180	2.129.684.968

Zemljište se odnosi na poljoprivredno, građevinsko, šumsko i zemljište za ostale namjene. Od ukupnih povećanja tokom 2024. godine u iznosu od 268.330 KM, najznačajnija ulaganja su izvršena u ED Sarajevo u iznosu od 113.330 KM, ED Bihać 44.911 KM i ED Mostar 35.120 KM, a odnose se na građevinsko zemljište, odnosno se na eksproprijacije zemljišta uz zapisnike o kolaudaciji i završenim radovima na elektro energetskeim objektima.

Građevinske objekte čine građevinski objekti za obavljanje djelatnosti 1.219.887.555 KM i stanovi 67.223 KM. Povećanje na ovoj poziciji iskazano je u iznosu od 45.063.116 KM, a odnosi se na okončane radove na izgradnji novih, rekonstrukciji i sanaciji postojećih elektroenergetskih objekata i mreže. Najveća povećanja su izvršena u ED Bihać 11.783.063 KM (od kojih su najznačajniji podzemni i nadzemni vodovi sa betonskim stubovima u iznosu od 10.560.499 KM), ED Sarajevo 11.111.099 KM (od kojih su najznačajniji podzemni kablovski vodovi u iznosu od 6.198.605 KM), ED Tuzla 8.343.539 KM i ED Zenica 6.247.992 KM. Smanjenje na ovoj poziciji izvršeno je po osnovu rashodovanja dotrajalih objekata, o čemu je Odluke donio Nadzorni odbor.

Postrojenja i oprema iskazani su u iznosu od 621.561.895 KM. Vrijednost ove imovine u toku 2024. godine povećana je za 92.389.813 KM, najvećim dijelom, po osnovu aktiviranja opreme za proizvodnju električne energije u podružnicama TE Tuzla 58.165.546 KM, TE Kakanj 10.498.100 KM, ED Sarajevo 5.861.196 KM, ED Tuzla 4.819.148 KM, ED Bihać 4.377.159 KM, ED Zenica 2.715.435 KM, HE na Neretvi 2.309.518 KM i ED Travnik 1.775.893 KM. Smanjenje na ovoj poziciji, prema navedenoj tabeli, izvršeno je po osnovu rashodovanja zastarjele, neispravne i dotrajale opreme, o čemu su Odluke donijeli Nadzorni odbor i Uprava, u skladu sa internim aktima kojima se propisuje rashod opreme.

Materijalna imovina u pripremi iskazana je u iznosu 182.883.367 KM. Ukupna ulaganja u materijalna sredstva u 2024. godini iznosila su 110.811.489 KM, a aktivirano je 141.129.462 KM.

Od ukupnog iznosa materijalne imovine u pripremi, na **kapitalne investicije** koje predstavljaju dugoročna ulaganja u izgradnju novih objekata za čiju izgradnju je potreban duži period se odnosi 114.969.573 KM. Ulaganja se najvećim dijelom odnose na kupovinu zemljišta, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu investiciono-tehničke dokumentacije i sl. Najznačajnija materijalna imovina u pripremi se odnosi na projekte, kako slijedi:

- **Izgradnja Bloka 7 – TE Tuzla** – investicioni projekat u koji je do 31. 12. 2024. godine uloženo 100.509.170 KM, od čega se na ulaganja u 2024. godini odnosi 2.283.262 KM. Projekat je započet 2008. godine kada je Nadzorni odbor donio Odluku o investicionom ulaganju u izgradnju Bloka 7 -450 MW u TE Tuzla. Predračun vrijednosti ukupne investicije je bio u iznosu od 1.802.685.202 KM, a izvori finansiranja su kreditna sredstva Izvozno-uvozne banke Kine 1.200.860.062 KM, kreditna sredstva domaćih banaka 141.279.380 KM i vlastita sredstva 460.545.760 KM. Ugovor o inženjeringu, nabavci i izgradnji potpisan je 27. 8. 2014. godine između Društva i Konzorcija China Gezhouba Company Limited Peking - Lider i China Energy Engineering Group Guangdong Electric Power Design Institute Co. Ltd. (u daljem tekstu EPC Izvođač) u iznosu od 722.345.000 EUR-a odnosno 1.412.782.021 KM, a Sporazum o kreditnoj liniji sa Izvozno-uvoznom bankom Kine (EXIM banka) je zaključen 27. 11. 2017. godine u iznosu od 613.990.000 EUR-a odnosno 1.200.860.062 KM, na period od 20 godina, sa petogodišnjim grace periodom koji je uključen u rok otplate kredita. Za navedene ugovore Društvo je 8. 3. 2019. godine dobilo saglasnosti Parlamenta FBiH, kao i saglasnost na Odluku Vlade FBiH o izdavanju Garancije FBiH u korist Izvozno-uvozne banke Kine.

Za realizaciju ovog projekta izvođaču radova je 23. 6. 2020. godine uplaćen avans u iznosu od 211.917.603 KM u skladu sa zaključenim ugovorom, a nakon što je Društvo dobilo Bankarsku garanciju za avansno plaćanje od 29. 4. 2020. godine u iznosu uplaćenog avansa. Nakon što su završeni svi pripremni radovi, Društvo je 16. 7. 2020. godine izdalo Obavijest o početku realizacije ugovora sa Konzorcijem i od toga dana teku rokovi izgradnje Bloka 7 koji su Ugovorom bili predviđeni u periodu od 56 mjeseci.

Međutim, zbog nemogućnosti EPC Izvođača da realizuje zaključeni Ugovor i izvrši ugovorene radnje, Uprava je 27. 12. 2023. godine, uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH, donijela Zaključak o raskidu EPC ugovora za izgradnju Bloka 7 TE Tuzla i Sporazuma o kreditnoj liniji za finansiranje izgradnje Bloka 7 TE Tuzla, a Nadzorni odbor je istog dana donio Zaključak kojim se prihvata informacija o raskidu EPC ugovora i Sporazuma za finansiranje.

Nakon raskida EPC ugovora, EPC Izvođač je u periodu od decembra 2023. do decembra 2024. godine izvršio povrat cjelokupnog isplaćenog avansa. Društvo je izvršilo ugovorne obaveze prema EXIM banci (naknada za upravljanje – Management Fee i naknada za preuzetu obavezu – Commitment Fee) te je Sporazum o finansiranju otkazan. EXIM banka je pismenim putem obavijestila Društvo da su izvršene sve obaveze po Sporazumu, te da FBiH kao jamac nema nikakvih budućih obaveza prema banci po osnovu Ugovora o garanciji zaključenog između FBiH i banke.

S obzirom na navedeno, organi upravljanja Društva su kao nosioci aktivnosti poduzimali aktivnosti na rješavanju statusa ulaganja u Blok 7 TE Tuzla te je 27. 12. 2023. godine prekinut EPC ugovor, kao i Sporazum o finansiranju, dok se u cilju zaštite interesa Društva poduzimaju aktivnosti koje mogu nastati kao posljedica raskida ugovora, kao i potrebne aktivnosti na realizaciji ulaganja u Blok 7 TE Tuzla.

- **HE Vranduk** je projekat za koji je Vlada FBiH u martu 2010. godini donijela Odluku o pripremi i izgradnji HE Vranduk kojom je obavezala Društvo da poduzme aktivnosti na pripremi i izgradnji HE kao i aktivnosti na pribavljanju koncesije, a rok za realizaciju projekta je kraj 2014. godine. Predračunska vrijednost investicije je 146.687.264 KM a do kraja 2024. realizovano je 19.639.983 KM. Za realizaciju ovog Projekta Društvo je sačinilo Idejni projekat, obezbijedilo koncesiju, dobilo okolinsku dozvolu, okončalo eksproprijaciju zemljišta, potpisalo Ugovor za projektovanje, isporuku opreme, izgradnju i puštanje u pogon sa Konzorcijem Strabag AG Austrija i Končar d.d. Zagreb 9. 1. 2016 godine.



Međutim, početkom 2019. godine izvođač radova je raskinuo ugovor i prestao sa izvođenjem radova, zbog čega je Društvo, uvažavajući činjenicu da se radilo o neopravdanom raskidu, pokrenulo naplatu bankovne garancije za dobro izvršenje posla. Bankovna garancija u punom iznosu je i naplaćena, ali nije oprihodovana (iskazana je na odgođenim prihodima), a čemu je prethodilo vođenje sudskog postupka (po zahtjevu Strabag AG Austrija i Končar d.d. Zagreb) pred sudom u Beču, koji je okončan u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Nakon toga pokrenut je arbitražni postupak u kojem tužba Konzorcija Strabag AG Austrija i Končar d.d. Zagreb iznosi 20.076.947 EUR-a i odnosi na štetu nastalu radi nerealizacije ugovora, povrat garancije i sl. Protutužbeni zahtjev Društva iznosi 31.697.265 EUR-a radi nerealizacije projekta HE Vranduk, neostvarene dobiti, neproizvedene električne energije i sl. Društvo je nakon toga pokrenulo aktivnosti oko izbora novog izvođača radova i pripremlilo tendersku dokumentaciju. Međutim, navedene aktivnosti su zaustavljene iz razloga što je Federalno ministarstvo prostornog uređenja odbilo dati saglasnost za izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti zbog negativnog mišljenja Komisije za nacionalne spomenike koja je negativno mišljenje dala zbog usaglašenosti ove investicije sa mjerama zaštite propisanih Odlukom o proglašenju Starog grada Vranduk nacionalnim spomenikom BiH. Nakon toga Društvo je 2019. godine pokrenulo upravni spor s ciljem poništenja Rješenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja o odbacivanju Zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti za HE Vranduk. Spor je u toku i nije bilo procesnih aktivnosti. Društvo je prema resornom ministarstvu uputilo inicijativu da se zaključcima Vlade FBiH omogući izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju HE Vranduk, u kojoj bi Investitoru bili naznačeni obavezujući uslovi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenike. Arbitražno vijeće je u decembru 2021. godine donijelo odluku u korist tužitelja, a Društvo je pokrenulo postupke pred sudom u Briselu za poništenje i u Sarajevu za nepriznavanje arbitražne odluke. Sud u Briselu je 29. 9. 2023. godine donio presudu kojom se odbija zahtjev za poništenje arbitraže. Dopisom Kantonalnog suda u Sarajevu od 23. 12. 2024. godine Društvo je obaviješteno da je Strabag AG podnio prijedlog za priznavanje arbitražne odluke, te je u zakonskom roku, a putem ovlaštenih zastupnika - advokatskog društva Martinović i Partneri, podnijelo prijedlog da se odbije priznavanje arbitražne odluke. Odluka po sudskom postupku nije donesena do pripreme ovog izvještaja. Društvo je na 31. 12. 2024. godine izvršilo ispravku vrijednosti ulaganja po ovom projektu u iznosu od 16.846.862 KM, tako da je neto knjigovodstvena vrijednost ovog ulaganja iskazana u iznosu od 2.793.121 KM.

Materijalna imovina u pripremi iskazana je u neto iznosu od 182.883.367 KM, od kojih su kapitalne investicije (dugoročna ulaganja u izgradnju novih objekata) u bruto iznosu od 146.722.066 KM dok su ostala ulaganja u iznosu od 67.913.794 KM.

Na osnovu prezentovane ročne strukture utvrđeno je da za dio nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi koji se odnosi na kapitalne investicije (dugoročna ulaganja u izgradnju novih objekata) nije bilo aktivnosti niti promjena u revidiranoj godini (HE Vranduk, Blok 8 TE Kakanj, MHE na Neretvici) ili su aktivnosti na realizaciji bile zanemarive (HE Una Kostela i sl.). S tim u vezi, a na osnovu Elaborata o izvršenom popisu sredstava, potraživanja i obaveza na 31. 12. 2024. godine, koji je Nadzorni odbor usvojio 27. 2. 2025. godine, za navedenu imovinu je evidentirano umanjeње vrijednosti u ukupnom iznosu od 31.752.493 KM (od kojih je umanjeње u iznosu od 25.719.642 KM izvršeno 2022. godine, a 6.032.851 KM u 2023. godini).

Pregled ulaganja po projektima i ispravke vrijednosti iskazan je u tabeli:

Naziv investicionog projekta	Iznos ulaganja (KM)	Ispravka vrijednosti (KM)	Neto iznos (KM)
Blok 7 TE Tuzla	100.509.170	(3.600.000)	96.909.170
HE Vranduk	19.639.983	(16.846.862)	2.793.121
Blok 8 TE Kakanj	7.019.968	(6.222.623)	797.345
HE Janjići	7.174.934	(1.607.041)	5.567.893
MHE na Neretvici	2.221.279	(2.221.279)	0
HE Una Kostela	1.898.868	(1.254.688)	644.180
FNE Rešetnica	2.244.648	0	2.244.648
Ostali projekti	6.013.216	0	6.013.216
UKUPNO	146.722.066	(31.752.493)	114.969.573

Uvidom u starosnu strukturu ostalih nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi koja se ne odnose na kapitalne investicije (67.913.794 KM) uočeno je da postoje ulaganja na kojima nije bilo promjena u tekućoj i prethodnim godinama kao što su: ulaganja u ED Tuzla, na kojima nije bilo promjena u tekućoj godini u iznosu od 1.409.469 KM kao i za ulaganja u tekućoj i prethodnoj godini u iznosu od 935.801 KM, ulaganja u ED Bihać koja su izvršena do 2017. godine u iznosu od 971.979 KM i sl. **Od ukupnog iznosa ulaganja u ostale nekretnine, postrojenja i opremu u pripremi najznačajniji dio se odnosi na 2024. godinu u iznosu od 48.467.105 KM ili 71,37%. Ulaganja do 2024. godine iskazana su u iznosu od 18.059.198 KM, od kojih se na 2023. godinu odnosi 10.460.056 KM, a ulaganja u ranijim periodima iskazana su u iznosu od 7.599.141 KM.** U Izvještaju Uprave o analizi vrijednosne i starosne strukture investicija u toku na 31. 12. 2024. godine, koji je sačinjen 13. 2. 2025. godine, konstatovano je da je tokom januara 2025. godine kolaudirano 4,8 miliona KM investicija u toku (3,9 miliona KM u djelatnosti distribucije i 0,9 miliona KM u djelatnosti proizvodnje), kao i da se u periodu od početka februara do kraja aprila očekuje kolaudacija u iznosu od 8,9 miliona KM (8,5 miliona KM u djelatnosti distribucije i 0,4 miliona KM u djelatnosti proizvodnje).

Procjena umanjenja vrijednosti, odnosno ispravka vrijednosti, izvršena je na osnovu Izvještaja Uprave, kojom je obuhvaćena vrijednosna i starosna struktura investicija u toku na 31. 12. 2024. godine. Na osnovu izvršene analize, zaključak Uprave je da bi ukupno umanjenje iznosilo 687.593 KM (od kojih se 560.753 KM odnosi na djelatnost distribucije, a 126.838 KM na djelatnost proizvodnje), ali da je izvršeno umanjenje vrijednosti kapitalnih investicija u iznosu od 31.752.493 KM i da ne postoje razlozi za dodatna umanjenja vrijednosti. Od ukupne ispravke vrijednosti, iznos od 3.600.00 KM odnosi se na infrastrukturne projekte koji su realizovani u skladu sa Programom prijateljskog okruženja sa Gradom Tuzla za Blok 7 TE Tuzla (izgradnja primarnih vrelovodnih i kanalizacionih mreža, te nabavka i ugradnja toplinskih podstanica). Iako je Uprava na datum bilansa izvršila procjenu vrijednosti ulaganja za investicione projekte, zbog značajnosti ulaganja u Blok 7 TE Tuzla, te iako je ugovor za izgradnju raskinut zbog nemogućnosti izvođača da ga realizuje, za kapitalni investicioni projekt Blok 7 TE Tuzla u narednim periodima potrebno je zasebno procijeniti i dokumentovati vrijednost izvršenih ulaganja na datum bilansa. Prema izjavi odgovorne osobe nadležne za kapitalne investicije, ovaj investicijski projekat je aktuelan i nalazi se u investicijskim planovima Društva.

Međutim, ispravka vrijednosti je izvršena za kapitalne investicije, dok su na poziciji ostale materijalne imovine u pripremi evidentirana ulaganja u iznosu od 18.059.198 KM koja se odnose na ranije periode i za koje nije izvršena ispravka vrijednosti. S obzirom na to, te da je Uprava analizom vrijednosne i starosne strukture investicija u toku utvrdila iznos umanjenja, ne može se potvrditi da je za ostalu materijalnu imovinu u pripremi izvršena dosljedna primjena MRS-a 36 – Umanjenje vrijednosti imovine, budući da identifikovano umanjenje vrijednosti imovine nije evidentirano na 31. 12. 2024. godine. Nije izvršena detaljna analiza svih započetih, a nezavršenih ulaganja u ostalu materijalnu imovinu, te je potrebno utvrditi njen status po započetim projektima s obzirom na značajan protok vremena.

Preporuke:

- ***analizom vrijednosne i starosne strukture investicija u toku na datum bilansa zasebno dokumentovati procjenu vrijednosti izvršenih ulaganja u investicioni projekt Blok 7 TE Tuzla;***
- ***izvršiti detaljnu analizu svih započetih ulaganja u ostalu materijalnu imovinu s ciljem utvrđivanja njenog statusa, a identifikovana umanjenja vrijednosti evidentirati na datum bilansa u skladu sa MRS-om 36 – Umanjenje vrijednosti imovine.***

Avansi za materijalnu imovinu su iskazani u iznosu od 11.577.180 KM (bruto iznos 13.545.268 KM, umanjeno za PDV po avansima u iznosu od 1.968.088 KM) i značajno su manji u odnosu na prethodnu godinu jer je tokom 2024. izvršen povrat uplaćenog avansa u iznosu od 211.917.408 KM od kineskog izvođača radova China Gezhouba Group Company LTD za izgradnju Bloka 7 u TE Tuzla.

Strukturu datih avansa na 31. 12. 2024. godine u bruto iznosu najvećim dijelom čine: 8.455.405 KM za revitalizaciju kotlovskog postrojenja, odnosno pregrijača pare u TE Kakanj, a po ugovoru koji je zaključen u februaru 2024. godine (grupa ponuđača koju čine: Termoelektro d.o.o. Brčko, SBB Energy S.A. Opole Poljska i Feromont oprema a.d. Pančevo, Srbija) i 4.850.594 KM za usluge izmještanja dalekovoda za Blok 7 TE Tuzla (Elektroprenos BiH).

Amortizacija stalnih sredstava se na osnovu Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama²⁸ obračunava linearnom metodom otpisa u okviru predviđenog vijeka upotrebe koja podrazumijeva istu stopu amortizacije za svaku godinu korištenja, a Odlukom nadležnog organa može da se primjeni funkcionalni metod ukoliko izmjene okolnosti poslovanja opravdavaju tu promjenu. Izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama od 25. 4. 2023. godine koje je donio Nadzorni odbor, za obračun amortizacije postrojenja i opreme direktno uključenih u proces proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije (voda i vjetar) primjenjuje se funkcionalni metod amortizacije. Obračun amortizacije vrši se po stopama koje važeći Zakon o porezu na dobit priznaje u trošak perioda.

Procijenjeni vijek trajanja i stope amortizacije za karakteristična sredstva su:

Naziv sredstva	Vijek trajanja (u godinama)	Stopa amortizacije (%)
Brane – betonske	od 66 do 75	od 1,33 do 1,51
Zgrade	od 10 do 80	od 1,25 do 10,00
Postrojenja i oprema	od 5 do 40	od 2,50 do 20,00
Nadzemni vodovi	od 12 do 70	od 1,43 do 3,00
Ostala oprema	od 3 do 5	od 20,00 do 33,33
Nematerijalna imovina	od 5 do 50	od 2,00 do 20,00

Na osnovu Odluke Uprave Društva od 10. 2. 2025. godine obračun amortizacije za podružnicu HE na Neretvi i za VE Podveležje je korišten funkcionalni metod obračuna amortizacije za opremu koja direktno učestvuje u procesu proizvodnje i čije korištenje je uslovljeno obimom proizvodnje. Društvo je u bilješkama uz finansijske izvještaje objavilo primjenu funkcionalnog metoda obračuna amortizacije kao i efekte primjene čiji je rezultat umanjeње troškova amortizacije za HE na Neretvi u iznosu od 1.182.527 KM i za VE Podveležje u iznosu od 836.027 KM.

Društvo je u 2023. godini izvršilo korekciju vijeka trajanja materijalne imovine u termoelektranama za blok 5 TE Kakanj i blokove 3. i 4. TE Tuzla, što je detaljnije pojašnjeno u tački 7.2.5.1 Izvještaja za rezervisanja za troškove demontaže objekata u termoelektranama. Izmjena u procijenjenom vijeku upotrebe sredstva, u skladu sa MRS-om 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške, predstavlja izmjenu računovodstvenih procjena, te je prema paragrafu 39. navedenog MRS-a Društvo dužno objaviti prirodu i iznos promjene računovodstvene procjene, koja ima uticaja na tekući period ili se očekuje da će uticati na buduće periode. **Društvo nije, u skladu sa paragrafom 39. MRS-a 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške, objavilo prirodu i iznos promjene računovodstvene procjene korisnog vijeka upotrebe imovine koja ima uticaj na tekući period ili se očekuje da će uticati na buduće periode, osim objavljivanja efekta na buduće periode kad procjena tog efekta nije izvodljiva.**

Preporuka:

- ***vršiti objavu prirode i iznosa promjena računovodstvenih procjena u finansijskim izvještajima koja ima uticaj na tekući period ili se očekuje da će uticati na buduće periode u skladu sa paragrafom 39. MRS-a 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške.***

²⁸ Nadzorni odbor je usvojio Pravilnik 31. 3. 2022. godine, uz Izmjene i dopune od 25. 4. 2023. godine.

Umanjenje vrijednosti imovine

Društvo je na datum bilansa provelo test na umanjenje vrijednosti imovine, prema kojem se, u skladu sa zahtjevima MRS-a 36 – Umanjenje vrijednosti imovine, Društvo posmatra kao cjelina, odnosno sve proizvodne podružnice kao jedna cjelina koja generiše priliv novčanih tokova, jer termoelektrane čine baznu i većinsku proizvodnju, dok hidroelektrane pokrivaju varijabilni dio potreba za električnom energijom. Prema provedenom testu, nema pokazatelja umanjenja vrijednosti imovine zbog toga što su svi ključni pokazatelji bili približno na nivou planiranih.

Vlasništvo nad nekretninama

Društvo posjeduje Knjigu stalnih sredstava u okviru aplikacije SAP - glavna knjiga koja ima obilježja knjige stalnih sredstava koji ispunjava zakonske obaveze u vezi stalnih sredstava. Društvo ima i aplikacije DEEO i aplikaciju IPO – bazu podataka o nekretninama koje sadrže tehničke podatke i podatke o imovinsko-pravnim odnosima za elektrodistributivne objekte. Međutim, iz iskazanih podataka u aplikacijama ne mogu se dobiti kompletni podaci o svim nekretninama u Društvu. Tokom 2023. i 2024. godine su provedene aktivnosti dorade postojeće IPO aplikacije, te je izvršena izrada nove aplikacije o imovinsko-pravnim odnosima za proizvodnu imovinu i imovinu koja nije u funkciji elektroprivrednih djelatnosti (IPO - Modul za evidenciju imovinsko-pravnih odnosa), a aktivnosti unosa i ažuriranja podatka u ovim aplikacijama su u toku. Također, odjel za internu reviziju je u tekućoj kao i u ranijim godinama ukazivao na činjenicu da postoje nekretnine za koje nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi ili su neusklađeni podaci u evidencijama Društva sa podacima iz zemljišnih knjiga, kao i da se iz postojećih evidencija ne mogu dobiti kompletni podaci o svim nekretninama Društva. Prema podacima Sektora za pravne poslove - grupa za imovinske poslove, Društvo je s ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Pravilnikom o organizaciji²⁹ propisalo da se u distributivnim podružnicama u okviru službe formiraju posebna odjeljenja koja bi se bavila isključivo ovim pitanjima, te je tokom 2024. godine uspješno riješen imovinskopravni status za 141 objekat. Iako Društvo poduzima aktivnosti na rješavanju imovinskopravnih odnosa, postoje nekretnine za koje nisu riješeni imovinskopravni odnosi ili su neusklađeni podaci u evidencijama Društva sa podacima iz zemljišnih knjiga.

Preporuka:

- ***nastaviti aktivnosti vezane za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za cjelokupnu imovinu, obezbijediti valjanu dokumentaciju i izvršiti usklađivanje knjigovodstvenih evidencija sa zemljišnim knjigama.***

Hipoteke i založno pravo

Društvo je založilo nekretnine procijenjene tržišne vrijednosti od 214.689.000 KM radi osiguranja povrata pozajmljenih kreditnih sredstava kod komercijalnih banaka koja se najvećim dijelom odnose na realizaciju Projekta izgradnje Bloka 7 u TE Tuzla.

7.2.1.2 Imovina s pravom korištenja

Imovina s pravom korištenja iskazana je u iznosu 1.056.502 KM (nabavna vrijednost 1.676.207 KM i ispravka vrijednosti 619.705 KM) i odnosi se na 37 vozila nabavljenih od šest dobavljača putem operativnog najma na period do tri i četiri godine, a nakon provedenih postupaka javnih nabavki tokom 2022. i 2023. godine. Priznavanje imovine s pravom korištenja je izvršeno u skladu sa zahtjevima MSFI-ja 16 – Najmovi.

7.2.1.3 Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina iskazana je u iznosu od 10.488.177 KM (nabavna vrijednost 48.309.117 KM i ispravka vrijednosti 37.820.940 KM), a čine je licence, računarski programi, koncesije i ostala nematerijalna imovina. Početno priznavanje se vrši po trošku nabavke, a nakon početnog priznavanja vrednovanje se vrši po trošku nabavke umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumulirani gubitak od umanjenja.

²⁹ Pravilnik o organizaciji iz 2022. godine, kao i Pravilnik o organizaciji iz 2024. godine

Amortizacija nematerijalne imovine vrši se primjenom linearne metode otpisa tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja sredstva od 2 do 10 godina. Strukturu nematerijalne imovine po nabavnoj vrijednosti čine: licence 22.898.522 KM, računarski programi 18.620.915 KM, koncesije 5.296.837 KM (koncesije za izgradnju i korištenje: HE Vranduk, HE Janjići, VE Podveležje i MHE Osenica 1) i ostala nematerijalna imovina 1.492.843 KM. Smanjenje imovine u odnosu na prethodnu godinu se odnosi na obračunatu amortizaciju, dok je najznačajnije povećanje u 2024. godini nabavka softvera i pripadajuće opreme za SCADA/DMS/OMS sistem u ED Tuzla u iznosu od 1.418.425 KM na osnovu zaključenog ugovora sa Consortium Siemens d.o.o. BiH i Siemens Austrija, o čemu je sačinjen zapisnik o kolaudaciji od 3. 9. 2024. godine.

7.2.1.4 Ulaganja u zavisne subjekte

Ulaganja u zavisne subjekte su iskazana u neto iznosu od 304.928.233 KM i odnose se na ulaganja u rudnike (266.939.804 KM) i ulaganja u ostala zavisna društva (37.988.429 KM).

Ulaganja u rudnike su iskazani u neto iznosu od 266.939.804 KM (bruto 439.163.256 KM i ispravka vrijednosti 172.223.452 KM) i odnose se na rudnike koji su dati u vlasništvo Društvu na osnovu Odluke Vlade FBiH o prenosu udjela Federacije BiH u rudnicima uglja u Federaciji BiH na JP Elektroprivreda BiH d. d. Sarajevo.³⁰ Struktura ulaganja i pripadajuće ispravke vrijednosti ulaganja na 31. 12. 2024. godine je sljedeća:

ZD - RUDNIK	Ulaganja do 31. 12. 2024.	Ispravka vrijed. 31. 12. 2022.	Povećanja/ smanjenja na 31. 12. 2023.	Ispravka vrijed. 31. 12. 2024.	Sadašnja vrijed. 31. 12. 2024.
RU „Kreka“	148.542.421	(20.090.341)	(82.804.271)	(102.894.612)	45.647.809
RMU „Kakanj“	104.799.119	(5.239.956)	5.239.956	0	104.799.119
RMU „Zenica“	68.154.167	(23.853.958)	(44.300.209)	(68.154.167)	0
RMU „Breza“	54.684.533	(2.455.018)	2.455.018	0	54.684.533
RMU „Đurđevik“	39.950.516	0	0	0	39.950.516
RMU „Abid Lolić“	11.731.032	(3.519.310)	3.519.310	0	11.731.032
RU „Gračanica“	11.301.468	0	(1.174.673)	(1.174.673)	10.126.795
UKUPNO	439.163.256	(55.158.583)	(117.064.869)	(172.223.452)	266.939.804

Društvo je u 2024. godini na ime ulaganja u rudnike (dokapitalizacija) doznačilo 12.448.135 KM, a koja se odnose na RU „Kreka“ (8.914.770 KM) i RMU „Breza“ (3.533.365 KM). Od momenta početnog priznavanja ulaganja u iznosu od 81.804.238 KM (procijenjena vrijednost rudnika na dan 30. 9. 2009. godine), Društvo je na osnovu odluka o dokapitalizaciji do 31. 12. 2024. godine u rudnike dodatno uložilo 357.359.018 KM. Doznaka sredstava se vrši na osnovu zahtjeva rudnika za potrebe nabavke roba, usluga, radova, kupovinu-eksprijaciju zemljišta, a često i radi obezbjeđenja sredstava za isplatu plata.

Uprava je na 31. 12. 2022. godine razmatrala vrijednost ulaganja u zavisna društva, i procijenila da je potrebno izvršiti umanjeње vrijednosti ulaganja u rudnike u ukupnom iznosu od 55.158.583 KM, koji su teretili rashode perioda. Tokom 2023. godine Društvo je u cilju procjene ulaganja u zavisna društva – rudnike angažovalo neovisnog procjenitelja - Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka i 17. 12. 2023. godine zaključilo ugovor za usluge procjene ulaganja u zavisna društva. **Izveštaj o procjeni je sačinjen 13. 6. 2024. godine, a ukupni negativni efekti procjene ulaganja u rudnike iznose 128.279.153 KM i odnose se na RU „Kreka“, RMU „Zenica“ i RU „Gračanica“, dok pozitivni efekti iznose 11.214.284 KM i odnose se na RMU „Kakanj“, RMU „Breza“ i RMU „Abid Lolić“.** Uprava je 14. 6. 2024. godine usvojila Izveštaj, a efekti procjene su evidentirani u poslovnim knjigama, odnosno finansijskim izvještajima Društva na 31. 12. 2023. godine. Uprava je na 31. 12. 2024. godine razmatrala vrijednost ulaganja u zavisna društva – rudnike, kroz analize rezultata poslovanja tokom 2024. godine i na osnovu toga je donijela zaključak da nema argumenata za korekciju vrijednosti ulaganja na 31. 12. 2024. godine, obzirom da je u odnosu na prethodnu godinu ostvaren pozitivan trend (povećana proizvodnja uglja, plasman uglja, ostvareni pripremni radovi i sl.).

³⁰ „Sl. novine FBiH“, broj 04/09

Ulaganja u ostala zavisna društva iskazana su u iznosu od 37.988.429 KM a odnose se na učešće u kapitalu sljedećih preduzeća: „MiOD“ d.o.o. Tuzla 20.668.409 KM (za pružanje usluga održavanja i pomoćne mehanizacije zavisnih društava - 100% vlasništvo), „Tvornica transportnih uređaja Energetik“ d.o.o. Tuzla 6.648.000 KM (proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo - 80% vlasništvo), „Geolp“ d.o.o. Kakanj 4.107.352 KM (geološka istraživanja, ispitivanja, projektovanje i zaštita - 100% vlasništvo), „Iskraemeco“ d.o.o. 3.192.691 KM (upravljanje energijom i usluge - 57,50% vlasništvo); Hotel ELBiH d.d. Makarska 2.047.741 KM (hotelijerstvo - 100% vlasništvo) i „Eldis Tehnika“ d.o.o. 1.324.236 KM (proizvodnja elektro opreme i komunikacije - 100 % vlasništvo).

7.2.1.5 Ulaganja u pridružene subjekte

Ulaganja u pridružene subjekte se odnosi na učešće u kapitalu drugih pravnih lica. Ulaganje je iskazano u iznosu od 1.950.186 KM, a odnosi se na učešće u kapitalu „ETI“ d.o.o. Sarajevo (proizvodnja osigurača) u kojem Društvo ima 49% vlasništva.

7.2.1.6 Finansijska imovina po amortizovanom trošku

Finansijska imovina po amortizovanom trošku iskazana je u iznosu od 94.143.005 KM i odnosi se na date kredite (93.966.980 KM) i ostalu imovinu (176.025 KM).

Dati krediti iskazani su u iznosu od 93.966.980 KM i odnose se na dugoročni dio pozajmica zavisnim društvima – rudnicima uglja za finansiranje podsticajnih mjera, dugoročni dio pretvorbe uplaćenih a neopravdanih avansa u dugoročne pozajmice i dugoročni dio zajmova datih zaposlenim.

Na osnovu Odluke Skupštine od 25. 5. 2021. godine Društvo je zaključilo ugovore prema kojima su isplaćivane pozajmice zavisnim društvima do iznosa od 125.000.000 KM za finansiranje podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu, finansiranje zaostalih obaveza za doprinose, finansiranje troškova prekvalifikacije radnika i ostalih troškova poslovanja iz prethodnih perioda. Prema zaključenim ugovorima, pozajmice se daju na maksimalan rok od 120 mjeseci uz grace period od 24 mjeseca i godišnju kamatnu stopu od 1,5%. Odlukom Skupštine od 17. 10. 2023. godine o izmjenama navedene Odluke odobrena su dodatna sredstva od 75.000.000 KM uz grace period do 48 mjeseci, a krajnji rok za davanje pozajmica je 31. 12. 2024. godine. Društvo je, od donošenja navedenih Odluka Skupštine u periodu 2021.-2024. godine, do 31. 12. 2024. godine, zaključilo ugovore i odobrilo pozajmice u ukupnom iznosu od 200.000.000 KM. Struktura pozajmica je kako slijedi: RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica (85.375.350 KM), Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla (61.113.835 KM), RMU „Breza“ d.o.o. Breza (19.055.736 KM), RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj (18.452.409 KM), RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik – Bila (10.795.670 KM) i RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik (5.207.000 KM). Tokom 2023. i 2024. godine naplaćeno je 1.889.858 KM, a saldo pozajmica na 31. 12. 2024. godine je u iznosu od 198.110.142 KM, od kojih je dugoročni dio 196.251.353 KM, a kratkoročni dio 1.858.789 KM. Evidentirana je ispravka vrijednosti pozajmica u iznosu od 97.338.370 KM (od kojih je 23.903.481 KM umanjeње vrijednosti u skladu sa MSFI 9 – Finansijski instrumenti) a neto iznos pozajmica na 31. 12. 2024. godine je u iznosu od 100.771.772 KM.

Potraživanja po osnovu datih pozajmica su usaglašena sa zavisnim društvima putem IOS-a. **Iznos očekivanih kreditnih gubitaka u skladu sa MSFI 9 – Finansijski instrumenti utvrđen je kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti na dan 31. 12. 2024. godine i sadašnje vrijednosti budućih novčanih tokova diskontovanih po stopi od 2,5% i 3% uzimajući u obzir uporedne podatke o proizvodnji u odnosu na prethodnu godinu. Na ovaj način je 2022. godine izvršena korekcija po ovom osnovu u iznosu 10.934.753 KM, tokom 2023. godine u iznosu od 12.571.135 KM, a za 2024. u iznosu od 543.174 KM, tako da je ukupna ispravka vrijednosti datih pozajmica povezanim pravnim licima na 31. 12. 2024. godine iskazana u iznosu od 24.049.062 KM, od kojih se 145.581 KM odnosi na PDV po osnovu zaključenih sporazuma.**

Skupština Društva je Odlukom od 25. 5. 2021. godine odobrila pretvorbu uplaćenih a neopravdanih avansa zavisnim društvima – rudnicima uglja u dugoročne pozajmice u iznosu od 195.442.407 KM (bez PDV-a), odnosno 228.312.754 KM (sa PDV-om).

Avansi su u ranijim periodima uplaćivani zavisnim društvima za isporuke uglja. Društvo je 31. 5. 2021. i 1. 6. 2021. zaključilo sporazume sa zavisnim društvima – rudnicima uglja, uz godišnju kamatnu stopu od 1,5% i dvije godine grace perioda, prema kojima će se povrat pozajmica bez PDV-a u iznosu od 195.442.407 KM vršiti u periodu od, kako slijedi: Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla - 20 godina, RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik – Bila – 7 godina, dok je sa ostalim rudnicima ugovoreni rok povrata pozajmica 10 godina. Ugovori su zaključeni sa svim rudnicima uglja osim sa RU „Gračanica“ d.o.o. Gračanica od kojeg nije bilo potraživanja po datim avansima. Tokom 2023. godine naplaćen je iznos od 4.686.247 KM, te je potraživanje po pozajmicama bez PDV-a na 31. 12. 2024. u ukupnom iznosu od 190.756.159 KM, od kojih je dugoročno dospijeće 185.803.476 KM, dok je tekuće dospijeće 4.952.683 KM. Na osnovu Odluke Nadzornog odbora od 17. 10. 2023. o izmjeni Odluke o pretvorbi uplaćenih, a neopravdanih avansa zavisnim društvima – rudnicima uglja, zaključeni su aneksi ugovora kojima je propisan grace period od 48 mjeseci sa neizmijenjenim datumima dospijeća u odnosu na prvobitno zaključene ugovore. Potraživanja po osnovu pretvorbe uplaćenih, a neopravdanih avansa zavisnim društvima u dugoročne pozajmice su usaglašena sa zavisnim društvima putem IOS-a (osim za RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica koji je osporio 191.109 KM). **Društvo je na 31. 12. 2024, u skladu s MSFI-jem 9 – Finansijski instrumenti, izvršilo u cijelosti umanjeње vrijednosti potraživanja po osnovu pozajmica u iznosu od 190.756.159 KM, dok su za povrat PDV-a po osnovu pretvorbe avansa u dugoročne pozajmice (ukupno 3.261.355 KM, od kojih je dugoročno dospijeće 2.074.808 KM, ispravka vrijednosti 2.797.860 KM i neto iznos 452.150 KM) zaključeni posebni sporazumi sa zavisnim društvima.**

Zajmovi dati zaposlenima (17.989 KM) odnose se na dugoročni dio stambenih kredita koje je Društvo dalo svojim radnicima u ranijim periodima. Navedeni krediti dati su uz godišnje kamatne stope od 4,25% do 5,75%, sa rokom otplate od 15 do 20 godina, i osigurani su mjenicama i hipotekama.

Ukupna ispravka vrijednosti datih kredita na 31. 12. 2024. godine iskazana je u iznosu od 266.131.583 KM, dok je ispravka vrijednosti, u skladu sa MSFI-jem 9 – Finansijski instrumenti, iskazana u iznosu od 24.049.062 KM. **S obzirom na neizvjesnost poslovanja zavisnog društva RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica, na teret rashoda perioda izvršeno je umanjeње vrijednosti potraživanja po osnovu datih pozajmica u cjelokupnom iznosu od 7.848.324 KM.**

7.2.1.7 Ostala dugoročna imovina i potraživanja

Ostala dugoročna imovina i potraživanja iskazani su u iznosu od 8.216.443 KM, a najvećim dijelom se odnose na: reprogramirana potraživanja (7.223.841 KM) i unaprijed plaćene troškove (992.602 KM).

Reprogramirana potraživanja iskazana su u iznosu od 7.223.841 KM i odnose se na potraživanja od povezanih pravnih lica i ostala potraživanja.

Reprogramirana potraživanja od povezanih pravnih lica se odnose na dugoročni dio reprogramiranih potraživanja od rudnika: RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla, RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica, RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik i RMU „Breza“ d.o.o. Breza po osnovu duga za električnu energiju sa kojima su zaključeni ugovori o reprogramu. *Ostala reprogramirana potraživanja* se odnose na dugoročni dio reprogramiranih potraživanja po osnovu zaključenih ugovora o reprogramu duga sa kupcima po osnovu isporučene toplotne energije - Rad Lukavac, kao i isporučene električne energije: JP Vodovod d.o.o. Mostar, JS RTV BiH i dr.

Unaprijed plaćeni troškovi su iskazani u iznosu od 992.602 KM i najvećim dijelom se odnose na plaćanje troškova eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje malih hidroelektrana na slivu rijeke Neretvice u iznosu od 773.314 KM, a u skladu sa ugovorom od 23. 2. 2009. godine zaključenim sa Općinom Konjic. Realizacija projekta izgradnje malih hidroelektrana je izostala zbog blokade pristupa gradilištu od nevladinih udruženja u periodu dužem od godinu dana, kao i zbog nezainteresiranosti općine Konjic koja je odbila zahtjeve za gradnju te donijela rješenje kojim se prekida postupak u predmetu izdavanja odobrenja za građenje. Nadzorni odbor je 23. 11. 2022. godine dao saglasnost za raskid svih ugovora za projekte malih hidroelektrana na Neretvici, a Društvo je 13. 3. 2023. godine Gradu Konjicu dostavilo izjavu o raskidu svih ugovora zbog neispunjenja obaveza Grada Konjica, te je 25. 3. 2023. godine podnijelo tužbu Općinskom sudu u Mostaru protiv Grada Konjica za povrat uložениh sredstava i naknadu štete zbog nerealizacije ugovora.



7.2.2 Odložena porezna imovina

Odložena porezna imovina iskazana je u iznosu od 5.976.901 KM i odnosi se na privremene porezne razlike koje se mogu odbiti u budućim periodima. Povećanje u iznosu od 404.226 KM u odnosu na prethodnu godinu se odnosi na povećanja po osnovu sudskih sporova (85.352 KM) i amortizacije (318.874 KM).

7.2.3 Kratkoročna imovina

7.2.3.1 Zalihe

Na datum bilansa iskazane su sljedeće zalihe:

KM

	31. 12. 2024.	31. 12. 2023.
ZALIHE	135.451.011	125.420.789
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	106.497.604	104.357.828
Roba	18.980	10.092
Dati avansi	28.934.427	21.052.869

Zalihe materijala i rezervnih dijelova početno se vrednuju po trošku nabavke, a za utrošak zaliha primjenjuje se metoda prosječne cijene.

Sirovine i materijal iskazane su u neto iznosu od 85.195.708 KM (bruto iznos 101.095.782 KM i ispravka vrijednosti 15.900.074 KM), a odnose se na zalihe uglja u TE Kakanj i TE Tuzla u iznosu od 18.078.523 KM i zalihe građevinskog, mašinskog, elektro, IKT i ostalog materijala. U skladu sa Uputstvom za evidentiranje poslovnih promjena u vezi nabavke i utroška uglja i zavisnih troškova uglja u računovodstvenim evidencijama od 22. 12. 2015. godine, geodetsko mjerenje i hemijska analiza depoa uglja se vrši kvartalno i vrši se usaglašavanje sa iskazanim knjigovodstvenim stanjem. Popisom zaliha uglja na 31. 12. 2024. godine izvršeno je geodetsko mjerenje i hemijska analiza depoa uglja i nisu konstatovane razlike između knjigovodstvenog i stvarnog stanja.

Uputstvom za umanjenje vrijednosti zaliha od 4. 2. 2025. godine, uređena je osnova i postupak računovodstvenog evidentiranja poslovnih promjena u vezi sa procjenom umanjenja vrijednost zaliha u skladu sa MRS-om 2- Zalihe i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Društva. Uputstvom su propisani procenti umanjenja zaliha sirovina i materijala, odnosno otpisa zaliha do neto ostvarive vrijednosti, koji se priznaje kao rashod perioda u kojem se vrši procjena, kako slijedi:

Zalihe sirovina i materijala	Od 1 do 2 godine	Od 2 do 3 godine	Od 3 do 5 godina	Preko 5 godina
Stopa otpisa	10%	25%	45%	85%

Na osnovu starosne strukture zaliha do godinu i preko godinu dana prema periodima, primjenjuje se propisana stopa otpisa zaliha u skladu sa Uputstvom za umanjenje vrijednosti zaliha. Primjenom propisanih procenata otpisa u 2024. godini izvršeno je usklađenje vrijednosti zaliha sirovina i materijala, a ispravka vrijednosti na datum bilansa je iskazana u ukupnom iznosu od 15.900.074 KM.

Zalihe rezervnih dijelova iskazane su u neto iznosu od 19.869.156 KM (bruto iznos 25.343.372 KM, ispravka vrijednosti 5.474.216 KM). Uputstvom za umanjenje vrijednosti zaliha su propisani procenti umanjenja odnosno otpisa zaliha rezervnih dijelova, koji se priznaje kao rashod perioda u kojem se vrši procjena, kako slijedi:

Zalihe rezervnih dijelova	Od 1 do 2 godine	Od 2 do 3 godine	Od 3 do 5 godina	Preko 5 godina
Stopa otpisa	0%	0%	25%	40%

U skladu sa Uputstvom za zalihe rezervnih dijelova preko godine dana primijenjen je propisani procent otpisa, a ispravka vrijednosti zaliha rezervnih dijelova na datum bilansa je iskazana u iznosu od 5.474.216 KM.



Sitan inventar, te HTZ oprema, ambalaža i autogume iskazani su u neto iznosu od 1.432.740 KM (bruto iznos 12.129.541 KM, ispravka vrijednosti 10.696.801 KM). Otpis se vrši prilikom stavljanja u upotrebu u 100% iznosu, dok su za sitan inventar na zalihi u skladu sa Uputstvom za umanjeње vrijednosti zaliha propisani isti procenti umanjeња, odnosno stope otpisa kao i za zalihe sirovina i materijala, koji se priznaje kao rashod perioda u kojem se vrši procjena.

Dati avansi su iskazani u iznosu od 28.934.427 KM (bruto iznos 34.167.850 KM, ispravka vrijednosti 5.233.423 KM), a najvećim dijelom se odnose na date avanse povezanim pravnim licima u bruto iznosu od 34.111.569 KM, kako slijedi: RMU Kakanj (12.333.285 KM), RU Kreka (11.644.361 KM), RMU Breza (5.696.542 KM), RMU Abid Lolić (2.393.872 KM), RMU Zenica (725.828 KM), RMU Đurđevik (7.280 KM) i Eldis Tehnika (1.310.400 KM). Avansi su uplaćeni na osnovu ugovora koji su zaključeni tokom 2024. godine, a najvećim dijelom se odnose na unaprijed plaćeni ugaj koji se treba isporučiti od strane rudnika, dok se avans za Eldis Tehniku odnosi na realizaciju ugovora za nabavku kompaktnih transformatorskih stanica i niskonaponskih blokova za potrebe elektrodistributivnih podružnica.

7.2.3.2 Potraživanja od kupaca

Na datum bilansa u finansijskim izvještajima iskazana su sljedeća potraživanja od kupaca: **KM**

	31. 12. 2024.	31. 12. 2023.
POTRAŽIVANJA OD KUPACA	157.645.881	117.830.832
Potraživanja od povezanih lica	6.307.496	6.167.121
Potraživanja od kupaca – povezana pravna lica	8.863.776	6.167.121
(Ispravka vrijednosti potraživanja od povezanih lica)	(2.556.280)	-
Potraživanja od kupaca u zemlji	149.744.750	109.741.940
Potraživanja od kupaca u zemlji – redovni	148.810.686	110.928.519
Sumnjiva i sporna potraživanja	1.335.979	1.546.396
Utužena potraživanja	33.665.001	36.487.431
(Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji)	(34.066.916)	(39.220.406)
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	1.593.635	1.921.771
(Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u inostranstvu)	-	-

Potraživanja od povezanih lica su iskazana u neto iznosu od 6.307.496 KM (bruto 8.863.776 KM i ispravka vrijednosti 2.556.280 KM) i odnose se na potraživanja za električnu energiju od kojih se 8.816.542 KM odnosi na potraživanja od rudnika, dok se 47.234 KM odnosi na ostala povezana pravna lica. Od ukupnih potraživanja za električnu energiju od rudnika, najznačajnija se odnose na RMU Zenica (4.296.528 KM, od kojih je 3.836.548 KM utuženo), RU Kreka (2.507.503 KM) i RMU Đurđevik (924.706 KM). Ispravka vrijednosti potraživanja u ukupnom iznosu od 2.556.280 KM se odnosi na RMU Zenica. Potraživanja od povezanih lica su usaglašena putem izvoda otvorenih stavki na 31. 12. 2024. godine u cjelokupnom iznosu, osim za RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla koja je navela razlike u iznosu od 14.348 KM i RMU „Breza“ d.o.o. Breza koja je navela razlike u iznosu od 178 KM.

Ispravka vrijednosti potraživanja od povezanih pravnih lica u ukupnom iznosu od 2.556.280 KM se odnosi na RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica i koja su utužena. **Za potraživanja od navedenog povezanog lica u iznosu od 1.740.248 KM (od kojih je utuženo 1.280.268 KM) nije izvršena ispravka vrijednosti s obzirom na to da se odnose na 2024. godinu. Međutim, iako postoji značajna neizvjesnost naplate zbog Odluke organa upravljanja o potpunoj i trajnoj obustavi proizvodnje, Društvo nije izvršilo umanjeње vrijednosti ovih potraživanja u skladu sa zahtjevima MSFI-ja 9 – Finansijski instrumenti.**

Preporuka:

- **za potraživanja od RMU „Zenica“ d.o.o Zenica koja se odnose na isporučenu električnu energiju izvršiti umanjeње vrijednosti potraživanja u skladu sa zahtjevima MSFI-ja 9 – Finansijski instrumenti.**

Potraživanja od kupaca u zemlji iskazana su u neto iznosu od 149.744.750 KM (bruto 183.811.666 KM i ispravka vrijednosti 34.066.916 KM), a čine ih:

- **potraživanja od kupaca** za isporučenu električnu energiju i ostale proizvode i usluge u zemlji u iznosu od 148.810.686 KM, od kojih su najznačajnija potraživanja za isporučenu električnu energiju u iznosu od 132.199.216 KM. Ova potraživanja odnose se na distributivne kupce (domaćinstva, pravna i fizička lica), kupce električne energije na 110 kV napona i ostale netarifne potrošače. Najznačajnija potraživanja od kupaca u zemlji električne energije na 110 kV napona se odnose na: „Arcelor Mittal“ d.o.o. Zenica (15.248.162 KM), „Toplana Zenica“ d.o.o. Zenica (1.584.471 KM) i „Heidelberg Materials Cement BiH“ d.d. Kakanj (1.573.117 KM). Od ostalih kupaca električne energije najznačajnija potraživanja se odnose na: „GEN – I“ d.o.o. Sarajevo (18.521.689 KM) i „AXPO BH“ d.o.o. Mostar (2.642.488 KM) i drugi;
- **sumnjiva i sporna potraživanja** u iznosu 1.335.979 KM se odnose na potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena u roku od 90 dana od datuma dospjeća fakture ni nakon što su poduzete aktivnosti na blagovremenoj naplati putem dostave upozorenja i pisanih opomena. Praćenje ovih potraživanja definisano je Uputstvom o utvrđivanju, praćenju i vođenju sumnjivih i spornih potraživanja po osnovu isporučene električne energije, neovlaštene i neregistrovane potrošnje električne energije, ostalih dobara i usluga i zateznih kamata od 30. 1. 2018. godine. Postupak utuženja se pokreće ako, ni nakon poduzetih propisanih radnji, nije moguće izvršiti naplatu spornih potraživanja. Odgovorna lica za naplatu u podružnicama i Direkciji Društva pokreću postupak utuženja putem Sektora za pravne i kadrovske poslove matičnih podružnica, odnosno Sektora za pravne poslove Direkcije Društva i to najkasnije u roku od šest mjeseci za kategoriju kupaca „domaćinstva“, odnosno devet mjeseci za sve ostale kupce, računajući od datuma dospjeća obaveze. Najznačajniji iznosi sumnjivih i spornih potraživanja se odnose na „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik (321.750 KM) po osnovu potraživanja od ostalih proizvoda (usluga isporuke tehnološke vode) i Željezara „Ilijaš“ d.d. Ilijaš (226.916 KM) za potraživanja od prodaje električne energije na 110 kV napona; i
- **utužena potraživanja** iskazana su u iznosu od 33.665.000 KM koja se najvećim dijelom se odnose na potraživanja od distributivnih kupaca - pravnih lica (14.605.512 KM), potraživanja od kupaca na 110 KV naponu (7.493.666 KM) od kojih se na kupca „Sodaso Holding“ d.d. Tuzla odnosi 6.781.990 KM iz 2002. godine, a na kupca „KTK Visoko“ d.d. Visoko 711.676 KM iz perioda od 2009. do 2013. godine, te na potraživanja od domaćinstava za isporučenu električnu energiju 2.339.842 KM.

Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji iskazana je u iznosu 34.066.916 KM. U skladu sa važećim Uputstvom od 30. 1. 2018. godine, sva utužena potraživanja koja nisu naplaćena u roku 365 dana od datuma dospjeća fakture, ispravljaju se na teret rezultata poslovanja odnosno na teret rashoda. Društvo je za 2024. godinu u skladu sa zahtjevima MSFI-ja 9 – Finansijski instrumenti, izvršilo umanjeње vrijednosti potraživanja od kupaca koja su na 31. 12. 2024. godine u iznosu od 725.274 KM.

Potraživanja od kupaca u inostranstvu iskazana su u iznosu od 1.593.635 KM i odnose se na prodatu električnu energiju ino kupcima – trgovcima koji ispunjavaju uslove za trgovinu električnom energijom i koji su sa Društvom zaključili Generalne sporazume o trgovini. Prodaja ovim trgovcima tokom 2024. godine vršena je iz energetske viškove, koji predstavljaju tzv. bilansne viškove, a potraživanje u ukupnom iznosu na 31. 12. 2024. godine se odnosi na MVM Partner Zrt. Budimpešta.

7.2.3.3 Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku

Na datum bilansa u finansijskim izvještajima iskazana je ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku:

	KM	
	31. 12. 2024.	31. 12. 2023.
OSTALA FINANSIJSKA IMOVINA PO AMORTIZOVANOM TROŠKU	212.957.410	169.102.299
Kratkoročni depoziti kod banaka	201.058.188	151.718.436
Dati krediti i pozajmice	11.899.222	17.383.863



Kratkoročni depoziti kod banaka su iskazani u iznosu od 201.058.188 KM i čine ih depoziti kod banaka (200.914.275 KM) i potraživanja za kamate na depozite (143.913 KM). Kratkoročni depoziti se odnose na ASA Banku d.d. Sarajevo (20.000.000 KM) i kratkoročni dio dugoročnih depozita koji su oročeni kod 10 banaka, kako slijedi: Sparkasse bank d.d. BiH (29.337.450 KM), ASA Banka d.d. Sarajevo (29.337.450 KM), Addiko Bank d.d. Sarajevo (19.558.300 KM), Bosna Bank International (19.558.300 KM), NLB Banka d.d. Sarajevo (19.558.300 KM), Union Banka d.d. Sarajevo (19.558.300 KM), ZiraatBank BiH (19.558.300 KM), Intesa SanPaolo Banka BiH (14.668.725 KM), Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo (4.889.575 KM) i ProCredit bank d.d. Sarajevo (4.889.575 KM). Društvo je sa navedenim bankama zaključilo ugovore o oročenim depozitima čije je dospijeće u 2025. godini, uz ugovorene godišnje kamatne stope od 2,41% do 3,03%.

Dati krediti i pozajmice iskazani su u iznosu od 11.899.222 KM (bruto iznos 16.270.167 KM i ispravka vrijednosti 4.370.945 KM) i odnose se na kratkoročni dio potraživanja po osnovu pretvorbe uplaćenih neopravdanih avansa u pozajmice rudnicima (4.952.683 KM), kratkoročni dio potraživanja po osnovu datih pozajmica rudnicima (1.858.789 KM), kratkoročna PDV potraživanja (1.186.550 KM), kao i kratkoročni dio reprogramiranih potraživanja po osnovu isporučene električne i toplotne energije i drugi kratkoročni plasmani. Ispravka vrijednosti u iznosu od 4.370.945 KM se odnosi na utužena potraživanja za koje je izvršena ispravka vrijednosti (3.520.159 KM) i ispravku vrijednosti ostale finansijske imovine u skladu sa zahtjevima MSFI-ja 9 – Finansijski instrumenti (850.786 KM).

7.2.3.4 Novac i novčani ekvivalenti

Struktura novca i novčanih ekvivalenata na datum bilansa je sljedeća:

	KM	
	31. 12. 2024.	31. 12. 2023.
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI	33.395.585	49.351.964
Transakcijski računi – domaća valuta	26.369.559	35.540.229
Transakcijski računi – strana valuta	5.702.535	11.909.449
Blagajna	1.323.491	1.902.286

Novac i novčani ekvivalenti odnose se na novčana sredstva u domaćoj i stranim valutama koja se vode na transakcijskim računima kod poslovnih banaka i u blagajni. Društvo ima otvorene transakcijske račune kod 13 banaka³¹ za obavljanje unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa za redovno poslovanje, kao i račune otvorene za posebne namjene.

Blagajničko poslovanje je uređeno Pravilnikom o finansijskom poslovanju.³² U blagajnama se drži gotovina do visine utvrđene blagajničkim maksimumom. Visine blagajničkog maksimuma donose se pojedinačno za Direkciju i podružnice, a na osnovu odluke Generalnog direktora, odnosno direktora podružnica Društva. U okviru sredstava na blagajni, na poziciji „Prelazna blagajna“ (prelazni račun), evidentirana je naplata računa za električnu energiju od fizičkih lica (30. i 31. 12. 2024. godine) u iznosu od 1.311.316 KM, a koja su položena na transakcijski račun Društva narednog radnog dana od naplate, odnosno u januaru 2025. godine.

Članom 12. Pravilnika o finansijskom poslovanju definisano je da se novčana sredstva drže na transakcijskim računima kod poslovnih banaka i blagajni vodeći se kriterijima sigurnosti držanja sredstava i disperzije rizika u skladu sa posebnim aktom Uprave. **Društvo nije donijelo akt u skladu sa članom 12. Pravilnika. S obzirom na to da Društvo raspolaže 71 aktivnim računom kod različitih banaka,**³³ internim aktom nisu propisani kriteriji kod određivanja banaka i glavnog računa, s ciljem sigurnosti držanja sredstava i disperzije rizika, u skladu sa Pravilnikom.

Također, Pravilnikom o finansijskom poslovanju definisan je postupak plaćanja obaveza, ali nije definisano razdvajanje dužnosti u dijelu davanja ovlaštenja za pripremu, obradu, evidentiranje, plaćanje i kontrole, kako je to definisano članom 8. stav 3. tačka d. Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli, za šta je data preporuka u tački 4. Izvještaja.

³¹ Transakcijski računi: Intesa Sanpaolo banka d.d. (glavni račun), UniCredit banka d.d., Raiffeisen banka d.d., Sparkasse banka d.d., Procredit banka d.d., Addiko banka d.d., Privredna banka d.d., NLB banka d.d., Nova banka d.d., Ziraat banka d.d., Union banke d.d., ASA Banka d.d. i Bosna Bank International d.d.

³² Pravilnik broj: NO-32755/18-84/18 od 13. 12. 2018. godine

³³ Izvještaj o računima poslovnog subjekta na 14. 8. 2025. godine



Preporuka:

- *internim aktom Uprave definisati kriterije držanja i sigurnosti novčanih sredstava u skladu sa Pravilnikom o finansijskom poslovanju.*

7.2.3.5 Akontacije poreza na dobit

Akontacije poreza na dobit su iskazane u iznosu od 13.248.874 KM i veće su u odnosu na prethodnu godinu za 1.082.236 KM, odnosno za iznos uplaćenih akontacija poreza na dobit tokom 2024. godine.

7.2.3.6 Ostala kratkoročna imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja

Ostala kratkoročna imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja su iskazani u iznosu od 33.790.846 KM, a najvećim dijelom se odnose na:

- PDV potraživanja (20.484.625 KM) za privremeno neodbitni PDV po ulaznim fakturama koje su zaprimljene u 2025. godini, a odnose se na 2024. godinu;
- obračunati, nefakturisani prihodi (7.711.588 KM) se odnose na obračunate prihode po osnovu utrošene električne energije u drugoj polovini decembra 2024. godine, za koje nije izvršeno očitavanje potrošnje i nisu ispostavljeni računi;
- potraživanja po osnovu subvencija (8.568.834 KM) na osnovu Odluke Vlade FBiH iz 2011. godine o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciju energetske efikasnosti kojom je određeno da se za kupce električne energije iz kategorije domaćinstava, koji ostvaruju pravo na najniži nivo penzije koju je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod MIO/PIO, primjenjuje oblik smanjenja troškova električne energije na način da se potrošnja ispod prosječne (ispod 268 kWh) subvencionira, a razlika sredstava po novom obračunu obezbijediti iz ostvarene dobiti Društva i to iz dijela koji pripada Vladi FBiH;
- potraživanja po osnovu izdvajanja Elektroprenosa (2.104.597 KM) se u najvećem dijelu odnose na potraživanja po osnovu obaveza po kreditima koje Društvo izmiruje nakon izdvajanja Elektroprenosa u 2006. godini, kao i potraživanja za troškove zajedničkog korištenja poslovnih prostorija;
- potraživanja od institucija (820.887 KM) se u najvećem dijelu odnose na potraživanja za bolovanja preko 42 dana (622.832 KM).

Ispravka vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja iskazana je u iznosu od 7.143.035 KM, a povećanje u 2024. godini u iznosu od 2.219.166 KM se odnosi na rashode po potraživanjima po osnovu subvencija u 2023. godini koje je Društvo bilo u obavezi evidentirati na teret rashoda.

7.2.4 Kapital

Na datum bilansa iskazan je kapital sa sljedećom strukturom:

	KM	
	31. 12. 2024.	31. 12. 2023.
KAPITAL	2.607.305.286	2.668.258.949
Osnovni kapital	2.236.964.411	2.236.964.411
Rezerve	431.294.539	589.156.513
Akumulirana neraspoređena dobit prethodnih perioda	-	173.931.837
Gubitak tekućeg perioda	(60.953.664)	(331.793.812)

Upisani osnovni kapital iskazan je u iznosu od 2.236.964.411 KM koji je podijeljen na 31.506.541 običnih dionica pojedinačne vrijednosti 71 KM. Društvo je u novembru 2014. godine na osnovu Rješenja Agencije za privatizaciju FBiH i Rješenja Komisije za vrijednosne papire BiH (nakon okončane emisije vrijednosnih papira putem zatvorene prodaje) izvršilo povećanje osnovnog kapitala u nadležnom sudskom registru po osnovu preuzetog vlasništva u rudnicima uglja u Federaciji BiH, procijenjenim od strane nezavisnog procjenitelja u iznosu od 81.804.238 KM.

Vlasnička struktura upisanog kapitala je:

1. Vlada FBiH - državni kapital **90,3691%** ili 2.021.524.606 KM;
2. Privatizacijski fondovi i ostali dioničari **9,6309%** ili 215.439.805 KM, od kojih najznačajnije učešće prema listi Registra vrijednosnih papira u FBiH na 27. 11. 2024. godine imaju: Raiffeisen Bank d.d. BiH 1,2400%, ZIF Crobih Fond d.d. Mostar 0,8648%, ZIF Herbos Fond d.d. Tuzla 0,6666%, ZIF Prof-Plus d.d. Sarajevo 0,6557%, ZIF Prevent Invest d.d. Sarajevo 0,6478%, ZIF Bonus d.d. Sarajevo 0,5742%, OAIF VIB Fond a.d. Banja Luka 0,3553%, ASA Banka d.d. Sarajevo 0,2813%, ZIF Fortuna Fond d.d. Mostar 0,2378% i ostali manji dioničari pravna i fizička lica.

Uvidom u aktuelni Izvod iz sudskog registra utvrđeno je da je vrijednost upisanog kapitala jednaka vrijednosti osnovnog kapitala iskazanog u finansijskim izvještajima Društva.

Rezerve su iskazane u iznosu od 431.294.539 KM i u odnosu na prethodnu godinu manje su za 157.861.975 KM po osnovu Odluke o pokriću gubitka za 2023. godinu koju je Skupština Društva donijela 26. 8. 2024. godine, kojom se ostvareni gubitak za 2023. godinu od 331.793.812 KM raspoređuje na teret **akumulirane neraspoređene dobiti iz prethodnih perioda** u iznosu od 173.931.837 KM i na teret fonda rezervi u iznosu od 157.861.975 KM.

7.2.5 Obaveze

U finansijskim izvještajima na datum bilansa iskazane su obaveze kako slijedi:

	KM	
	31. 12. 2024.	31. 12. 2023.
OBAVEZE	535.683.300	639.091.376
Dugoročne obaveze	269.378.754	327.582.639
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	109.606.708	144.931.770
Odgođeni prihod	51.235.725	56.134.900
Rezervisanja	108.532.426	126.506.537
Ostale dugoročne obaveze, uključujući i razgraničenja	3.895	9.432
Kratkoročne obaveze	266.304.546	311.508.737
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	120.121.344	177.986.099
Odgođeni prihod	13.677.677	13.677.677
Ostale kratkoročne obaveze, uključujući i razgraničenja	132.505.525	119.844.961

7.2.5.1 Dugoročne obaveze

Finansijske obaveze po amortizovanom trošku

Finansijske obaveze po amortizovanom trošku odnose se na dugoročni dio obaveza po uzetim kreditima u iznosu od 108.942.404 KM (kredit uzeti u inostranstvu) i na dugoročni dio obaveza po osnovu poslovnih najмова u iznosu od 664.304 KM u skladu sa MSFI 16 – Najmovi.

Struktura ukupnih obaveza po finansijskim kreditima data je u tabeli:

Kredit	Iznos kredita (u valuti)	Period otplate	Kamatna stopa	Dugoročni dio (u KM)	Kratkoročni dio (u KM)	Ukupno 31.12.2024. (u KM)
KREDITI U OTPLATI						
IDA 3071 BOS	8.302.223 XDR	2008-2027.	0,75%	4.074.525	1.528.772	5.603.297
BH-P1 JBIC	1.110.183.667 JPY	2008-2038.	0,75%	5.626.695	429.552	6.056.247
IDA 3534	362.383 XDR	2013-2029.	0,75%	311.278	88.937	400.215
WB IDA 41970	11.180.575 XDR	2011-2026.	LIBOR EUR 6m+1%	881.957	1.862.035	2.743.992
EIB 23871	32.900.004 EUR	2015-2036.	Cca. 4%	36.467.385	3.291.029	39.758.414
KfW SCADA/DMS/OMS (distributivni nivo)	4.730.000 EUR	2019-2028.	Cca. 1,25-1,75%	3.083.692	1.027.897	4.111.589
KfW VE Podveležje	65.000.000 EUR	2020-2030.	Cca. 1,25-1,75%	58.496.872	11.997.449	70.494.322
Konzorcij: Sberbank, Intesa i NLB Banka	141.279.000 KM	2020-2024.	EURIBOR EUR 6m+2,8%	0	14.127.900	14.127.900
UKUPNO KREDITI U OTPLATI				194.920.156	34.353.571	143.295.976
NEPOVUČENI KREDITI³⁴						
EBRD 53198	25.100.000 EUR	2026-2034.	3,5% + EURIBOR EUR 6m	0	0	0
UniCredit 19000105- DK/24-1	29.337.450 BAM	2026-2034.	3,5% + EURIBOR EUR 6m	0	0	0
EIB 82.304	15.000.000 EUR	2029-2049.	Cca.4,5%	0	0	0

Kreditu u otplati, iskazani u ukupnom iznosu od 143.295.976 KM, odnose se na ranije preuzete obaveze po osnovu kreditnih aranžmana zaključenih za finansiranje projekata obnove elektroenergetskog sektora.³⁵ Osnovne ugovore sa kreditorima zaključila je država Bosna i Hercegovina, dok je Društvo zaključilo supsidijarne ugovore sa Federacijom Bosne i Hercegovine, kojim su preuzeti svi uslovi iz osnovnih ugovora. Krediti su usaglašeni izvodima otvorenih stavki, a kreditne obaveze se redovno servisiraju, u skladu sa otplatnim planovima, prema Federalnom ministarstvu finansija. Na osnovu Odluke Vlade³⁶ i Nadzornog odbora Društva,³⁷ 28. 11. 2024. godine zaključen je Ugovor o otkupu potraživanja između Vlade FBiH, Bosna Bank International i Društva kojim Vlada FBiH prenosi sva prava i obaveze (osim prava čiji je prenos nedopušten iz osnovnog ugovora) po osnovu tranše B po kreditu Europske investicijske banke (EIB 23871), a prema kojem Banka preuzima cjelokupno nedospjelo potraživanje u iznosu od 4.624.781 KM koji je uplaćen na Depozitni račun Budžeta FBiH. Obaveze po kreditu prema konzorciju banaka ASA Banka, Intesa SanPaolo Banka BiH i NLB Banka se servisiraju direktno prema kreditorima. Po ovom kreditu na datum bilansa je preostao kratkoročni dio obaveze, a koji je Društvo u potpunosti izmirilo 26. 6. 2025. godine. Obaveze po osnovu kredita smanjene su u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultat redovne otplate anuiteta.

Dugoročni dio obaveza po osnovu poslovnih najмова odnosi se na nabavku 37 vozila po osnovu ugovora o operativnom lizingu.³⁸ Priznavanje najma je evidentirano u skladu sa MSFI-jem 16 – Najmovi, po kojem najmoprimac od prvog dana trajanja najma priznaje imovinu sa pravom korištenja i obavezu po osnovu najma.

³⁴ Sporazum o kreditu EBRD broj.: 53198 i Ugovor o dugoročnom kreditu UniCredit bank br: 19000105-DK/24-1 potpisani su u svrhu finansiranja projekta izgradnje FNE Gračanica 1 i FNE Gračanica 2. Sredstva kredita još nisu povučena jer je proces izbora izvođača radova u toku

Sporazum o kreditu broj EIB 82.304 za koji je u toku proces odobravanja Amandmana 3 na državnom nivou, čija sredstva će se koristiti za rekonstrukciju i izgradnju elektrodistributivnih objekata EPBiH u cilju smanjenja gubitaka električne energije

³⁵ Krediti za obnovu i revitalizaciju proizvodnih, prenosnih i distributivnih kapaciteta, izgradnje novih objekata proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije i sl.

³⁶ Odluka Vlade FBiH o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o otkupu potraživanja BiH V. Broj 1706/2024 od 20. 11. 2024. godine

³⁷ Odluka Nadzornog odbora broj NO-41163/24-52./10. od 21. 11. 2024. godine

³⁸ Vozila su nabavljena u 2022. i 2023. godini u ukupnoj vrijednosti 1.827.298 KM sa PDV-om za potrebe ED Bihać, ED Mostar, ED Tuzla i Direkcije od: „Porsche Leasing“ d.o.o. Sarajevo, „Porsche Inter Auto BH“ d.o.o. Sarajevo, „Una auto“ d.o.o. Bihać, „Guma X“ d.o.o. Mostar, „Guma M“ d.o.o. Mostar i „Sparkasse Leasing“ d.o.o. Sarajevo



Odgođeni prihodi

Odgođeni prihodi najvećim dijelom se odnose na primljene donacije za dugoročnu materijalnu imovinu u iznosu od 51.235.725 KM, od kojih su najznačajnije donacije građevina 43.060.744 KM, opreme 4.625.718 KM i ostale dugoročne materijalne imovinu 1.805.989 KM, a koji se priznaju u prihod u iznosu obračunatog troška amortizacije u skladu sa zahtjevima MRS-a 20 – Računovodstveno obuhvatanje državnih donacija i objavljivanje državne pomoći.

Rezervisanja

U finansijskim izvještajima iskazana su dugoročna rezervisanja:

KM

	31. 12. 2024.	31. 12. 2023.
Dugoročna rezervisanja	108.532.426	126.506.537
Rezervisanja za primanja zaposlenih	42.880.984	39.934.446
Rezervisanja po započetim sudskim sporovima	49.181.149	48.355.750
Rezervisanja za troškove demontaže termoelektranih objekata	16.470.293	38.216.341

Rezervisanja za primanja zaposlenih odnose se na rezervisanja za otpremnine, jubilarne nagrade i isplate po osnovu smrti penzionera Društva. Rezervisanja su izvršena na osnovu procjene ovlaštenog aktuara u skladu sa MRS-om 19 – Primanja zaposlenih. Društvo je angažovalo ovlaštenog aktuara po osnovu Ugovora o djelu, koji je izvršio obračun sadašnje vrijednosti obaveza za rezervacije za primanja zaposlenih na 31. 12. 2024. godine, prema kojem se na otpremnine odnosi 23.554.943 KM, jubilarne nagrade 6.758.903 KM i smrt penzionera 12.567.138 KM. Sadašnja vrijednost naknada izračunata je za zaposlene u Društvu na dan 31. 12. 2024. godine, a koji će iskoristiti navedena prava i broj penzionera za isplatu po osnovu smrti penzionera.

Rezervisanja po započetim sudskim sporovima izvršena su na osnovu Odluke Uprave o primjeni MRS-a 37 - Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva.³⁹ Društvo je sačinilo Izvještaj sa pregledom svih sudskih sporova pokrenutih protiv Društva uz prijedlog rezervisanja za 2024. godinu, koji je Uprava usvojila 3. 2. 2025. godine. Prijedlog rezervisanja sačinjen je na osnovu donesenih presuda i na osnovu procjene ishoda podnesenih tužbi po predmetnim sporovima od Sektora za pravne poslove i ljudske resurse i Sektora za ekonomske poslove. Ukupan iznos novih rezervisanja tokom 2024. godine je u iznosu od 8.321.376 KM, umanjenje rezervisanja je u iznosu od 5.163.632 KM (povučena tužba, umanjena vrijednost spora, odbijen tužbeni zahtjev i sl.), dok su isplate izvršene u iznosu od 2.332.346 KM, što je detaljnije opisano u tački 10. Izvještaja.

Rezervisanja za troškove demontaže objekata u termoelektranama se odnose se na procjenu troškova za demontažu termoelektranih objekata u TE Tuzla i TE Kakanj u skladu sa paragrafom 16. c. MRS-a 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, kojim je propisano da jedan od elemenata nabavne vrijednosti sredstva obuhvata početno procijenjene troškove demontaže, uklanjanja imovine i obnavljanja mjesta na kojem je imovina smještena, pri čemu tu obavezu subjekt preuzima prilikom nabavke odnosno imovine, ili kao posljedica korištenja te imovine tokom određenog perioda u svrhe različite od proizvodnje zaliha. Procijenjeni troškovi demontaže revidiraju se na svaki datum izvještavanja. U poslovnim knjigama Društva na ime ukalkulisanih troškova demontaže termoelektranih objekata rezervacija je evidentirana prvi put u finansijskim izvještajima za 2010. godinu.⁴⁰ Tokom 2023. godine došlo je do korekcije vjekova korištenja stalnih sredstava u termoelektranama, te je u skladu sa njima izvršen obračun za korekciju ukalkulisanih troškova demontaže na 31. 12. 2024. godine.

³⁹ Odluka broj: U-01-32591/10-143/7 od 22. 12. 2010. godine

⁴⁰ Na ime procijenjenih troškova demontaže evidentirana su stalna sredstva, koja se amortizuju tokom perioda korištenja sredstava za koje je planirana demontaža. Na ime finansijskih troškova ukalkulisavanja obaveze za demontažu tokom perioda korištenja stalnih sredstava evidentiran je kamatni trošak. Ukupno prikazani trošak amortizacije i finansijskog troška odgovaraju planiranim troškovima demontaže, uklanjanja imovine i obnavljanja mjesta na kojem je imovina smještena

Korekcija je urađena za blok 5 TE Kakanj i blokovi 3. i 4. TE Tuzla u odnosu na prvobitno definisane godine demontaže.⁴¹ Za izračun sadašnje vrijednosti obaveze za demontažu termoelektričnih postrojenja primijenjena je diskontna stopa od 5%. Sadašnja vrijednost obaveze za demontažu i uklanjanje dijelova za TE Kakanj iznosi od 2.846.007 KM, a za TE Tuzla 13.624.312 KM. Prema prezentovanim podacima došlo je do smanjenja obaveze u odnosu na ranije procijenjene troškove demontaže, te je za TE Kakanj iskazan prihod u iznosu od 998.084 KM, a za TE Tuzla prihod u iznosu od 15.101.204 KM.

7.2.5.2 Kratkoročne obaveze

Finansijske obaveze po amortizovanom trošku

Finansijske obaveze po amortizovanom trošku najvećim dijelom se odnose na: obaveze prema dobavljačima (47.122.114 KM), ugovorne obaveze - primljene avanse kupaca (38.218.352 KM) od čega se najveći dio odnosi na avansne uplate kupaca za priključke za električnu energiju, kratkoročni dio dugoročnih obaveza po kreditima (34.353.571 KM), te obaveze po osnovu najмова (418.753 KM).

Obaveze prema dobavljačima najvećim dijelom odnose se na obaveze: prema dobavljačima u zemlji (38.530.107 KM), povezanim pravnim licima (6.771.695 KM za isporučeni ugalj od rudnika koji su u vlasništvu Društva) i dobavljačima u inostranstvu (1.067.315 KM). Prema prezentiranoj dokumentaciji, u ukupnoj strukturi obaveza prema dobavljačima, najznačajnije se odnose na obaveze prema: „Lager“ d.o.o. Posušje (10.438.170 KM), RMU „Banovići“ d.d. Banovići (2.928.305 KM), Rudniku uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla (1.921.457 KM), ZD „Eldis Tehnika“ d.o.o. Sarajevo (1.853.140 KM), „Malcom“ d.o.o. Sarajevo (1.608.607 KM), te RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj (1.041.041 KM). Iskazana stanja obaveza prema dobavljačima su usaglašena putem izvoda otvorenih stavki i izmiruju se u valuti plaćanja.

Odgođeni prihod

Odgođeni prihod se odnosi na unaprijed naplaćenu avansnu garanciju (11.226.911 KM) po sporu koji je Društvo pokrenulo protiv Konzorcija Strabag AG i Končar d.d. Zagreb za realizaciju ugovora za izgradnju HE Vranduk i naplatu po presudi Općinskog suda u Tuzli od „Junuzović Kopex“ d.o.o. Lukavac (2.443.625 KM).

Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja

Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja najvećim dijelom se odnose na: ostala kratkoročna razgraničenja u iznosu od 104.957.445 KM i obračunate ostale troškove poslovanja od 12.062.400 KM. Ostala kratkoročna razgraničenja su obračunati troškovi poslovanja koji se odnose na tekuću godinu, a za koje nisu primljene fakture do kraja obračunskog perioda. Obračunati ostali troškovi poslovanja odnose se najvećim dijelom na rezervisanja u skladu sa MRS-om 19 – Primanja zaposlenih, ukalkulisane troškove amortizacije, ukalkulisane troškove prenosa električne energije, SAP licence, troškove poribljavanja po Sporazumima⁴² o regulisanju zaostalih obaveza iz člana 35. Zakona o slatkovodnom ribarstvu za 2023. godinu i ostale troškove.

7.2.6 Popis imovine i obaveza

Godišnji popis imovine i obaveza je izvršen na osnovu Odluke Generalnog direktora od 4. 11. 2024. o popisu imovine i obaveza, Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama, Uputstva o provođenju redovnog popisa imovine i obaveza za 2024. godinu i Rješenja od 20. 11. 2024. godine kojim su imenovane komisije za redovni godišnji popis imovine i obaveza na 31. 12. 2024. godine.

⁴¹ Za krajnje godine korištenja termoblokova uzete su slijedeće godine kako slijedi: za TE Kakanj -blok 5 -2050., blok 6-2035., blok 7-2045 i zajednička postrojenja 2050. godina, a za TE Tuzla- blok 3-2050., blok 4-2045., blok 5-2045., blok 6-2040. i zajednička postrojenja-2050. godina

⁴² Sporazumi o regulisanju zaostalih obaveza iz 2023. godine zaključeni tokom 2024. sa Udruženjem sportskih ribolovaca „Glavatica“ Jablanica, Udruženjem građana Organizacija sportskih ribolovaca Konjic i Sportsko ribolovno turističkim društvom „Ramske vode“ Prozor – Rama u ukupnom iznosu od 466.190 KM



Centralna popisna komisija je u februaru 2025. godine sačinila i dostavila Elaborat o redovnom godišnjem popisu (inventarisanju) sredstava i obaveza sa prijedlozima na dalje postupanje. Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj 27. 2. 2025. godine donio Odluku o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu na 31. 12. 2024. godine.

Revizijom je utvrđeno da je proveden cjelovit popis imovine i obaveza u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama, Uputstvom o provođenju redovnog popisa imovine i obaveza, te da je u poslovnim knjigama izvršeno usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, kako nalaže član 21. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH.

7.3 IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

U Izvještaju o novčanim tokovima iskazano je neto smanjenje gotovine i gotovinskih ekvivalenata od 15.956.379 KM, što za rezultat ima negativan novčani tok sa iskazanom gotovinom i gotovinskim ekvivalentima na kraju perioda u iznosu od 33.395.585 KM. Izvještaj o novčanim tokovima sačinjen je u skladu s Pravilnikom o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva.

7.4 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

U Izvještaju o promjenama na kapitalu za 2024. godinu iskazane vrijednosti na pojedinim pozicijama usklađene su sa iskazanim vrijednostima u Bilansu stanja i Bilansu uspjeha. Izvještaj je sačinjen u skladu s Pravilnikom o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva.

7.5 BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

U skladu sa zahtjevima MRS-a 1 – Presentacija finansijskih izvještaja, bilješke sadrže dopunske informacije u odnosu na one prezentirane u izvještaju o finansijskom položaju, izvještaju(ima) o dobiti i gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o promjenama na kapitalu i izvještaju o novčanim tokovima. Bilješke sadrže tekstualni opis ili raščlanjivanje stavki prezentiranih u tim izvještajima, i informacije o stavkama koje ne ispunjavaju uslove za priznavanje u tim izvještajima. Pored toga, ostali Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja i član 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH sadrže zahtjeve za vezano za objavama u bilješkama.

Društvo nije, u skladu sa paragrafom 39. MRS-a 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške, objavilo prirodu i iznos promjene računovodstvene procjene korisnog vijeka upotrebe imovine koja ima uticaj na tekući period ili se očekuje da će uticati na buduće periode, osim objavljivanja efekta na buduće periode kad procjena tog efekta nije izvodljiva, što je šire pojašnjeno u tačkama 7.2.1.1 i 7.2.5.1 Izvještaja.

8. VANBILANSNA EVIDENCIJA

Vanbilansna evidencija u finansijskim izvještajima iskazana je u iznosu od 2.091.621.824 KM, a odnosi se na:

- iznos odobrenih, a nepovučenih kredita 107.766.233 KM;
- primljena i izdata sredstva osiguranja plaćanja 1.298.254.151 KM;
- date hipoteke 214.689.000 KM;
- obaveze za RTV taksu 164.562.939 KM;
- rashodovana stalna sredstva i oprema koja nisu konačno zbrinuta (prodaja ili ekološko zbrinjavanje) 19.278.905 KM. Radi se o stalnim sredstvima koja su uglavnom otpisana, a u vanbilansnoj evidenciji su evidentirana po nabavnoj vrijednosti;
- vrijednost sudskih sporova u kojima je Društvo tužena strana 211.019.108 KM;
- potraživanja za obračunate kamate po svim osnovama 43.490.483 KM;
- primljene hipoteke po stambenim zajmovima 1.240.003 KM; i
- ostala vanbilansna evidencija 31.321.002 KM.



9. JAVNE NABAVKE

Društvo je u skladu sa članom 13. Zakona o javnim nabavkama (u daljnjem tekstu Zakon) donijelo Pravilnik o nabavkama,⁴³ kojim je uređena organizacija i postupak nabavke, ovlaštenja, odgovornosti i nadzor nabavke roba, usluga i radova, te nabavke za zavisna društva i od zavisnih društava i ostalo. Proces javnih nabavki regulisan je i drugim usvojenim procedurama, od kojih navodimo: Prijem i kontrola roba, usluga, radova i komercijalno praćenje realizacije ugovora, Priprema tehničkog dijela tenderske dokumentacije, Uslovi i način određivanja procijenjene vrijednosti nabavke, Zaključivanje okvirnog sporazuma, Praćenje realizacije ugovora na osnovu odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD - rudnike uglja, i dr.

U skladu sa članom 13.a. stav 1) Zakona ugovorni organ čiji je budžet za nabavke jednak ili viši od iznosa od 1.000.000 KM internim aktom uređuje radno mjesto službenika za javne nabavke. Također, istim članom, stav 3. Zakona propisana je obaveza ugovornog organa u postupcima nabavke čija procijenjena vrijednost prelazi 250.000 KM imenovati najmanje jednog službenika za javne nabavke. Iako zaposlenici u Sektoru za komercijalne poslove,⁴⁴ koji vrše poslove vezane za javne nabavke, posjeduju sertifikat službenika za javne nabavke, **Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Društva nije predviđeno radno mjesto službenika za javne nabavke, iako su ispunjeni uslovi za to.**

Plan javnih nabavki donesen je 23. 1. 2024. godine.⁴⁵ U toku 2024. bilo je 15 izmjena i dopuna, a ukupna vrijednost planiranih javnih nabavki sa izmjenama i dopunama iznosi 2.091.532.765 KM. Posljednja izmjena plana izvršena je 23. 12. 2024. godine (u kojoj je okvirni datum pokretanja postupka konkurentskog zahtjeva 29. 12. 2024), te je evidentno da se postupci pokrenuti nakon tog datuma (izuzev direktnih sporazuma) ne mogu provesti u godini za koju je Plan donesen i osigurana finansijska sredstva.

Pregled podataka dostavljenih iz Društva:

Vrsta postupka	Planirane nabavke		Provedene nabavke			Revidirani uzorak	
	Broj postupaka	Iznos u KM	Broj postupaka	Iznos u KM (bez PDV)	% u odnosu na plan	Broj postupaka	Iznos u KM
Direktni sporazum	961	4.253.220	815	1.573.113	37%	-	-
Otvoreni postupak	1.115	498.934.743	654	74.320.844	15%	25	19.140.976
Pregovarački postupak sa objavom obavj.	83	509.016.429	101	103.805.104	20%	8	125.218.993
Pregovarački postupak bez objave obavj.	23	197.833.560	14	127.253.846	64%	4	114.175.045
Konkurentski zahtjev	299	5.239.870	159	1.878.657	36%	1	35.000
Aneks II	14	613.550	0	0	0%	-	-
Posebni uslovi	41	449.625.458	16	210.583	0,05%	-	-
Nabavka uglja zavisna Društva	59	426.015.935	33	375.438.084	88%	5	157.344.260
Ukupno	2.595	2.091.532.765	1.792	684.480.231	33%	43	415.914.274

⁴³ Pravilnik broj: NO-35498/22-98./3. od 27. 12. 2022. godine i Izmjene i dopune Pravilnika broj: NO-18946/23-104./5. od 5. 6. 2023. godine

⁴⁴ Unutar kojeg se nalaze Služba ugovaranja i Služba za realizaciju ugovora

⁴⁵ Plan javnih nabavki broj: U-01-1722-1/24-42./6

Prema prezentovanim podacima iz Direkcije i podružnica Društva o provedenim postupcima javnih nabavki, realizacija Plana na 31. 12. 2024. godine ostvarena je 33%, odnosno manja je za 1.407.052.534 KM od planirane. Jedan od razloga slabe realizacije Plana jeste i taj što su pojedine nabavke pokrenute krajem godine, zbog čega je, radi trajanja procedure javne nabavke, realniji prikaz provedenih postupaka za 2024. godinu u prvom kvartalu 2025. godine. Stoga, prema podacima na 30. 4. 2025. godine, dostavljenih iz Sektora za komercijalne poslove, odnosno Službi za ugovaranje i Službe za realizaciju ugovora, je taj da je ukupno provedeno javnih nabavki u vrijednosti od **848.268.997 KM ili 41%**, što je više za 8% u odnosu na presjek sa 31. 12. 2024. godine. Ovi podaci ukazuju na to da Plan javnih nabavki nije zasnovan na stvarnim potrebama Društva u godini na koju se plan odnosi budući da su u njega uvrštene nabavke koje nisu ni pokrenute pa samim time ni realizovane. Navedeno se prvenstveno odnosi na kapitalne investicije koje se planiraju u velikim iznosima, a nabavke se ne realizuju. **Prema prezentovanim informacijama, ukupno je planirana 71 kapitalna investicija u iznosu od 592.361.958 KM, dok je realizovano samo 13 u iznosu od 230.438 KM.** Navodimo primjer nabavke „Projektovanje, isporuka opreme, izgradnje i puštanje u pogon HE Janjići po principu ključ u ruke“, procijenjene vrijednosti 122.000.000 KM, za koju je okvirno pokretanje postupka planirano 24. 1. 2024. godine. Nabavka je otkazana Odlukom od 16. 4. 2025. godine, zbog promijene okolnosti izvan uticaja investitora, odnosno problema u postupku eksproprijacije kod raspolaganja državnom imovinom.

Također, uvidom u dostavljene evidencije o provedenim javnim nabavkama utvrđena su značajna odstupanja u iskazanim vrijednostima, odnosno da nisu ažurne, zbog čega podaci na nivou Društva nisu jednoobrazni i daju različite podatke o zaključenim ugovorima i realizaciji ugovora iz različitih izvora, što se vidi u tabeli:

<i>Provedene javne nabavke u 2024. godini</i>		
Izvor	Broj provedenih postupaka	Iznos u KM (bez PDV-a)
Izveštaj o poslovanju ⁴⁶	2.870	1.336.935.306
Izveštaj sa portala AJN ⁴⁷	1.897	1.246.513.819
Podaci od podružnica i Direkcije	1.450	478.866.025
Sektor za komercijalne poslove	1.792	684.480.231

Podatak o zaključenim ugovorima iz Izveštaja o poslovanju u vrijednosti od 1.336.935.306 KM se odnosi i na nabavke koje su predviđene Planom za 2021. i 2023. godinu koje su realizovane u 2024. u iznosu od 83.172.271 KM, dok se na realizaciju Plana za 2024. godinu odnosi 1.244.008.043 KM.

Broj provedenih postupaka na 31. 12. 2024. godine, kao i iznos zaključenih ugovora iz Izveštaja o vrijednosti pojedinačnih ugovora za sve dobavljače sa portala Agencije za javne nabavke razlikuje se od dostavljenih podataka iz Izveštaja o poslovanju za 2024. godinu, od prezentovane dokumentacije Službi Sektora za komercijalne poslove, kao i pojedinačnih evidencija dostavljenih iz Direkcije i podružnica Društva. **Shodno navedenom, ne možemo utvrditi tačne vrijednosti realizacije Plana javnih nabavki u toku 2024. godine, s obzirom na to da postoje značajna odstupanja u iskazanim podacima iz različitih izvora.** Također, uzimajući u obzir date podatke o realizaciji, utvrđeno je da postoje značajna odstupanja u odnosu na planirano, najvećim dijelom zbog nerealizacije planiranih kapitalnih investicija. Navedeno nije u skladu sa članom 17. Zakona, prema kojem se plan nabavki izrađuje na osnovu stvarnih potreba i raspoloživih finansijskih sredstava. Obaveza svakog ugovornog organa je da transparentno i ekonomično troši svoja javna sredstva, odnosno da se namjena finansijskih sredstava predvidi i detaljno planira, te da se planirani postupci blagovremeno pokreću i realizuju u godini na koju se plan odnosi.

⁴⁶ Navedeni podatak iz Izveštaja o poslovanju odnosi se na 2.866 zaključenih ugovora u iznosu od 1.327.180.314 KM, te četiri postupka provedena za potrebe zavisnih društava po osnovu Odluka o dokapitalizaciji u iznosu od 9.754.992 KM.

⁴⁷ Podaci iz Izveštaja o vrijednosti pojedinačnih ugovora za sve dobavljače dostavljeni od Direkcije i podružnica Društva

Provedenom revizijom postupaka javnih nabavki utvrđene su sljedeće nepravilnosti:

- kod nabavke uglja za 2024. godinu za potrebe termoelektrana Kakanj i Tuzla Društvo je zaključivalo ugovore krajem 2023. i januaru 2024. godine, sa rudnicima u koncernu,⁴⁸ RMU „Banovići“ d.d. Banovići i „Lager“ d.o.o. Posušje. Ugovor sa RMU „Banovići“ zaključen na iznos od 100.751.040 KM sa PDV-om i „Lager“-om d.o.o. Posušje u visini od 81.867.240 KM, nakon provedenih postupaka javnih nabavki planiranih planom nabavki iz 2023. godine po utvrđenoj količini i cijeni.⁴⁹ Nabavka uglja vrši se na osnovu potreba i u skladu sa usvojenim Elektroenergetskim bilansom za 2024. godinu, koji je osnova za donošenje Plana poslovanja, te Plana nabavki potrebnog uglja. Pored navedenih ugovora Društvo je, zbog nedostatka isporuke uglja iz Koncerna, krajem 2024. godine provelo još tri postupka nabavke i zaključilo ugovore⁵⁰ sa RMU „Banovići“ d.d. Banovići, RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik i „Lager“ d.o.o. Posušje za dodatnih 460.000 tona uglja. Naime, Elektroenergetskim bilansom za 2024. godinu planirana je mjesečna količina od **150.000 tona za TE Kakanj**, a prema podacima iz Društva ostvarena mjesečna dinamika prijema uglja iz rudnika iz sastava Koncerna do avgusta 2024. godine iznosila je **81.800 tona**, zbog čega se pojavila potreba za dodatnim količinama uglja. Vlada FBiH je Zaključkom od 13. 8. 2024. godine odobrila Društvu nabavku dodatnih tona uglja za period 1. 10. 2024. – 31. 7. 2025. godine za realizaciju Elektroenergetskog bilansa u 2024. i 2025. godini. Prema dostavljenim podacima iz Društva po rudnicima „o realizaciji ugovora za nabavku uglja za 2024. godinu“ utvrđeno je da je isporučeno ukupno 4.197.426 tona uglja, od čega je utvrđeno da je od RMU „Banovići“ i „Lager“ d.o.o. Posušje isporučeno više od prvobitno ugovorenih godišnjih ugovora za ukupno 103.467 tona. Ukupna isporuka uglja u 2024. godini u odnosu na ukupno ugovorene količine sa svim rudnicima manja je za 1.179.047 tona, te manja za 402.574 tone u odnosu na ukupne potrebe po Elektroenergetskom bilansu. Uvidom u prezentovanu dokumentaciju i realizaciju ugovora, uočeno je da su isporuke uglja od pojedinih rudnika iz Koncerna mnogo manje od ugovorenih. Navodimo primjer za RMU „Kakanj“ gdje je ugovoreno 950.000 tona, a realizovano 636.529 tona i RMU „Abid Lolić“ gdje je ugovoreno 81.000 tona, a realizovano 47.773 tona. **Zbog loše realizacije kontinuiranih isporuka uglja od pojedinih rudnika iz Koncerna, a da ne bi bio ugrožen proces proizvodnje i da bi se osigurala neometana proizvodnja električne energije, tehnološke pare i toplotne energije u termoelektranama, kako je planirano Elektroenergetskim bilansom za 2024. godinu, Društvo je provelo nabavku dodatnih 460.000 tona uglja, iako je već zaključenim ugovorima s Koncernom definisano da se prodavač obavezuje da izvrši isporuku uglja u količini i rokovima kako je ugovoreno i u skladu sa Elektroenergetskim bilansom, i da odgovora za uredno izvršenje Ugovora. Navedeno je šire obrazloženo u dijelu izvještaja „Realizacija zaključenih ugovora o nabavkama“. Ne možemo potvrditi da je nabavka dodatnih količina uglja, iz septembra i novembra 2024. godine, bila u skladu sa definisanim mjesečnim potrebama i prethodno ugovorenim količinama, s obzirom na to da su početkom 2024. godine zaključeni ugovori na osnovu utvrđenih količina po Elektroenergetskom bilansu za 2024. godinu, a novi ugovori su potpisani u novembru 2024. godine za dodatnih 450.000 tona i u septembru 2024. za 10.000 tona.**

⁴⁸ Rudnici u koncernu Društva sa kojima su zaključeni ugovori: RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica (25.776.004 KM sa PDV-om), RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje (5.475.600 KM sa PDV-om), RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla (113.018.209 KM i 16.974.360 KM sa PDV-om), RMU „Brezja“ d.o.o. Breza (47.911.500 KM), RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik (94.454.100 KM i 1.426.230 KM sa PDV-om), RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj (107.865.517 KM sa PDV-om), RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik – Bila (11.751.480 KM sa PDV-om). Nabavka se vrši u skladu sa procedurom Nabavke robe /usluga/radova od zavisnih društava i shodno Planu nabavki koji sadrži nabavke po osnovu izuzeća po članu 10. i 86. Zakona o javnim nabavkama

⁴⁹ Za rudnike u koncernu i RMU „Banovići“ d.d. Banovići određena je cijena uglja za termoelektrane Odlukom Vlade FBiH u iznosu od 7,80 KM/GJ bez PDV-a za ugalj iz površinske eksploatacije i iz podzemne eksploatacije. Cijene uglja se diferenciraju u zavisnosti od kalorične vrijednosti uglja. Ugovorena cijena sa „Lager“ d.o.o. Posušje utvrđena u je visini od 10,97 KM/GJ bez PDV-a

⁵⁰ Ugovori zaključeni nakon provedenih pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja o nabavci, a planiranih Planom nabavki za 2023. i 2024. godinu (ovisno od nabavke) sa: RMU „Banovići“ d.d. Banovići za 50.000 tona uglja po cijeni od 7,80 KM/GJ bez PDV-a (5.612.490 KM sa PDV-om), sa „Lager“ d.o.o. Posušje za 400.000 tona po cijeni od 8,30 KM/GJ (63.222.120 KM sa PDV-om), te od RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik 10.000 tona po cijeni od 5,30 KM/GJ (713.115 KM sa PDV-om)

Dostavljena nam je dokumentacija⁵¹ o načinu formiranja i utvrđivanja cijena uglja od 10,97 KM/GJ i 8,30 KM/GJ, koja je veća od cijene utvrđene Odlukom Vlade za Koncern i RMU „Banovići“ d.d. Banoviće od 7,80 KM/GJ bez PDV-a. Cijena se formira na osnovu trenutnih uslova na tržištu i stanja u elektroenergetskom sistemu. Nabavke dodatnih tona uglja, pored već provedenih nabavki i zaključenih ugovora, nisu bile u skladu sa planiranim mjesečnim količinama u Elektroenergetskom bilansu za 2024. godinu;

- nabavka putničkog automobila – kombija za potrebe Podružnice HEN Jablanica, procijenjene vrijednosti 72.650 KM, izvršena je na osnovu otvorenog postupka javne nabavke od „Guma M“ d.o.o. Mostar.⁵² Članom 54. Zakona propisano je da tehničke specifikacije moraju svim ponuđačima omogućiti jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju. Revizijom je utvrđeno da unatoč formalnoj širini tehničke specifikacije, njihova kombinacija i zahtjevi ne omogućuju svim ponuđačima jednak i ne diskriminirajući pristup nadmetanju, te mogu upućivati na određenog ponuđača, prvenstveno zbog slijedećih karakteristika: snaga motora minimalno 110 kW, zapremina motora do 2.000 cm³, tonirana stražnja i bočna stakla, unutrašnjost vozila (tapacirung i sjedala) usklađene boje pretežno crne, zračni jastuci minimalno za vozača i suvozače naprijed. **Budući da je za ovu nabavku pristigla samo jedna ponuda, a tendersku dokumentaciju preuzelo osam ponuđača, i iako su tehničke specifikacije postavljene dosta široko, detaljnim navođenjem određenih tehničkih karakteristika i dodatne opreme, upućuju na favoriziranje određenog vozila, kako bi se pogodovalo ili kako bi se time isključili određeni privredni subjekti ili određeni proizvođači. Zbog navedenog smatramo da tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ne omogućuju svim ponuđačima jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju, kako nalaže član 54. Zakona o javnim nabavkama, što potvrđuje i činjenica da je pristigla samo jedna ponuda;**
- nabavka mjernih instrumenata lot 4 za ED Sarajevo, procijenjene vrijednosti 118.000 KM, pokrenuta je otvorenim postupkom. Članom 35. stav 3. Zakona propisano je da Obavještenje o nabavci mora sadržavati informacije u skladu s bitnim elementima iz tenderske dokumentacije. Provedenom revizijom uočeno je kako rok za dostavu ponuda i rok za otvaranje ponuda nisu identični u svim dokumentima postupka nabavke. U stavu 5. istog člana propisano je da prilikom pripreme tenderske dokumentacije, ugovorni organ dužan je da poštuje principe jednakog tretmana i nediskriminacije kandidata/ponuđača. Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je u tenderskoj dokumentaciji naveden rok za dostavu i otvaranje ponuda **25. 8. 2024. godine**, a u Odluci o pokretanju i u Obavještenju o nabavci je naveden datum **23. 8. 2024. godine**. Prijem i otvaranje ponuda je izvršeno 23. 8. 2024. godine, **odnosno datum koji nije bio naveden u tenderskoj dokumentaciji**. Također, uočeno je da je tendersku dokumentaciju preuzelo 25 potencijalnih ponuđača, ali je do krajnjeg roka za predaju ponuda pristigla samo jedna ponuda u iznosu od 117.947 KM, **koja je identična sa zahtjevima tehničke specifikacije**. Ponudu je dostavio ponuđač „MICOM BH“ d.o.o. Sarajevo koji, prema podacima s Portala javnih nabavki, već duži niz godina isporučuje mjerne instrumente za Društvo i podružnice. Tehnički zahtjevi/specifikacije za pojedinačne stavke i njihova usaglašenost tražena tenderskom dokumentacijom je identična ponuđenim stavkama za mjerne instrumente lot-a 4 u svim dijelovima ponude. Navedeno može ukazivati na pogodovanja jednom određenom ponuđaču, što nije u skladu sa odredbama člana 53. stav 5. Zakona u kojem je, između ostalog, navedeno da je ugovorni organ prilikom pripreme tenderske dokumentacije, dužan da poštuje principe jednakog tretmana i nediskriminacije kandidata/ponuđača;

⁵¹ Obrazloženje i analiza cijena uglja - Obrazloženje br. 02-28226-1/24 od 13. 8. 2024. godine i br. 02-33870-1/2023 od 5. 10. 2023. godine i način utvrđivanja procijenjene vrijednosti uglja

⁵² Pristigla je samo jedna ponuda u utvrđenom roku od „Guma M“ d.o.o. Mostar u iznosu od 72.500 KM, s kojom je i potpisan Ugovor 9. 12. 2024. godine

- Nabavka teretnog vozila sa nadogradnjom za ED Mostar, planirane procijenjene vrijednosti od 330.000 KM, provedena je na osnovu otvorenog postupka. Članom 54. Zakona propisano je da tehničke specifikacije moraju svim ponuđačima omogućiti jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju. Izvršenom revizijom utvrđeno je da su kod ovog postupka izvršene četiri izmjene i dopune tenderske dokumentacije u dijelu tehničkih specifikacija (samo u jednom danu su bile dvije izmjene tenderske dokumentacije) i do krajnjeg roka za predaju ponuda je pristigla samo jedna ponuda. Iako tehničke specifikacije ostavljaju dojam širine, strukturane su na način da mogu upućivati na određeno teretno vozilo i određenog ponuđača od kojih se posebno ističu slijedeće karakteristike: zaokretni momenat, boja vozila bijela, unutrašnje dimenzije sanduka i detaljni zahtjevi materijala rubnih profila sanduka, stranica, zidova i njegovog poda. Također, prvobitnim zahtjevom u tenderskoj dokumentaciji „zaokretni momenat“ je iznosio min 20 kNm i određena boja dizalice crvena, ali se naknadno izmjenama tenderske definisalo na iznos od min 19 kNm i bez definisane boje dizalice. Nakon otvaranja ponuda, pristigla je samo jedna od ponuđača „Palfinger BH“ d.o.o. Sarajevo, koji je ponudio vozilo između ostalog sa zaokretnim momentom od 19,6 kNm, vozilo bijele boje sa dizalicom crvene boje, sa tačnim dimenzijama sanduka definisanim tenderskom dokumentacijom. **Navedeno upućuje da tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ne omogućuju svim ponuđačima jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju, kako nalaže član 54. Zakona o javnim nabavkama, što potvrđuje i činjenica da je pristigla samo jedna ponuda;**
- tokom 2024. godine usluge obavljanja fizičko tehničke zaštite (najam opreme tehničke zaštite) ljudi i imovine Društva DOC-a (priključka i monitoringa sistema tehničke zaštite na dojavni centar agencije) sa intervencijom i održavanjem opreme u vlasništvu Društva obavljala je Grupa ponuđača „SOKO BH“ d.o.o. Tuzla, Agencija za zaštitu ljudi i imovine „SECURITAS“ d.o.o. Sarajevo, „FLEK“ d.o.o. Tuzla, „Middle point Elektronics“ d.o.o. Sarajevo, Agencija za zaštitu ljudi i imovine „POBJEDA – SIGURNOST“ d.o.o. Goražde i „CONDOR“ d.o.o. Zenica, a lider Konzorcija je „SOKO BH“ d.o.o. Tuzla, na osnovu zaključenog okvirnog sporazuma i pojedinačnih ugovora za tri godine ukupne vrijednosti 8.497.175 KM. Planom nabavki za 2024. godinu planirana je istovjetna nabavka ukupne procijenjene vrijednosti od 14.000.000 KM za period od tri godine. Okvirni sporazum zaključen je 10. 12. 2024. godine u vrijednosti od 13.994.971 KM nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke sa grupom ponuđača „SOKO BH“ d.o.o. Tuzla, Agencija za zaštitu ljudi i imovine „SEC ONE“ d.o.o. Sarajevo, „FLEK“ d.o.o. Tuzla, „Middle point Elektronics“ d.o.o. Sarajevo, Agencija za zaštitu ljudi i imovine „POBJEDA – SIGURNOST“ d.o.o. Goražde i „CONDOR“ d.o.o. Zenica, a lider Konzorcija je „SOKO BH“ d.o.o. Tuzla. Zakonom o javnim nabavkama u Poglavlju II - Provođenje postupka javne nabavke, članovima 50. i 44., kod kvalifikacije kandidata i ponuđača dozvoljeno je traženje stručne osposobljenosti, odnosno kvalifikacije osoba koje će vršiti usluge, naročito kvalifikacije lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga (ukupno 37 objekata za usluge fizičke zaštite), kao i uslove u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti kandidata/ponuđača. To bi povećalo sigurnost i kvalitetu pruženih usluga, kao i da je ponuđač pouzdan i sposoban da realizuje ugovor, s obzirom da se radi o nabavci značajne vrijednosti. Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da Društvo nije iskoristilo zakonsku mogućnost i tražilo stručnu/profesionalnu sposobnost lica koja će vršiti tražene usluge, budući da je njihova kvalifikacija od ključnog značaja za izvršenje usluga, a odnose se na lica sa odgovarajućim obukama i certifikatima i dokazima o stručnoj osposobljenosti, kao i dokaz u pogledu ekonomske i finansijske stabilnosti i sposobnosti ponuđača za izvršenje ugovora, budući da se radi o nabavkama koje su velikih vrijednosti (8.500.000 KM i 14.000.000 KM).⁵³

⁵³ Revizijom je također utvrđeno da se procijenjena vrijednost ugovora znatno povećala u odnosu na prethodni okvirni sporazum. Društvo je izvršilo provjeru tržišta i utvrdilo jedinične cijene usluge po satu (prethodna jedinična cijena utvrđena od 7,4 KM dok je cijena u novom ugovoru 15 KM)

Navedeno je značajno posebno jer se radi o konzorciju više firmi, a ova usluga ovisi od konkretnih ljudi koji obavljaju zaštitu, što utiče na osiguranje kvalitete usluge i zaštite sigurnosti objekta i lica, a ljudski faktor je ključan za kvalitetu. S tim u vezi dostavljena su nam samo rješenja Ministarstva unutrašnjih poslova⁵⁴ za vršenje poslova fizičke zaštite i tehničke zaštite i odobrenje za obavljanje poslova fizičke zaštite, sa područja kantona gdje se obavlja zaštita u svrhu potpisivanja ugovora sa odabranim dobavljačem.⁵⁵ Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda je definisano da ugovorni organ određuje i uslove finansijske sposobnosti ponuđača u slučaju kada je zadovoljenje tih uslova nužna osnova za ocjenu sposobnosti ponuđača za izvršenje određenog ugovora. U odnosu na prethodnu nabavku ovih usluga tenderskom dokumentacijom je tražena, između ostalog kod utvrđivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, potvrda da ponuđač ima uspješnu realizaciju najmanje dva ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični u odnosu na predloženi ugovor u prethodne tri godine i čija je ukupna vrijednost minimalno 400.000 KM bez PDV, dok je taj isti uslov u nabavci za period 2025-2027. povećan na minimalno 3.000.000 KM, u skladu sa članom 7. Uputstva. Ne zahtijevanje dokaza u tenderskoj dokumentaciji o stručnoj osposobljenosti, odnosno kvalifikaciji lica koja će vršiti usluge, kao i uslove u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđača može uticati na narušavanje opštih principa Zakona koje Ugovorni organ mora poštovati, kako bi se osigurale jednake mogućnosti svim ponuđačima da učestvuju u postupku javne nabavke, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, a u vezi sa predmetom nabavke i njegovom svrhom. Uslovi za kvalifikaciju ponuđača u dijelu ekonomske i finansijske sposobnosti, kao i tehničke i profesionalne sposobnosti, iako ključni za tender ovakvog obima i vrijednosti, nisu jasno definisani, što može dovesti u pitanje kvalitetu realizacije ove usluge, budući da zahtijevanje dokaza o profesionalnoj i finansijskoj sposobnosti ponuđača osigurava angažovanje kvalifikovanog osoblja i ponuđača, što je ključno za kvalitetu i sigurnost pruženih usluga.

Društvo je u skladu sa članom 35. stav 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu,⁵⁶ kao vlasnik hidroenergetskog objekta koji nema izgrađene riblje staze za nesmetanu migraciju riba, dužno nadoknaditi pričinjenu štetu korisniku ribolovnog prava na tom području, uz osiguranje kontinuiranog poribljavanja, a radi održavanja prirodne reprodukcije. U prethodnim godinama pokretani su otvoreni postupci javne nabavke autohtone riblje mlađi/ribe za poribljavanje ribolovnih zona voda sliva rijeke Neretve koji su poništavani po više osnova, te se od 2019. godine nisu se uspjeli okončati. Zbog navedenog, do 2024. godine protiv Društva su podnesene tužbe zbog neispunjenja zakonskih obaveza poribljavanja zbog čega su, zaključno za 2023. godinom potpisani sporazumi o isplati finansijskih sredstava sa udruženjima ribolovaca, kako bi se izbjegli dodatni troškovi (kamate i sudski troškovi). U Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2020. i 2022. godinu, data je preporuka da se poduzmu dodatne aktivnosti kako bi se nabavke riblje mlađi/ribe mogle realizovati i kako bi se izvršilo poribljavanje u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu, te kako bi se izbjegle eventualne tužbe protiv Društva. Naime, Društvo je poduzelo određene aktivnosti po ovom osnovu te je u decembru 2023. godine uputilo Upit Agenciji za javne nabavke o primjeni Zakona, a u vezi nabavke riblje mlađi.⁵⁷ Na osnovu odgovora Agencije u kojem je navedeno, između ostalog, da je da je sektorski ugovorni organ izuzet od primjene Zakona za ugovore koji su zaključeni u svrhe koje ne uključuju obavljanje njihove djelatnosti donesena interna procedura koja definiše postupke nabavke roba i usluga izuzetih od Zakona o javnim nabavkama.

⁵⁴ Dostavljeno E-mailom 28. 8. 2025. godine

⁵⁵ U skladu sa Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (Poglavlje III), a na osnovu utvrđenih uslova i načina osnivanja agencija, kantonalno tijelo unutrašnjih poslova prema sjedištu agencije izdaje odobrenje za rad. Jedan od uslova osnivanja agencija je, između ostalog, da je za rad potrebno najmanje pet lica za fizičku zaštitu, a za obavljanje fizičke i tehničke zaštite najmanje devet. Poslove zaštite mjerodavnosti agencije mogu obavljati lica koja posjeduju sertifikat za obavljanje poslova zaštite, a koji se u skladu sa podzakonskim aktom mora obnavljati svako dvije godine

⁵⁶ „Sl. novine FBiH“, broj: 64/04, 10/25

⁵⁷ Odgovor AJN broj: 02-02-1-2471-2/23 od 19. 12. 2023. godine

Tokom 2024. i za 2025. godinu nije bilo moguće provesti ovu nabavku jer, kako nalaže član 10. Zakona o slatkovodnom ribarstvu, korisnici ribolovnog prava, obavezni su Društvu dostaviti Godišnji program unapređenja ribarstva, kao i saglasnost Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog kantonalnog ministarstva, odnosno nadležnih organa lokalne samouprave na taj program, najkasnije do kraja prethodne godine za tekuću.⁵⁸ S obzirom na to da određeni korisnici ribolovnih prava nisu dobili potrebnu saglasnost Federalnog ministarstva na godišnje planove, nisu ih mogli dostaviti u Društvo, zbog čega se nije pristupilo provedbi ove nabavke. Društvo se Zahtjevom od 14. 3. 2025. godine obratilo Federalnom ministarstvu da se očituje po predmetnoj problematici i dodatno angažira kako bi se riješio problem koji ograničava provođenje postupka nabavke zbog nedostajućih dokumenata. Do okončanja revizije odgovor na Zahtjev nije dostavljen.

Realizacija zaključenih ugovora o nabavkama

Kako je prethodno navedeno, realizacija nabavki uglja od Koncerna nije realizovana u ugovorenim količinama i ugovorenim rokovima, zbog čega je Društvo moralo provesti dodatna tri postupka nabavke uglja u ukupnoj količini od 460.000 tona, u vrijednosti od 59.442.500 KM. Odredbama zaključenih ugovora sa Koncernom utvrđeno je da je dobavljač odgovoran za uredno izvršenje ugovora i isporuku uglja u ugovorenim količinama u periodu od godinu dana, a ispunjenje obaveza regulisano je Zakonom o obligacionim odnosima. Članom 17. stav 1) Zakona o obligacionim odnosima propisano je da su učesnici u obligacionom odnosu dužni izvršiti svoju obavezu, kao i da su odgovorni za njeno ispunjenje. Također, nabavke uglja su provedene u skladu sa Planom nabavki koji je sačinjen u skladu sa Procedurom za nabavku robe i usluga od zavisnih društava. Procedurom je propisan način donošenja plana nabavki, odnosno da su rukovodilac Sektora za proizvodnju, rukovodilac Sektora za distribuciju, rukovodilac Sektora za zavisna i povezana društva i rukovodilac Organizacijske jedinice za kapitalne investicije dužni, na osnovu ukupnih potreba sa direktorima Zavisnih društava, u roku od 7 dana od usvaja plana poslovanja razmotriti mogućnost Zavisnih društava za isporuku uglja i na osnovu toga sačiniti specifikacije roba i usluga koje postaju sastavni dio Plana nabavki. S obzirom na to da nabavka uglja od Koncerna nije realizovana u ugovorenim količinama i rokovima od zavisnih društava, Društvo je moralo provesti dodatne nabavke uglja, **što je imalo za posljedicu dodatne troškove za Društvo. Neispunjenje ugovornih obaveza predstavlja kršenje odredbi zaključenih ugovora u dijelu ugovorenih količina i rokova. To nije u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, zaključenih ugovora, te Procedurom za nabavku robe i usluga od zavisnih društava kod utvrđivanja mogućnosti zavisnih društava za isporuku uglja.**

Na osnovu izvršene revizije konstatovano je da je Društvo u toku godine realizovalo samo 41% planiranih javnih nabavki, što ukazuje na to da on nije izrađen na realnim osnovama, odnosno donesen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kojim je propisano da se plan nabavki izrađuje na osnovu stvarnih potreba i raspoloživih finansijskih sredstava, te da mora biti realan i ostvariv kako bi se osiguralo njegovo provođenje bez značajnih odstupanja. Također, nismo mogli utvrditi tačnu vrijednost realizacije Plana javnih nabavki za 2024. godinu, s obzirom na to da postoje značajna odstupanja informacija u iskazanim vrijednostima zaključenih ugovora iz različitih izvora. Pored navedenog, kod provedenih javnih nabavki teretnog (330.000 KM), putničkog vozila (72.500 KM), i nabavke mjernih instrumenata lot 4 za ED Sarajevo (117.947 KM) Društvo nije postupalo u skladu sa Zakonom u dijelu definisanja tehničkih specifikacija u tenderskoj dokumentaciji kako bi se svim ponuđačima omogućio jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju, a kod pojedinih postupaka nisu ispoštovani rokovi propisani tenderskom dokumentacijom. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji nije sistematizovano radno mjesto službenika za javne nabavke, iako su za to ispunjeni potrebni preduslovi.

⁵⁸ Godišnjim programom unapređenja ribarstva, između ostalog, propisuju se i plan poribljavanja prema količinama i vrstama ribe i novčana sredstva za realizaciju plana

Osim navedenog, nakon zaključenja ugovora o nabavci kod pojedinih nabavki uglja zavisnih društava nisu ispoštovani rokovi, niti količine po zaključenim ugovorima, zbog čega se pristupilo nabavkama dodatnih količina uglja, pored već ugovorenih. Nabavke dodatnih količina uglja Društvo je vršilo u cilju ostvarenja proizvodnje električne energije definisane elektroenergetskim bilansom za 2024. godinu, iako su prethodno zaključeni ugovori sa rudnicima Koncerna koji nisu isporučili ugovorene količine. Neispunjenje ugovornih obaveza nije u skladu sa odredbama člana 17. stav 1) Zakona o obligacionim odnosima i odredbama zaključenih ugovora.

Preporuke:

- *Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji sistematizovati radno mjesto službenika za javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;*
- *plan javnih nabavki donositi u skladu sa stvarnim potrebama i raspoloživim sredstvima, kako bi se osigurala njegova dosljedna i efikasna realizacija, te uspostaviti adekvatnu evidenciju praćenja realizacije plana na razini Društva;*
- *U potpunosti primjenjivati odredbe Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata prilikom provođenja postupaka javnih nabavki u dijelu minimalnih zahtjeva sposobnosti ponuđača, poštovanja utvrđenih rokova tenderskom dokumentacijom, definisanja tehničkih specifikacija kako bi se omogućio jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju, te osigurati dosljednu primjenu odredbi zaključenih ugovora sa dobavljačima kako nalaže Zakon o obligacionim odnosima.*

10. SUDSKI SPOROVI

Na osnovu prezentiranih izvještaja, protiv Društva je pokrenuto ukupno 596 sudskih sporova u iznosu od 210.906.518 KM. Pregled kretanja rezervisanja je prezentiran u tabeli:

Ukupan broj sporova	Ukupan iznos tužbi (KM)	Prethodna rezervisanja (KM)	Isplate u toku godine (KM)	Otpust rezervisanja (KM)	Rezervisanje u tekućoj godini (KM)	Stanje na 31. 12. 2024. (KM)
596	210.906.518	48.355.750	2.332.346	5.163.632	8.321.376	49.181.148

U skladu sa Odlukom Uprave o primjeni MRS-a 37 - Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva u pravnim sporovima u kojima je Društvo tuženo, Izvršni direktor za pravne poslove i ljudske resurse i Izvršni direktor za ekonomske poslove su nakon prikupljenih podataka iz svih organizacionih dijelova, sačinili Prijedlog rezervisanja po sudskim sporovima u skladu sa MRS-om 37 - Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva od 3. 2. 2025. godine, koji je Uprava usvojila. Prema prezentiranim informacijama, ukupno je 596 sporova pokrenutih protiv Društva ukupne vrijednosti 210.906.518 KM za koje je izvršena procjena rezervisanja na osnovu analize svih faktora koji utiču na ishod postupka (po prvostepenim presudama ili rješenjima koja su donesena u korist tužitelja, ako se očekuje negativan ishod spora, te po procjenama u bilo kojoj fazi postupka ako se očekuje da će spor biti presuđen u korist tužitelja) i na osnovu koje je izvršeno rezervisanje za ukupno 132 spora. Rezervisanja nisu izvršena za dio sudskih sporova po kojima je donesena presuda u korist Društva i po kojima je procjena da su bez osnove i da će biti riješeni u korist Društva. Procijenjeni ukupni iznos rezervisanja na 31. 12. 2024. godine je u iznosu od 49.181.148 KM od kojih se najznačajniji iznos od 31.727.381 KM odnosi na rezervisanja po sporu sa konzorcijem Strabag AG Austria i Končar d.d. Zagreb po kojem je u toku 2024. godine izvršeno rezervisanje u iznosu od 3.600.000 KM. Najznačajniji sporovi protiv Društva su tužbe pokrenute od: Jadran Kapital d.d. Split, Hrvatska i ostali (vrijednost spora 125.000.000 KM) i konzorcij Strabag AG Austria i Končar d.d. Zagreb na realizaciji projekta HE Vranduk (vrijednost spora 20.076.947 EUR).

Po vrijednosno najznačajnijem sporu Društva, u iznosu od 125.000.000 KM tužitelja Jadran Kapital d.d. Split i ostali, a prema tužbenom zahtjevu za poništavanje Odluka Skupštine Društva (Odluka o donošenju revidiranog plana poslovanja za period 2021. – 2023. godina, Odluka o pretvorbi uplaćenih a neopravdanih avansa zavisnim društvima – rudnicima uglja u dugoročne pozajmice i Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima – rudnicima uglja), presudom Općinskog suda u Sarajevu od 10. 2. 2023. godine odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja, te u skladu sa navedenim nisu obračunata rezervisanja po ovom postupku. U toku je žalbeni postupak tužitelja koji se vodi na Kantonalnom sudu u Sarajevu.

Konzorcij Strabag AG Austrija i Končar d.d. Zagreb su pokrenuli arbitražni postupak 2018. godine u iznosu od 20.076.947 EUR-a, a koji se odnosi na realizaciju projekta HE Vranduk. Društvo je uputilo odgovor na tužbu sa protiv tužbom u iznosu od 31.697.264 EUR-a zbog štete nastale radi nerealizacije projekta i izmakle dobiti. Arbitražno vijeće je u decembru 2021. godine donijelo odluku u korist tužitelja, a Društvo je angažovalo pravne eksperte radi pribavljanja nezavisnih stručnih mišljenja. Prema mišljenju advokatskih timova Arbitražno vijeće je pri donošenju odluke propustilo da pravilno primjeni tumačenje ugovora, slobodu ugovaranja i druge norme pozitivnih zakonskih propisa. S tim u vezi, angažovana su advokatska društva i pokrenuti postupci pred sudom u Briselu za poništenje i Kantonalnom sudu u Sarajevu za nepriznavanje arbitražne odluke. Sud u Briselu je 29. 9. 2023. godine donio presudu kojom se odbija zahtjev za poništenje arbitraže. Dopisom Kantonalnog suda u Sarajevu od 23. 12. 2024. godine Društvo je obaviješteno da je Strabag AG podnio prijedlog za priznavanje arbitražne odluke, te je u zakonskom roku, a putem ovlaštenih zastupnika - advokatskog društva Martinović i Partneri, podnijelo prijedlog da se odbije priznavanje arbitražne odluke. Odluka po sudskom postupku nije donesena do pripreme ovog izvještaja. Od ukupnog iznosa rezervisanja na 31. 12. 2024. godine najznačajniji iznos od 31.727.381 KM se odnosi na navedeni sudski spor.

11. KOMENTARI NA NACRT IZVJEŠTAJA

Na dostavljeni Nacrt izvještaja o izvršenoj finansijskoj reviziji za 2024. godinu Društvo je 14. 8. 2025. godine dostavilo komentar, uz dodatnu dokumentaciju.

Obrazloženja su data na nalaze i preporuke u vezi sa: planom poslovanja, usklađivanjem internih akata sa Granskim kolektivnim ugovorom, usvajanjem Izvještaja o poslovanju za 2024. godinu, ispravkom vrijednosti potraživanja od RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica, brojem aktivnih računa i kriterijima za deponovanje sredstava, otplatom kreditnih obaveza prema konzorciju banaka, sistematizovanjem radnog mjesta službenika za javne nabavke, planom javnih nabavki, izvještajima o provedenim postupcima javnih nabavki, kalkulacijom cijene za nabavku dodatnih količina uglja od RMU „Banovići“ d.o.o. Banovići, te provedenim postupcima javnih nabavki koji se odnose na nabavke usluga obavljanja fizičko-tehničke zaštite ljudi i imovine; putničkog automobila – kombija za potrebe podružnice HEN Jablanica; mjernih instrumenata lot 4 za ED Sarajevo i na nabavku teretnog vozila za sa nadogradnjom za ED Mostar.

Uvažene su i inkorporirane u konačan Izvještaj ispravke tehničkih grešaka, te obrazloženja koja se odnose na: usklađivanje internih akata sa Granskim kolektivnim ugovorom i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2024. godinu s obzirom na to da su dostavljeni interni akti i odluka Skupštine o usvajanju izvještaja koji su razmatrani i usvojeni nakon obavljene konačne revizije. Također, prihvaćeno je obrazloženje o broju i vrijednostima provedenih postupaka javnih nabavki, kao i obrazloženje za kalkulaciju cijene za nabavku dodatnih količina uglja od RMU „Banovići“ d.o.o. Banovići jer su dostavljeni dodatni izvještaji o provedenim postupcima javnih nabavki i informacije o kalkulaciji cijene za nabavku uglja od RMU „Banovići“ d.o.o. Banovići.

Djelimično je prihvaćen komentar u vezi s brojem aktivnih računa i kriterijima za deponovanje sredstava, s obzirom na to da je dostavljen Izvještaj o računima poslovnog subjekta u kojem je prezentovan broj aktivnih računa, koji je inkorporiran u konačan Izvještaj.

Međutim, internim aktom nisu definisani kriteriji za deponovanje sredstava kako je to propisano članom 12. Pravilnika o finansijskom poslovanju. Također, za provedene postupke javnih nabavki koji se odnose na nabavku usluga obavljanja fizičko-tehničke zaštite ljudi i imovine i nabavku putničkog automobila – kombija za potrebe podružnice HEN Jablanica, obrazloženja su djelimično prihvaćena na način da su izvršene dopune u tekstualnom dijelu Izvještaja kojima se preciznije navode aktivnosti na provođenju postupaka ovih nabavki, što nije uticalo na izmjene nalaza.

Za obrazloženja koja nisu prihvaćena jer nisu prezentovane nove činjenice, niti je dostavljena dokumentacija koja bi uticala na izmjene nalaza, dajemo sljedeća pojašnjenja:

- u komentaru koji se odnosi na plan poslovanja Društvo je navelo da je Uprava razmatrala rezultate poslovanja za prvih devet mjeseci te da je zaključak bio da se nisu stekli neophodni uslovi za revidiranje plana poslovanja.

Međutim, utvrđena su značajna odstupanja ostvarenog u odnosu na planirano s obzirom na to da je ostvaren gubitak za devet mjeseci 2024. godine u iznosu od 38.388.667 KM, a za 2024. u iznosu od 57.962.880 KM, dok je planirana dobit od 893.489 KM, što ukazuje na to da je plan trebalo revidirati u skladu sa članom 24. Zakona o javnim preduzećima u FBiH;

- u komentaru koji se odnosi na plan javnih nabavki navedeno je da je plan za 2024. godinu zasnovan na potrebama Društva koje su proistekle iz plana poslovanja, te su opisane okolnosti zbog kojih nije došlo do realizacije javnih nabavki, kao što su npr. zabrana raspolaganja državnom imovinom, neizdavanje ili neblagovremeno izdavanje dozvola i slično, koje se najvećim dijelom odnose na kapitalne investicije.

Međutim, utvrđena su značajna odstupanja u odnosu na planirano s obzirom na to da je u toku godine realizovano samo 41% planiranih javnih nabavki, što ukazuje na to da plan nije pripremljen na realnim osnovama, a od ukupno planiranih kapitalnih investicija u iznosu od 592.361.958 KM realizovano je samo 230.438 KM;

- za nabavku mjernih instrumenata lot 4 ED Sarajevo Društvo je u komentaru navelo da su tehničke specifikacije predstavljale minimalne tehničke zahtjeve koji su definisani u skladu sa potrebama krajnjih korisnika na terenu, a da je tehnička greška u datumu koji je naveden na otvaranju ponuda.

Međutim, tendersku dokumentaciju je preuzelo 25 potencijalnih ponuđača, od kojih je zaprimljena samo jedna ponuda u kojoj su tehnički zahtjevi/specifikacije za pojedinačne stavke i njihova usaglašenost tražena tenderskom dokumentacijom identični ponuđenim stavkama za mjerne instrumente lota 4 u svim dijelovima ponude, što može ukazivati na pogodovanje jednom određenom ponuđaču;

- za nabavku teretnog vozila sa nadogradnjom za ED Mostar navedeno je da je uočeno da tenderska dokumentacija ne bi mogla ispuniti zahtjeve za dizanje stubova od 12 metara, te da su u tom smislu vršene izmjene tehničkih karakteristika, i da je trebalo da zaokretni momenat krana bude veći.

Međutim, konstatovano je da su kod ovog postupka izvršene četiri izmjene i dopune tenderske dokumentacije u dijelu tehničkih specifikacija i da je pristigla samo jedna ponuda, pri čemu je ponuđač ponudio vozilo sa tačnim dimenzijama sanduka definisanim tenderskom dokumentacijom, što može ukazivati na pogodovanje jednom određenom ponuđaču.

Dostavljene su i informacije o preduzetim ostalim aktivnostima na osnovu datih preporuka koje se odnose na ispravku vrijednosti potraživanja od RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica, otplatu kreditnih obaveza prema konzorciju banaka i sistematizovanje radnog mjesta službenika za javne nabavke, koje nisu uticale na date nalaze u Izvještaju.



S tim u vezi, u obrazloženju koje se odnosi na ispravku vrijednosti potraživanja od RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica Društvo je navelo da je tokom 2025. godine vršilo redovno mjesečno otpisivanje potraživanja starijih od godine dana od navedenog povezanog pravnog lica na osnovu izvještaja o otpisu potraživanja usvojenih od Uprave i Nadzornog odbora i internih akata kojima se uređuje praćenje i otpis potraživanja. U konačan Izvještaj je inkorporirana informacija koja se odnosi na otplatu obaveza prema konzorciju banaka s obzirom na to da je dostavljena potvrda ASA banke o izmirenju duga od 28. 8. 2025. godine. Za sistematizovanje radnog mjesta službenika za javne nabavke Društvo je navelo da će poduzeti aktivnosti da se dopuni sistematizacija radnih mjesta u smislu definisanja radnog mjesta službenika za javne nabavke, za radnike koji obavljaju te poslove.

Reviziju Javnog preduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo obavio je revizorski tim u sastavu: Edin Branković – vođa tima, Nina Šunjić – članica tima, i Ivan Vladić – član tima.

Vođa tima

Edin Branković, s. r.

**Rukovoditeljica Sektora
za razvoj, metodologiju i upravljanje
kvalitetom**

Mia Buljubašić, s. r.

**Rukovoditeljica Sektora
za finansijsku reviziju preduzeća u većinskom
državnom vlasništvu**

Belma Mušinović, s. r.

V. PRILOZI

- 1. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI**
- 2. IZJAVA RUKOVODSTVA**

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Novo Sarajevo, VILSONOVO ŠETALIŠTE 15

Sjedište i adresa pravnog lica

Proizvodnja električne energije

Djelatnost

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH

Naziv banke

1549212003366506

Broj računa

4200225150005

Identifikacioni broj za direktne poreze

200225150005

Identifikacioni broj za indirektne poreze

35.11

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

079

Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA (BILANS STANJA)

na dan 31.12.2024. godine

- u KM -

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA				
A.	Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)		001	2.550.522.078	2.801.424.746
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		002	2.129.684.968	2.398.180.955
1.1.	Zemljište		003	85.279.363	85.011.033
1.2.	Građevinski objekti		004	1.219.954.778	1.250.862.834
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		005	624.103.775	601.917.150
1.4.	Transportna sredstva		006	4.982.197	3.470.941
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		007	904.308	930.078
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		008	194.460.547	455.988.919
2.	Imovina s pravom korištenja (010 do 013)		009	1.056.502	1.473.453
2.1.	Zemljište		010		
2.2.	Građevinski objekti		011		
2.3.	Postrojenja i oprema		012	1.056.502	1.473.453
2.4.	Nematerijalna imovina		013		
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		014		
4.	Nematerijalna imovina (016 do 019)		015	10.488.177	9.323.319
4.1.	Kapitalizirana ulaganja u razvoj		016		
4.2.	Koncesije, patenti, licence i druga prava		017	3.788.704	4.587.491
4.3.	Ostala nematerijalna imovina		018	6.699.473	4.735.828
4.4.	Nematerijalna imovina u pripremi		019		

100369899

Kontrolni broj: 100369899

str. 1 od 4



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
5.	Biološka imovina		020	49.504	49.504
6.	Ulaganja u zavisne subjekte		021	304.928.233	292.480.099
7.	Ulaganja u pridružene subjekte		022	1.950.186	1.950.186
8.	Ulaganja u zajedničke poduhvate		023		
9.	Goodwill		024		
10.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)		025	5.060	5.060
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		026		
10.2.	Obveznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti		027	5.060	5.060
11.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		028	94.143.005	89.556.037
11.1.	Depoziti kod banaka		029		
11.2.	Dati krediti		030	93.966.980	89.556.037
11.3.	Obveznice		031		
11.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		032	176.025	
12.	Potraživanja po finansijskim najmovima		033		
13.	Ostala imovina i potraživanja		034	8.216.443	8.406.133
B.	Odgođena porezna imovina		035	5.976.901	5.572.675
C.	Kratkoročna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)		036	586.489.607	500.352.904
1.	Zalihe (038 do 042)		037	135.451.011	125.420.789
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		038	106.497.604	104.357.828
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		039		
1.3.	Gotovi proizvodi		040		
1.4.	Roba		041	18.980	10.092
1.5.	Dati avansi		042	28.934.427	21.052.869
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		043		
3.	Ugovorna imovina		044		
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)		045	157.645.881	117.830.832
4.1.	Kupci - povezane strane		046	6.307.496	6.167.121
4.2.	Kupci u zemlji		047	149.744.750	109.741.940
4.3.	Kupci u inostranstvu		048	1.593.635	1.921.771
5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		049	212.957.410	169.102.299
5.1.	Depoziti kod banaka		050	201.058.188	151.718.436
5.2.	Dati krediti		051	11.899.222	17.383.863
5.3.	Obveznice		052		
5.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		053		
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima		054		
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz izvještaj o dobiti ili gubitku		055		



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
8.	Derivatni finansijski instrumenti		056		
9.	Novac i novčani ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)		057	33.395.585	49.351.964
10.	Akontacije poreza na dobit		058	13.248.874	12.166.638
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		059	33.790.846	26.480.382
D.	UKUPNO IMOVINA (001+035+036)		060	3.142.988.586	3.307.350.325
E.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		061	2.091.621.824	2.250.572.967
F.	UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)		062	5.234.610.410	5.557.923.292
	KAPITAL				
1.	Vlasnički kapital (102-103+104+105+106)		101	2.236.964.411	2.236.964.411
1.1.	Dionički kapital		102	2.236.964.411	2.236.964.411
1.2.	Otkupljene vlastite dionice		103		
1.3.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104		
1.4.	Državni kapital		105		
1.5.	Ostali oblici vlasničkog kapitala		106		
2.	Dionička premija		107		
3.	Rezerve (109+110)		108	431.294.539	589.156.513
3.1.	Statutarne rezerve		109		
3.2.	Ostale rezerve		110	431.294.539	589.156.513
4.	Revalorizacije rezerve (112+113+114)		111		
4.1.	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu		112		
4.2.	Revalorizacije rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		113		
4.3.	Ostale revalorizacije rezerve		114		
5.	Dobit (116+117)		115		173.931.837
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		116		173.931.837
5.2.	Dobit tekućeg perioda		117		
6.	Gubitak (119+120)		118	60.953.664	331.793.812
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		119		
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		120	60.953.664	331.793.812
7.	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)		121	2.607.305.286	2.668.258.949
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		122		
A.	UKUPNO KAPITAL (121+122)		123	2.607.305.286	2.668.258.949
	OBAVEZE				
B.	Dugoročne obaveze (125+130+131+132)		124	269.378.754	327.582.639
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126+127+128+129)		125	109.606.708	144.931.770
1.1.	Obaveze po uzetim kreditima		126	108.942.399	143.840.537



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.2.	Obaveze po osnovu najmov		127	664.309	1.091.233
1.3.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		128		
1.4.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		129		
2.	Odgodeni prihod		130	51.235.725	56.134.900
3.	Rezervisanja		131	108.532.426	126.506.537
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		132	3.895	9.432
C.	Odgodene porezne obaveze		133		
D.	Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)		134	266.304.546	311.508.737
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136+137+138+139+140+141)		135	120.121.344	177.986.099
1.1.	Obaveze prema dobavljačima		136	47.122.114	91.369.929
1.2.	Ugovorne obaveze		137	38.218.352	37.806.738
1.3.	Obaveze po uzetim kreditima		138	34.359.727	48.413.831
1.4.	Obaveze po osnovu najmov		139	418.753	393.026
1.5.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		140		
1.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		141	2.398	2.575
2.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		142		
3.	Derivatni finansijski instrumenti		143		
4.	Odgodeni prihod		144	13.677.677	13.677.677
5.	Rezervisanja		145		
6.	Obaveze za porez na dobit		146		
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		147	132.505.525	119.844.961
E.	UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)		148	535.683.300	639.091.376
F.	UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)		149	3.142.988.586	3.307.350.325
G.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		150	2.091.621.824	2.250.572.967
H.	UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)		151	5.234.610.410	5.557.923.292

Sarajevo-Nov

Mjesto i datum

VUK (ADEM) MENSUDA

Certificirani računovoda

CR-4676/5

Broj licence

dr. sci. Sanel Buljubašić

Direktor

M.P.

Kontrolni broj: 100369899

str. 4 od 4



JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Naziv pravnog lica
Sarajevo-Novo Sarajevo, VILSONOVO ŠETALIŠTE 15
Sjedište i adresa pravnog lica

Proizvodnja električne energije
Djelatnost
Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
Naziv banke

1549212003366506
Broj računa

4200225150005
Identifikacioni broj za direktne poreze
200225150005
Identifikacioni broj za indirektne poreze

35.11
Šifra djelatnosti po KDBiH 2010
079
Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD
(BILANS USPJEHA)
za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

- u KM -

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	BILANS USPJEHA				
A.	Prihodi iz ugovora s kupcima (202+206+210)		201	1.227.023.371	1.139.628.124
1.	Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama (203 do 205)		202	19.597.851	16.871.365
1.1.	Prihodi od prodaje robe		203		
1.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		204	19.429.627	16.725.097
1.3.	Prihodi od pruženih usluga		205	168.224	146.268
2.	Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu (207 do 209)		206	1.194.617.230	1.097.697.866
2.1.	Prihodi od prodaje robe		207		
2.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		208	1.152.036.411	1.065.459.296
2.3.	Prihodi od pruženih usluga		209	42.580.819	32.238.570
3.	Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na inostranom tržištu (211 do 213)		210	12.808.290	25.058.893
3.1.	Prihodi od prodaje robe		211		
3.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		212	12.808.290	25.058.893
3.3.	Prihodi od pruženih usluga		213		
B.	Ostali prihodi i dobici (215+230+241+242+243+244+245+246+247+251)		214	53.901.501	26.260.049
1.	Dobici od dugoročne nefinansijske imovine (216 do 229)		215	252.859	150.096
1.1.	Neto dobici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		216	252.859	150.096

1179886912

Kontrolni broj: 1179886912

str. 1 od 5



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.2.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		217		
1.3.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nije bilo postojećih revalorizacionih rezervi		218		
1.4.	Neto dobiti od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		219		
1.5.	Neto povećanja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti		220		
1.6.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		221		
1.7.	Neto dobiti od otuđenja nematerijalne imovine		222		
1.8.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		223		
1.9.	Neto dobiti od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		224		
1.10.	Neto dobiti od otuđenja biološke imovine		225		
1.11.	Neto povećanja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		226		
1.12.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti biološke imovine		227		
1.13.	Neto dobiti od dugoročne imovine namijenjene prodaji		228		
1.14.	Ostali netto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine		229		
2.	Dobici od finansijske imovine (231 do 240)		230		
2.1.	Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po amortizovanom trošku		231		
2.2.	Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		232		
2.3.	Neto dobiti od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku		233		
2.4.	Neto dobiti od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		234		
2.5.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku		235		
2.6.	Neto povećanja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		236		
2.7.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		237		
2.8.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		238		
2.9.	Neto dobiti od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela		239		
2.10.	Ostali netto dobiti od finansijske imovine		240		
3.	Neto otpuštanja rezervisanja		241		
4.	Neto dobiti od trgovanja derivatima		242		
5.	Prihodi od prodaje materijala, neto		243	1.118.569	650.285
6.	Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha		244	5.504.262	1.402.280
7.	Prihodi od dividendi		245	500.000	500.000

Kontrolni broj: 1179886912

str. 2 od 5



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
8.	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		246		
9.	Finansijski prihodi (248+249+250)		247	11.150.802	10.290.118
9.1.	Prihodi od kamata		248	10.911.707	8.893.350
9.2.	Neto pozitivne kursne razlike		249	26.709	1.243.291
9.3.	Ostali finansijski prihodi		250	212.386	153.477
10.	Ostali prihodi i dobici		251	35.375.009	13.267.270
C.	Ukupno prihodi (201+214)		252	1.280.924.872	1.165.888.173
D.	Poslovni rashodi (254+255+256+257+258+262+269+270)		253	1.306.910.856	1.217.523.074
1.	Nabavna vrijednost prodane robe		254	268.038.109	197.110.324
2.	Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+) / (-)		255		
3.	Troškovi sirovina i materijala		256	503.762.200	469.084.470
4.	Troškovi energije i goriva		257	11.717.349	10.698.099
5.	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (259 do 261)		258	198.043.746	193.039.069
5.1.	Bruto plaće zaposlenih		259	146.649.137	145.495.777
5.2.	Ostale naknade zaposlenih		260	50.546.174	46.728.428
5.3.	Troškovi ostalih angažovanih fizičkih lica, uključujući članove odbora		261	848.435	814.864
6.	Amortizacija (263 do 268)		262	144.675.073	169.062.138
6.1.	Nekretnine, postrojenja i oprema		263	141.160.019	166.557.549
6.2.	Investicijske nekretnine		264		
6.3.	Imovina s pravom korištenja		265	424.791	191.373
6.4.	Nematerijalna imovina		266	3.090.263	2.313.216
6.5.	Biološka imovina		267		
6.6.	Ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora sa kupcima		268		
7.	Troškovi primljenih usluga		269	115.009.870	113.296.519
8.	Ostali poslovni rashodi i troškovi		270	65.664.509	65.232.455
E.	Ostali rashodi i gubici (272+287+298+299+300+301+302+303+304+308)		271	31.976.896	275.945.252
1.	Gubici od dugoročne nefinansijske imovine (273 do 286)		272	808.648	123.666.273
1.1.	Neto gubici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		273		
1.2.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		274	808.648	568.554
1.3.	Neto gubici od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postojećih revalorizacionih rezervi		275		
1.4.	Neto gubici od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		276		
1.5.	Neto smanjenja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti		277		
1.6.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		278		
1.7.	Neto gubici od otuđenja nematerijalne imovine		279		
1.8.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		280		

Kontrolni broj: 1179886912

str. 3 od 5



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.9.	Neto gubici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		281		
1.10.	Neto gubici od otuđenja biološke imovine		282		
1.11.	Neto smanjenja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		283		
1.12.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti biološke imovine		284		
1.13.	Neto gubici od dugoročne imovine namijenjene prodaji		285		
1.14.	Ostali netto gubici od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine		286		123.097.719
2.	Gubici od finansijske imovine (288 do 297)		287	599.397	88.891.710
2.1.	Neto kreditni gubici od finansijske imovine po amortizovanom trošku		288	599.397	88.891.710
2.2.	Neto kreditni gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		289		
2.3.	Neto gubici od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku		290		
2.4.	Neto gubici od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		291		
2.5.	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku		292		
2.6.	Neto smanjenja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		293		
2.7.	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		294		
2.8.	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		295		
2.9.	Neto gubici od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela		296		
2.10.	Ostali netto gubici od finansijske imovine		297		
3.	Troškovi rezervisanja, neto		298	8.526.336	16.614.136
4.	Neto gubici od trgovanja derivatima		299		
5.	Rashodi od prodaje materijala, neto		300		
6.	Manjkovi i ostala negativna usklađenja zaliha		301	6.209.083	6.119.173
7.	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		302		
8.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		303		
9.	Finansijski rashodi (305 do 307)		304	4.129.885	36.031.938
9.1.	Rashodi od kamata		305	4.045.417	5.398.440
9.2.	Neto negativne kursne razlike		306		
9.3.	Ostali finansijski rashodi		307	84.468	30.633.498
10.	Ostali rashodi i gubici		308	11.703.547	4.622.022
F.	Ukupno rashodi (253+271)		309	1.338.887.752	1.493.468.326
G.	Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (252-309)		310	0	0
H.	Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (309-252)		311	57.962.880	327.580.153
I.	Porez na dobit (313+314)		312	-404.226	4.213.659
1.	Tekući porez na dobit		313		
2.	Odgođeni porez na dobit (315-316+317-318)		314	-404.226	4.213.659
2.1.	Efekat smanjenja odgođene porezne imovine		315		5.515.858

Kontrolni broj: 1179886912

str. 4 od 5



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
2.2.	Efekat povećanja odgođene porezne imovine		316	404.226	1.302.199
2.3.	Efekat povećanja odgođenih poreznih obaveza		317		
2.4.	Efekat smanjenja odgođenih poreznih obaveza		318		
J.	Dobit iz redovnog poslovanja (310-312)		319	0	0
K.	Gubitak iz redovnog poslovanja (311+312)		320	57.558.654	331.793.812
L.	Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja		321		
M.	Dobit (319+321)		322	0	0
N.	Gubitak (320-321)		323	57.558.654	331.793.812
IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU					
O.	Ostali ukupni rezultat (325+331)		324	-3.395.010	-2.039.594
1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (326+327+328+329-330)		325		
1.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		326		
1.2.	Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		327		
1.3.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		328		
1.4.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		329		
1.5.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		330		
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (332+333+334+335+336+337-338)		331	-3.395.010	-2.039.594
2.1.	Revalorizacija zemljišta i građevina		332		
2.2.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		333		
2.3.	Aktuarski dobici/(gubici) od planova definiranih primanja		334	-3.395.010	-2.039.594
2.4.	Dobici ili gubici po osnovu preračunavanja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		335		
2.5.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		336		
2.6.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		337		
2.7.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		338		
P.	UKUPNI REZULTAT (322-323+324)		339	-60.953.664	-333.833.406
	Zarada po dionici				
	a) Osnovna zarada po dionici		340		
	b) Razrijeđena zarada po dionici		341		
	Dobit/(gubitak) koja pripada:				
	a) Vlasnicima matičnog društva		342	-57.558.654	-331.793.812
	b) Vlasnicima manjinskih interesa		343		
	Ukupni rezultat koji pripada:				
	a) Vlasnicima matičnog društva		344	-60.953.664	-333.833.406
	b) Vlasnicima manjinskih interesa		345		

Sarajevo-Novu Sarajevo, 27.02.2025.

Mjesto i datum

VUK (ADEM) MENSUDA

Certificirani računovođa

CR-4676/5

dr. sci. Sanel Buljubašić

M.P.

Direktor

Kontrolni broj: 1179886912

str. 5 od 5



JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Naziv pravnog lica
Sarajevo-Novo Sarajevo, VILSONOVO ŠETALIŠTE 15
Sjedište i adresa pravnog lica

Proizvodnja električne energije
Djelatnost
Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
Naziv banke
1549212003366506
Broj računa

4200225150005
Identifikacioni broj za direktne poreze
200225150005
Identifikacioni broj za indirektne poreze

35.11
Šifra djelatnosti po KDBiH 2010
079
Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)
(Indirektna metoda)
za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

- u KM -

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Dobit/(gubitak) prije oporezivanja		(+)(-)	501	-57.558.654	-331.793.812
1.2.	Usklađenja:					
1.2.1.	Amortizacija		(+)	502	144.675.073	169.062.138
1.2.2.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto		(+)(-)	503	-252.859	-150.096
1.2.3.	(Dobit)/gubitak od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+)(-)	504		
1.2.4.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nematerijalne imovine, neto		(+)(-)	505		
1.2.5.	(Dobit)/gubitak od dugoročne imovine namijenjene prodaji, neto		(+)(-)	506		
1.2.6.	Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	507	808.648	123.666.274
1.2.7.	Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina		(+)	508		
1.2.8.	Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine		(+)	509		
1.2.9.	Efekti promjene fer vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+)(-)	510		
1.2.10.	Efekti promjene fer vrijednosti biološke imovine, neto		(+)(-)	511		
1.2.11.	Efekti promjene vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)(-)	512		
1.2.12.	(Dobit)/gubitak od prodaje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+)(-)	513		

1789573311

Kontrolni broj: 1789573311

str. 1 od 4



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.2.13.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+)(-)	514		
1.2.14.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od potraživanja od kupaca, neto		(+)(-)	515	8.987.375	78.054.857
1.2.15.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ugovorne imovine, neto		(+)(-)	516		
1.2.16.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku, neto		(+)(-)	517	960.188	9.070.826
1.2.17.	Viškovi, manjkovi, otpisi i prilagođavanje vrijednosti zaliha, neto		(+)(-)	518	-4.926.826	-329.932
1.2.18.	Otpisane obaveze		(-)	519	-3.804.263	-1.595.252
1.2.19.	(Otpuštanje)/dodatno priznata rezervisanja, neto		(+)(-)	520	8.526.336	16.614.136
1.2.20.	Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata		(+)(-)	521		
1.2.21.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		(+)	522		
1.2.22.	Prihod od dividendi priznat u bilansu uspjeha		(-)	523	-500.000	-500.000
1.2.23.	Prihodi od kamata i finansijskog najma priznati u bilansu uspjeha		(-)	524	-10.911.707	-8.893.350
1.2.24.	Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha		(+)	525	4.129.885	36.031.938
1.3.	Promjene u obrtnom kapitalu					
1.3.1.	Smanjenje/(povećanje) zaliha		(+)(-)	526	-14.957.047	-49.271.687
1.3.2.	Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca		(+)(-)	527	-48.802.424	-66.709.961
1.3.3.	Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja		(+)(-)	528	237.410.253	39.668.739
1.3.4.	Smanjenje/(povećanje) ugovorne imovine		(+)(-)	529		
1.3.5.	Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima		(+)(-)	530	-44.247.814	40.807.118
1.3.6.	Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza		(+)(-)	531	7.354.655	15.183.300
1.3.7.	Povećanje/(smanjenje) ugovornih obaveza		(+)(-)	532	411.614	11.593.738
1.4.	Plaćeni porez na dobit		(-)	533		
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (501 do 533)		(+)(-)	534	227.302.433	80.508.974
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	535	-109.422.416	-106.422.300
2.2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	536	255.159	150.096
2.3.	Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		(-)	537		
2.4.	Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		(+)	538		
2.5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine		(-)	539		
2.6.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine		(+)	540		
2.7.	Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine		(-)	541		
2.8.	Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine		(+)	542		
2.9.	Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji		(+)	543		

Kontrolni broj: 1789573311

str. 2 od 4



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
2.10.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	544		
2.11.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	545		
2.12.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	546		
2.13.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	547		
2.14.	Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	548	-221.835.985	-157.899.780
2.15.	Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	549	151.576.825	138.518.040
2.16.	Primljena kamata i prihod od finansijskog najma		(+)	550		
2.17.	Naplaćena potraživanja od finansijskog najma		(+)	551		
2.18.	Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma		(+)	552		
2.19.	Kupovina udjela u zavisnim društvima		(-)	553	-12.448.135	-8.692.839
2.20.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima		(+)	554		
2.21.	Kupovina udjela u pridruženim društvima		(-)	555		
2.22.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima		(+)	556		
2.23.	Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima		(-)	557		
2.24.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		(+)	558		
2.25.	Primljene dividende		(+)	559	500.000	500.000
2.26.	Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(+)	560		
2.27.	Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(-)	561		
2.28.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		(+)	562		
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		(-)	563		
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (535 do 563)		(+) (-)	564	-191.374.552	-133.846.783
3.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
3.1.	Prilivi od emisije dionica/uplaćeni vlasnički kapital		(+)	565		
3.2.	Sticanje vlastitih dionica		(-)	566		
3.3.	Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica		(+)	567		
3.4.	Isplaćene dividende		(-)	568	-6.372	-93.213
3.5.	Prilivi od uzetih kredita		(+)	569		
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita		(-)	570	-48.918.371	-48.924.154
3.7.	Otplata kamate po uzetim kreditima		(-)	571	-4.666.030	-6.191.056
3.8.	Otplata glavnice po najmovima		(-)	572		
3.9.	Otplata kamate po najmovima		(-)	573		
3.10.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata		(+)	574		
3.11.	Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata		(-)	575		
3.12.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	576	1.706.513	
3.13.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	577		-8.006.789

Kontrolni broj: 1789573311

str. 3 od 4



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
C.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (565 do 577)		(+)(-)	578	-51.884.260	-63.215.212
4.	NETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)		(+)(-)	579	-15.956.379	-116.553.021
5.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+)(-)	580	49.351.964	165.904.985
6.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+)(-)	581		
7.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)		(+)(-)	582	33.395.585	49.351.964

Sarajevo-Novo Sarajevo, 27.02.2025.

Mjesto i datum

VUK (ADEM) MENSUDA

Certificirani računovođa

CR-4676/5

Broj licence

dr. sci. Sanel Buljubašić

M.P.

Direktor

Kontrolni broj: 1789573311

str. 4 od 4



JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Novo Sarajevo, VILSONOVO ŠETALIŠTE 15

Sjedište i adresa pravnog lica

Proizvodnja električne energije

Djelatnost

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH

Naziv banke

1549212003366506

Broj računa

4200225150005

Identifikacioni broj za direktne poreze

200225150005

Identifikacioni broj za indirektne poreze

35.11

Šifra djelatnosti po KDBIH 2010

079

Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

Sarajevo-Novo Sarajevo

Mjesto

VUK (ADEM) MENSUDA

Certificirani računovođa

CR-4676/5

Broj licence

dr. sci. Sanel Buljubašić

Direktor

27.02.2025.

Datum

033/751-859

Kontakt

Kontrolni broj: 181963785

181963785

str. 1 od 2

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
za period koji završava na dan 31.12.2024. godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA						Akumulirana neraspore-dena dobit/ (nepokriveni gubitak)	UKUPNO (3+4+5+6+7+8+ 9)	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MANJINSKIH INTERESA	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Dionički kapital	Dionička premija	Rezerve	Revalori- zacijske rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalori- zacijske rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revaloriza- cijske rezerve				
		-									
		Vlasnički udjeli									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Stanje na dan 31.12.2022. godine	901	2.236.964.411		589.156.513				175.971.431	3.002.092.355		
2. Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika	902										
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	903										
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2022., odnosno 01.01.2023. (901+902+903)	904	2.236.964.411		589.156.513				175.971.431	3.002.092.355		
5. Dobit/(gubitak) za period	905							-331.793.812	-331.793.812		
6. Ostali ukupni rezultat za period	906							-2.039.594	-2.039.594		
7. Ukupni rezultat (905+906)	907							-333.833.406	-333.833.406		
8. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	908										
9. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	909										
10. Objavljene dividende	910										
11. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokriće gubitka	911										
12. Ostale promjene	912										
13. Stanje na dan 31.12.2023. godine (904+907+908-909-910+911+912)	913	2.236.964.411		589.156.513				-157.861.975	2.668.258.949		
14. Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika	914										
15. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	915										
16. Ponovo iskazano stanje na početku perioda 01.01.2024. godine (913+914+915)	916	2.236.964.411		589.156.513				-157.861.975	2.668.258.949		
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917							-57.558.654	-57.558.654		
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918							-3.395.010	-3.395.010		
19. Ukupni rezultat (917+918)	919							-60.953.664	-60.953.664		
20. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	920										
21. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	921										
22. Objavljene dividende	922										
23. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokriće gubitka	923			-157.861.974				157.861.975	1		
24. Ostale promjene	924										
25. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2024. godine (916+919+920-921-922+923+924)	925	2.236.964.411		431.294.539				-60.953.664	2.607.305.286		

Kontrolni broj: 181963785

str. 2 od 2



Javno preduzeće
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE
d.d. - Sarajevo

Federacija Bosne i Hercegovine
Ured za reviziju institucija u FBiH
Ložionička 3
71 000 Sarajevo

12.08.2025.
01-05-29277-1/2025

IZJAVA UPRAVE

Ova izjava (u skladu sa zahtjevima ISSAI 2580) se daje u vezi sa vašom finansijskom revizijom Javnog preduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.d. - Sarajevo za 2024. godinu, za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, Međunarodnim računovodstvenim standardima, Konceptualnim okvirom za finansijsko izvještavanje i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Izjava se daje takođe sa svrhom potvrđivanja da su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije prikazane u finansijskim izvještajima Javnog preduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.d. - Sarajevo u svim materijalno značajnim aspektima usklađene sa nadležnom zakonskom i drugom pravnom regulativom.

Potvrđujemo sljedeće (po našem najboljem znanju i uvjerenju, nakon ispitivanja koje smo smatrali neophodnim kako bismo se odgovarajuće informisali):

Finansijski izvještaji

- Ispunili smo svoju odgovornost za pripremu finansijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, Međunarodnim računovodstvenim standardima, Konceptualnim okvirom za finansijsko izvještavanje i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.
- Značajne pretpostavke koje smo koristili u izradi računovodstvenih procjena, uključujući i one mjerene po fer vrijednosti su razumne i osnovane.
- Odnosi i transakcije između povezanih strana su adekvatno računovodstveno obuhvaćene i objavljene u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, Međunarodnim računovodstvenim standardima, Konceptualnim okvirom za finansijsko izvještavanje i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.
- Svi događaji nakon datuma finansijskih izvještaja i za koje Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja zahtijevaju prepravljanje ili objavljivanje bili su prepravljeni ili objavljeni.
- Pravilno smo procijenili, evidentirali i objavili sve gubitke po osnovu nenaplativih potraživanja, preuzetih obaveza i obezvrjeđivanja imovine.
- Preduzeli smo neophodne aktivnosti da spriječimo prevare i zloupotrebe javnih sredstava, za slučajeve koji su nam bili poznati.
- Nije bilo neusklađenosti sa zahtjevima nadležne zakonske i druge pravne regulative koje bi, u slučaju nepoštovanja, mogle imati materijalno značajne efekte na finansijske izvještaje.



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
1410010009748956 - Bosnia Bank International d.d. Sarajevo
1020500000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
1346101000178654 - ASA Banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana „Kakanj“, Kakanj, Termoelektrana broj 1
Termoelektrana „Tuzla“, Tuzla, 21. aprila 4
„Elektro distribucija“, Bihać, Bosanska 25
„Elektro distribucija“, Mostar, Adema Buća 34
„Elektro distribucija“, Sarajevo, Zmaj od Bosne 49
„Elektro distribucija“, Tuzla, Rudarska 38
„Elektro distribucija“, Travnik, Šumeće 182a
„Elektro distribucija“, Zenica, Safvet bega Bašagića 6



- Nabavke roba, usluga i radova smo proveli u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, rukovodeći se principima racionalnog trošenja javnih sredstava i obezbjeđivanja najboljeg kvaliteta nabavljenih roba, usluga i radova.
- Postupili smo u skladu sa svim aspektima odredbi ugovora (koje smo zaključili tokom godine ili u ranijem periodu) a koje bi, u slučaju nepridržavanja, mogle imati materijalno značajne efekte na finansijske izvještaje.
- Sve transakcije evidentirane u računovodstvenim evidencijama i prezentovane su u finansijskim izvještajima.
- Omogućili smo vam:
 - Pristup svim poslovnim knjigama, evidencijama i dokumentaciji za koje smatramo da su relevantne za pripremu finansijskih izvještaja.
 - Pristup svim informacijama o sudskim sporovima u toku pokrenutih protiv Javnog preduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.d. – Sarajevo, procjene ishoda tih sporova, kao i procjenu rezervisanja za iste.
 - Pristup dokumentaciji vezanoj za sudska poravnjenja i isplate po tim osnovama.
 - Dodatne informacije koje ste zahtijevali od nas za potrebe revizije.
 - Neograničen pristup osobama u Javnom preduzeću „Elektroprivreda BiH“ d.d. – Sarajevo za koje ste vi utvrdili da je neophodno da daju revizorske dokaze.

Pružene informacije

- Dali smo vam sve značajne informacije vezane za finansijske izvještaje koje zahtijevaju odredbe važećih zakonskih i drugih relevantnih propisa kojima je isto utvrđeno.
- Otkrili smo vam sve poznate slučajeve neusklađenosti sa zakonskom i drugom pravnom regulativom ili sumnjama da one postoje.
- Otkrili smo vam indentitet subjektivih povezanih stranaka i sve odnose i transakcije koje su nam poznate.
- Dali smo vam sve informacije u vezi sa prijevarom i sumnjom da ona postoji za koje imamo saznanja i koja može uticati na instituciju, a uključuje:
 - Rukovodstvo
 - Zaposlene koji imaju značajnu ulogu u internoj kontroli
 - Ostale, u situacijama gdje prijevara može imati materijalno značajan efekat na finansijske izvještaje.



Generalni direktor
[Signature]
dr. sci. Sanel Buljubašić



44 100 22430072
44 764 22430072
44 126 22430072

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
1410010009748956 - Bosnia Bank International d.d. Sarajevo
1020500000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
1346101000178654 - ASA Banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana „Kakanj“, Kakanj, Termoelektrana broj 1
Termoelektrana „Tuzla“, Tuzla, 21. aprila 4
„Elektro distribucija“, Bihać, Bosanska 25
„Elektro distribucija“, Mostar, Adema Buća 34
„Elektro distribucija“, Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
„Elektro distribucija“, Tuzla, Rudarska 38
„Elektro distribucija“, Travnik, Šumeće 182a
„Elektro distribucija“, Zenica, Satvet bega Bašagića 6